

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

BILTEN 1

2021

maj 2021. godine

SADRŽAJ

IZVRŠNI SAŽETAK.....	1
GLAVNI EKONOMSKI INDIKATORI.....	4
MEĐUNARODNO EKONOMSKO OKRUŽENJE	4
2. REALNI SEKTOR	9
2.1 Bruto društveni proizvod.....	9
2.2 Industrijska proizvodnja.....	13
2.3 Cijene	15
2.4 Plate i zaposlenost	17
3. FINANSIJSKI SEKTOR	21
3.1 Devizne rezerve i monetarna kretanja.....	22
3.2 Obavezna rezerva	25
3.3 Aktivnosti komercijalnih banaka	27
3.4 Berze.....	32
4. VANJSKI SEKTOR	34
4.1 Platni bilans	34
4.2 Finansijski račun	37
4.3 Vanjska trgovina	38
4.4 Nominalni i realni efektivni kurs KM.....	40
5. VLADINE FINANSIJE	40
5.1 Vladine finansije	41
5.2 Poreski prihodi	44

IZVRŠNI SAŽETAK

Pad ekonomske aktivnosti na godišnjem nivou je nastavljen i u četvrtom kvartalu 2020. godine. Iako raspoloživi mjesečni podaci za prvi kvartal 2021. godine ukazuju na nastavak trenda pada ekonomske aktivnosti i u prvom kvartalu, ocjenjuje se da će ekonomska aktivnost biti snažnija nego se procjenjivalo na osnovu podataka visoke frekvencije iz četvrtog kvartala 2020. godine. Uprkos trećem valu pandemije u prvom kvartalu, zabilježen je vanredno snažan rast industrijske proizvodnje na godišnjem nivou, nakon dvogodišnjeg trenda pada. Snažniji od ranije očekivanog, rast izvoza u mjesecima prvog kvartala, takođe, doprinosi ocjeni da bi se ekonomski oporavak u prvom kvartalu mogao intenzivirati, iako još uvijek ne očekujemo ekonomski rast na godišnjem nivou. Djelimično zatvaranje ekonomije uslijed trećeg vala pandemije u BiH rezultiralo je smanjenjem broja zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine.

Uprkos rastu prosječnih potrošačkih cijena u odnosu na prethodni kvartal, u prvom kvartalu se, na godišnjem nivou, još uvijek bilježi značajna deflacija. U skladu s projekcijama ekonomskog rasta u 2021. godini, CBBiH očekuje jačanje inflatornih pritisaka. Inflatorni pritisci mogu biti dodatno osnaženi snažnim cjenovnim šokovima, prvenstveno na tržištima energenata, metala, ali i međunarodnog transporta roba.

Aktiva eurosistema je nastavila rasti i u prvom kvartalu 2021. godine, rezultirajući porastom monetarnih agregata u eurozoni. Nastavak trenda rasta novčane mase bio je karakterističan i za BiH u prvom kvartalu. Rast depozita domaćih sektora je i dalje bio daleko najizraženiji u slučaju KM depozita bez roka dospijea. Usljed vanredno visoke likvidnosti bankarskog sektora, CBBiH nije mijenjala politiku obavezne rezerve niti u jednom njenom segmentu, ni i prvom kvartalu 2021. godine. Od juna se uvodi negativna naknada na sredstva banaka kod CBBiH, koja proizilaze iz obaveze izdvajanja sredstava iz osnovice za obračun obavezne rezerve u stranim valutama, pri trenutnoj stopi obavezne rezerve.

U prvom kvartalu 2021. godine je, prvi put nakon četiri uzastopna kvartala, zabilježen rast kreditne aktivnosti u odnosu na prethodni kvartal. Stanje ukupnih kredita na kraju prvog kvartala bilo je tek neznatno ispod nivoa iz marta 2020. godine, što sugerise da je i tokom pandemije kreditna aktivnost bar pokrila dospijevajuće obaveze domaćih sektora, prvenstveno stanovništva. Tome su, svakako, doprinijele i mjere koje su omogućene propisima regulatora tokom pandemije, a koje se odnose na mirovanje obaveza i produženje moratorija. Depoziti stanovništva i preduzeća su nastavili rasti i u prvom kvartalu 2021. godine. Ipak, ne može se govoriti o rastu štednje, jer se najveći porast i dalje bilježi na transakcionim i depozitima po viđenju. Zbog rasta domaćih izvora sredstava banaka, ali i slabe potražnje za kreditima, strana pasiva banaka se nastavila smanjivati i u prvom kvartalu 2021. godine.

Iako je deficit na tekućem računu u 2020. godini, u apsolutnim iznosima, bio približan nivou iz 2019. godine, zbog pada ekonomske aktivnosti, izražen u procentima BDP-a, je produbljen. Očekivano jačanje ekonomske aktivnosti, i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita u prvom kvartalu, trebali bi doprinositi poboljšanju platnobilansne pozicije u prvom kvartalu. Devizne

rezerve CBBiH su smanjene u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, što nije neuobičajeno za prvi kvartal. To implicira da su u platnom bilansu, u prvom kvartalu, zabilježeni odlivi rezervne aktive. U tom kontekstu, uz smanjenje strane pasive banaka u prvom kvartalu 2021. godine i rast vanjskog duga sektora vlade, izvjesno je da su zaduženja domaćih firmi po trgovinskim kreditima u inostranstvu, i/ili prilivi po osnovu investicija u prvom kvartalu, također, smanjeni.

Glavni i odgovorni urednik

dr. Belma Čolaković

Glavni ekonomski indikatori Main Economic Indicators											
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Nominalni BDP BiH, (u milionima KM) tekuće cijene ¹⁾ Nominal GDP of BH, (KM million) Current Prices ¹⁾	25.365	26.231	26.223	26.779	27.359	28.589	29.904	31.376	33.444	35.296	33.977
Stopa realnog rasta BDP-a (u %) ¹⁾ Real Growth Rate of GDP (in %) ¹⁾	0,9	1,0	-1,0	2,5	1,2	3,1	3,2	3,2	3,7	2,8	-4,3
Stopa rasta potrošačkih cijena u BiH ²⁾ Consumer Prices Growth Rate in BH ²⁾	u procentima/in percentage										
Prosječna godišnja stopa rasta CPI Average Annual Growth Rate of CPI	2,1	3,7	2,1	-0,1	-0,9	-1,0	-1,1	1,2	1,4	0,6	-1,6
Godišnja stopa rasta CPI za decembar Annual Growth Rate of CPI for December	3,1	3,1	1,8	-1,2	-0,4	-1,3	-0,3	0,7	1,6	0,3	-1,0
Budžet opšte vlade ³⁾ General Government Budget ³⁾	u procentima BDP-a/as a percentage of GDP										
Prihodi Revenue	42,9	43,3	43,8	42,7	43,8	43,0	42,7	43,1	43,1	42,5	...
Rashodi ⁴⁾ Expenditure ⁴⁾	45,3	44,6	45,8	44,8	45,8	42,3	41,5	40,5	40,8	40,6	...
Saldo Overall Balance	-2,4	-1,2	-2,0	-2,2	-2,0	0,7	1,2	2,6	2,3	1,9	...
Novac i kredit / Money and Loan	u procentima BDP-a/as a percentage of GDP										
Novac u širem smislu (M2) Broad Money (M2)	53,7	55,0	56,9	60,1	63,1	65,2	67,5	70,5	72,3	74,6	79,9
Kreditni nevladinim sektorima Loans to Non-government Sector	54,0	54,4	56,1	56,5	56,2	55,0	54,3	55,6	55,1	55,7	54,3
Platni bilans / Balance of Payments											
Bruto devizne rezerve / Gross Foreign Reserves											
U milionima KM KM million	6.458	6.424	6.509	7.068	7.826	8.606	9.531	10.557	11.623	12.597	13.868
U milionima USD USD million	4.372	4.568	4.274	4.797	5.309	4.883	5.391	6.083	7.012	7.210	8.079
U mjesecima uvoza robe i usluga In Months of Imports of Goods and Services	6,0	5,3	5,3	5,8	6,1	6,7	7,2	7,1	7,3	7,8	10,0
Saldo tekućeg računa / Current Account Balance											
U milionima KM KM million	-1.531	-2.483	-2.266	-1.425	-1.983	-1.458	-1.424	-1.520	-1.118	-1.087	-1.090
U milionima USD USD million	-1.037	-1.766	-1.488	-967	-1.345	-827	-805	-876	-675	-622	-635
U procentima BDP-a As a Percentage of GDP	-6,0	-9,5	-8,6	-5,3	-7,2	-5,1	-4,8	-4,8	-3,3	-3,1	-3,2
Saldo robne razmjene / Trade Balance ⁵⁾											
U milionima KM KM million	-7.186	-7.827	-7.779	-7.099	-7.874	-7.176	-7.089	-7.417	-7.521	-7.965	-6.329
U milionima USD USD million	-4.866	-5.566	-5.108	-4.817	-5.342	-4.071	-4.010	-4.274	-4.538	-4.559	-3.687
U procentima BDP-a As a Percentage of GDP	-28,3	-29,8	-29,7	-26,5	-28,8	-25,1	-23,7	-23,6	-22,5	-22,6	-18,6
Vanjski dug sektora vlade/External Debt of Government Sector											
U milionima KM KM million	6.291	6.663	7.212	7.563	8.442	8.693	8.872	8.147	8.198	8.140	8.724
U milionima USD USD million	4.272	4.408	4.861	5.330	5.249	4.856	4.782	4.996	4.801	4.657	5.478
U procentima BDP-a As a Percentage of GDP	24,8	25,4	27,5	28,2	30,9	30,4	29,7	26,0	24,5	23,1	24,7
Servisiranje vanjskog duga/External Debt Servicing ⁶⁾											
U milionima KM KM million	301	340	413	685	761	581	723	983	955	794	741
U milionima USD USD million	204	242	271	465	516	330	409	567	557	449	452
U procentima izvoza robe i usluga As a Percentage of Exports of Goods and Services	4,0	4,0	4,9	7,6	8,2	5,8	6,8	7,8	7,0	5,6	6,4

GLAVNI EKONOMSKI INDIKATORI


MEĐUNARODNO EKONOMSKO OKRUŽENJE

U izvještajnom periodu bilježi se oporavak ekonomske aktivnosti u EU na kvartalnom nivou, uprkos nastavku i pooštavanju restriktivnih mjera kao rezultat trećeg vala pandemije koronavirusa. Privredna aktivnost je još uvijek slabija u odnosu na isti period prethodne godine, s tim da se u narednom periodu očekuje snažan rast, najviše kao rezultat niske baze iz prethodne godine. Stopa nezaposlenosti bilježi pad kao rezultat postepenog oporavka privrede te slijedom značajne državne pomoći usmjerene ka očuvanju radnih mjesta.

Politike koje se sprovode u centralnim bankama diljem svijeta i dalje su snažno orijentisane ka ekonomskom oporavku i bazirane su na kvantitativnim olakšicama koje se realizuju kupovinom odgovarajućih vrijednosnih papira. S tim u vezi, bilansna suma eurosistema i FED-a povećala se i u prvom kvartalu 2021. godine. U prva tri mjeseca 2021. godine rast novčane mase u eurozoni bio je snažan, podstaknut kupovinom vrijednosnih papira eurosistema kao i domaćom kreditnom ekspanzijom. Fiskalne mjere kojim se ublažavaju negativni efekti pandemije dovele su do budžetskih deficita i rasta javnog duga većine zemalja eurozone.

Snažan uticaj pandemije na ekonomije svih zemalja ogleda se u kontinuiranom i snažnom padu BDP-a koji je prisutan od početka 2020. godine. Uprkos rastu broja zaraženih lica slijedom pojave novih, zaraznijih sojeva koronavirusa te pooštavanju restriktivnih mjera, ekonomska aktivnost u EU bilježi oporavak na kvartalnom nivou (grafikon 1.1). Snažan rast industrijske proizvodnje, robnog izvoza, ali i veće imunizacije stanovništva doprinijeli su rastu potrošačkog optimizma, što se samim time odrazilo i na rast potrošačkih cijena (vidjeti poglavlje 2.3).

Grafikon 1.1: Godišnje promjene realnog BDP-a u odabranim zemljama




Izvor: EUROSTAT

Napomena: Realni BDP za Q1 2021. godine u momentu pisanja nije procijenjen za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju.

Na kraju prvog kvartala stopa nezaposlenosti u EU je iznosila 7,3% što je samo 0,7 postotnih poena više u odnosu na pretpandemijski nivo (grafikon 1.2). Najizraženiji rast nezaposlenosti u pandemijskom periodu zabilježen je u SAD-u (14,8% stopa nezaposlenosti u aprilu 2020.godine), s tim da je od druge polovine prethodne godine prisutan rapidan pad broja nezaposlenih lica. Snažniji rast nezaposlenosti, posebno u zemaljama EU, zaustavljen je sa izdašnim i kontinuiranim državnim intervencijama u očuvanje radnih mjesta, što je između ostalog uzrokovalo snažan rast budžetskog deficita.


Grafikon 1.2: Stope nezaposlenosti u odabranim zemljama



Izvor: EUROSTAT

U toku 2020. godine došlo je do istorijskog pada cijena nafte na međunarodnom tržištu izazvanog pandemijom koronavirusa. Ovako niske cijene nafte su prvenstveno posljedica pada na strani tražnje, i to najviše za gorivom za potrebe transporta, kao i slabe ekonomske perspektive usljed pandemije. Iako tempo imunizacije stanovništva nije na nivou koji bi obezbijedio značajnije stope rasta ekonomskih indikatora, već u prvom kvartalu 2021. godine prisutna su određena pozitivna očekivanja vezano za međunarodnu razmjenu i uopšte ekonomski oporavak. Tako je i cijena nafte, kao i drugih berzanskih roba, na međunarodnom tržištu već od posljednjih mjeseci prethodne godine počela da raste i zaključno sa prvim kvartalom 2021. godine dostigla nivo iz pretpandemijskog perioda. Prosječna cijena nafte u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 60,56 USD po barelu, što na godišnjem nivou predstavlja rast od 19,87%. Prema preliminarnim prognozama zemalja članica OPEC-a, prosječna godišnja cijena nafte u 2021. godini bi se trebala kretati oko nivoa prosječne cijene u prvom kvartalu.


Grafikon 1.3: Kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu



Izvor: www.indexmundi.com

U prvom kvartalu 2021. godine zabilježen je rast aktive eurosistema od 7,0% u odnosu na prethodni kvartal. Najveći doprinos ovom rastu imali su porast vrijednosnih papira rezidenata u eurima (5,76%) i krediti kreditnim institucijama eurozone (17,56%). Rast novca u širem smislu u eurozoni ostao je stabilan u prvom kvartalu 2021. godine. Godišnja stopa rasta najšireg monetarnog agregata neznatno se smanjila u odnosu na prethodni kvartal, ali je i dalje ostala značajna s obzirom na uticaj izuzetne monetarne ekspanzije u ranim fazama pandemije koronavirusa (COVID-19). Godišnja stopa rasta najlikvidnijih oblika novca ostala je uglavnom nepromijenjena, sa stopom od 16,4% sa krajem marta 2021.godine. Ovaj se trend nastavio zahvaljujući nefinansijskim preduzećima i stanovništvu, čiji su se depoziti povećavali značajnim tempom, slično kao u drugoj polovini 2020. godine. Najveći doprinos rastu najšireg monetarnog agregata eurozone ponovo su donijele neto kupovine državnih vrijednosnih papira eurosistema u okviru ECB-ovog programa kupovine imovine (APP) i pandemijskog programa hitne kupovine (PEPP).

Grafikon 1.4: Konsolidovani bilans Eurosistema, aktiva




Izvor: ECB

ECB je na posljednjoj martovskoj sjednici donio odluku da će se i dalje provoditi neto kupovine vrijednosnih papira u sklopu pandemijskog programa hitne kupovine (PEPP) u ukupnom iznosu od 1.850 milijardi EUR dok se ne zaključi da je kriza prouzrokovana koronavirusom prošla, a barem do kraja marta 2022. godine. Upravno vijeće očekuje da će se kupovine u sklopu PEPP-a u sljedećem kvartalu provoditi znatno snažnijom dinamikom nego tokom prvih mjeseci ove godine. I dalje će se provoditi neto kupovine u sklopu programa kupovine vrijednosnih papira mjesečnom dinamikom od 20 mlrd. EUR. Osim toga, i dalje će se provoditi operacije refinansiranja za osiguravanje visoke likvidnosti u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinansiranja (TLTRO III) koja predstavlja značajan atraktivan izvor finansiranja za banke, koje na taj način podupiru kreditiranje preduzeća i stanovništva.

Fedove podsticajne akcije tokom 2020. godine provodile su se putem višestrukih zajmova, uključujući i program kreditnih olakšica (PPPLF; eng. Paycheck Protection Program Liquidity Facility), koji je osiguravao novac finansijskim institucijama za podršku objezbjedivanja dodatne likvidnosti malim preduzećima, prvenstveno sa ciljem zadržavanja zaposlenih. Fed je, takođe, direktno kupovao postojeće korporativne obveznice američkih kompanija investabilnog rejtinga, ali i fondova kojim se trguje na berzi, a koji investiraju u korporativne obveznice, kroz zaseban program na sekundarnom tržištu (SMCCF; eng. Secondary Market Corporate Credit Facility). Dosadašnje Fedove kupovine povećale su aktivu Feda sa 4,7 biliona dolara od marta 2020. godine na više od 7,6 biliona dolara u periodu od godinu dana. FOMC (eng. Federal Open Market Committee) očekuje da i u toku 2021. godine zadrži ekspanzivnu monetarnu politiku. S tim u vezi Fed je zadržao raspon ciljane referentne kamatne stope u intervalu od 0 do 0,25 %. Uz to, Fed će nastaviti i u 2021. godini povećavati svoj udio u kupovini državnih vrijednosnih papira za najmanje 80 milijardi dolara mjesečno, i udio u kupovini vrijednosnih papira osiguranih uz hipoteku za

najmanje 40 milijardi dolara mjesečno. U prvom kvartalu 2021. godine zabilježen je rast aktive Fed-a od 4,42 % u odnosu na prethodni kvartal. Najveći doprinos ovom rastu imao je porast direktne kupovine vrijednosnih papira od 5,92% (grafikon 1.5).


Grafikon 1.5: Aktiva Federalnih rezervi, odabrane stavke



Izvor: FED

Izbijanje pandemije i društveno-ekonomske restrikcije koje su uslijedile su povećale javnu potrošnju ogromne većine zemalja u EU, a to je u uslovima pada javnih prihoda usljed smanjenja poreske osnovice vodilo ka rastu budžetskih deficita i rastu javnog duga (grafikon 1.6). Eksplozivnom rastu javnog duga su, pored EU ekonomija, Italije i Španije, koje godinama imaju visok javni dug, najviše doprinijele Francuska, pa čak i Njemačka. Francuski javni dug je malo ispod 120% BDP-a, a upravo na ovome nivou se nalazi španski, dok je italijanski javni dug prešao granicu od 130% BDP-a. Njemački dug je u posljednjem kvartalu 2019. godine bio ispod 60% BDP-a, a na kraju 2020. godine je 70% BDP-a, što predstavlja odstupanje od nivoa javnog duga koji je ugovoren u Mاستrihtu, a to se odrazilo i na nivo budžetskog salda koji je, uprkos daljem smanjenju, u Njemačkoj još uvijek ispod granice od -3%. S obzirom na to da je ECB na martovskom sastanku najavila nastavak ekspanzivne monetarne politike, ovakvi nivoi javnog duga će moći biti refinansirani uz kamatne stope koje su još uvijek na nivou koji ne odgovara riziku investiranja u pojedine zemlje članice EU.

Grafikon 1.6: Javni dug u odnosu na BDP u eurozoni



Izvor: EUROSTAT


2. REALNI SEKTOR

Pad ekonomske aktivnosti nastavljen je u četvrtom kvartalu 2020. godine, slijedom uticaja koronakrize na opštu ekonomsku i društvenu aktivnost. Visokofrekventni indikatori iz prvog kvartala ukazuju na snažan oporavak, posebno industrijskog sektora. Nakon što je industrijska proizvodnja u prethodne dvije godine bilježila kontinuirani pad, u izvještajnom periodu se bilježi snažan rast koji je izraženiji od zemalja okruženja te gotovo svih članica EU. Uprkos rastu prosječnih potrošačkih cijena na kvartalnom nivou, na godišnjem nivou još uvijek se bilježi značajna deflacija. Ipak u narednom periodu očekuju se snažni inflatorni pritisci na prosječni nivo cijena, slijedom baznog efekta te rasta cijena sirovina na svjetskom tržištu. U odnosu na period prije proglašenja pandemije, i dalje je primjetan pad broja zaposlenih lica, prvenstveno u djelatnostima uslužnog sektora.

2.1 Bruto društveni proizvod

Prema posljednje dostupnim podacima, na kraju četvrtog kvartala bilježi se nastavak pada ekonomske aktivnosti (3,8% na godišnjem nivou). Pandemija koronavirusa je snažno djelovala na većinu djelatnosti, s tim da je najizraženiji uticaj u uslužnom sektoru gdje se izdvajaju djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva (godišnji pad BDV-a od 37,0%) te prijevoza i skladištenja (godišnji pad od 22,9%). Najznačajnije djelatnosti u ukupnoj ekonomskoj strukturi, trgovina i industrija, zabilježile su takođe snažan pad (grafikon 2.1), s tim da je primjetan puno brži oporavak industrijskih djelatnosti. Na drugoj strani veći broj djelatnosti sa nižim udjelima u ukupnoj strukturi bilježi rast aktivnosti, među kojima su poljoprivreda, komunikacije, građevinarstvo, finansijski sektor, javni sektor te stručna djelatnost.


Grafikon 2.1: Godišnja promjena aktivnosti po djelatnostima



Izvor: BHAS

Posmatrajući kretanje komponenti realne aktivnosti prema rashodnom obračunu (grafikon 2.2), vidljivo je kako od početka pandemije gotovo sve komponente bilježe kontinuiran doprinos padu BDP-a, osim državne potrošnje koja blago i neprimjetno raste te uvoza čiji rekordan pad usporava daljnje smanjenje ukupne aktivnosti. U 2020. godini najznačajniji pad bilježi izvoz roba i usluga (16,6% godišnji pad), na što istovremeno utiču snažan pad izvoza roba (8,5%) te rekordan pad izvoza usluga koje su najviše pod uticajem smanjenja noćenja stranih turista (79,9%). Snažan pad bilježe i bruto investicije (12,7% godišnji pad), uprkos povećanju javnih radova, posebno u niskogradnji koja je u pandemijskoj godini bilježila godišnji rast od 0,7%, što jasno ukazuje na značajan pad privatnih investicija.

Grafikon 2.2: Doprinos godišnje stope rasta BDP-a prema rashodnom pristupu



Izvor: BHAS

Tekstni okvir

Proljećne projekcije CBBiH u pogledu ekonomske aktivnosti

U proljetnom krugu izrade makroekonomskih projekcija, korišteni su službeni podaci sa kraja 2020. godine i projekcije egzogenih varijabli za 2021. i 2022. godinu¹.


Prema aktuelnoj projekciji, u 2021. godini se očekuje rast ekonomske aktivnosti od 3,4%. Iako je početak 2021. godine također pod uticajem koronakrize, uticaj baznog efekta, kao i određeni pozitivni indikatori, naročito rast industrijske proizvodnje, te rast izvoza roba u prvom kvartalu, upućuje na dinamičniju ekonomsku aktivnost u 2021. godini. Umjerena pozitivna stopa rasta relanog BDP-a se očekuje i u 2022. godini. Ovako umjerenim stopama rasta moguće je dostizanje pretrkznog nivoa ekonomske aktivnosti tek na kraju projekcijskog perioda (2022. godina).

Projekcija rasta BDP-a je viša u odnosu na novembarsku za 0,7 procentih poena. Ključni razlozi za ovu relativno blagu korekciju naviše su snažniji od inicijalno očekivanog oporavka u određenim segmentima, evidentnog iz službeno dostupnih podataka do kraja prvog kvartala 2021. godine, ali

¹ Izvori za projekcije BDP-a eurozone i cijena nafte: <https://www.ecb.europa.eu/pub/projections>, <https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>.

i pretpostavki o poboljšanju očekivane ekonomske aktivnosti glavnih vanjskotrgovinskih partnera. Snažniji oporavak se očekuje već od drugog kvartala tekuće godine pa sve do posljednja dva kvartala projekcijskog perioda kada se očekuje blago usporavanje, prvenstveno kao rezultat baznog efekta. Rast BDP-a u tekućoj godini je zasnovan na rastu lične potrošnje i investicija te rastu izvoza, dok državna potrošnja stagnira (grafikon 1). Gotovo identičan rast ekonomske aktivnosti, očekivan u tekućoj godini, prognozirani je i za 2022. godinu, s tim da se u narednoj godini očekuje povećani doprinos investicija i lične potrošnje.

Grafikon 1. Doprinos godišnjoj promjeni BDP-a po komponentama



Izvor: Projekcije CBBH

Što se tiče faktora koji mogu značajno uticati na projekcije, za period 2021-2022. godine, primarni rizik veže se uz neizvjesnost trajanja koronakrize. Ocjenjuje se da su u projekciji BDP-a tokom projekcijskog perioda naglašeni rizici koji proizlaze iz vanjskog okruženja. Ukoliko pandemija bude iznova u valovima ograničavala kretanja stanovništva, postoji rizik od sporijeg oporavka bh. ekonomske aktivnosti. Na drugoj strani, očekivana visoka imunizacija stanovništva do kraja tekuće godine i snažan rast industrijske proizvodnje predstavljaju pozitivan signal za brži rast ekonomske aktivnosti.


Iako se u prvom kvartalu tekuće godine bilježi još uvijek značajna deflacija na godišnjem nivou, rast cijena sirovina na svjetskom tržištu, slijedom niske baze iz prethodne godine, ali i sve bržeg oporavka ekonomskih aktivnosti, te nastavak ekspanzivne monetarne politike vodećih centralnih banaka značajno utiče na rast inflatornih pritisaka. Uslijed sve izraženijih rizika za brži rast inflacije u projekcijskom periodu, u BiH očekuje se rast potrošačkih cijena na godišnjem nivou od 0,6% u tekućoj godini. Pojekcije inflacije su konzistentne sa projiciranim trendom u ekonomskoj aktivnosti. Osim rasta egzogenih cijena, eventualni snažniji rast cijena hrane na domaćem tržištu, rast režijskih i ostalih domaćih troškova, bi se negativno odrazili prvenstveno na ličnu potrošnju,

ali i na cjelokupnu ekonomsku aktivnost u zemlji, što bi dovelo do bržeg rasta stope inflacije u odnosu na prognozirano.

2.2 Industrijska proizvodnja


Nakon što je u prethodne dvije godine zabilježen značajan pad industrijske proizvodnje, u prvom kvartalu bilježi se snažan rast industrijske proizvodnje na godišnjem nivou od 7,2%. Rast industrije u ovom periodu je izraženiji od zemalja okruženja, kao i gotovo svih članica EU (grafikon 2.3). Posmatrano prema područjima djelatnosti, godišnji rast industrijske proizvodnje je pod uticajem snažnog rasta proizvodnje prerađivačke industrije te proizvodnje električne energije i plina (grafikon 2.4). Rast proizvodnje navedenih djelatnosti ukazuju na veću otpornost i brži oporavak aktivnosti sekundarnog privrednog sektora, u odnosu na tercijarni ili uslužni sektor.

Grafikon 2.3: Godišnja promjena industrijske proizvodnje u odabranim zemljama



Izvor: EUROSTAT


Grafikon 2.4: Doprinos godišnjoj stopi rasta industrije prema industrijskim područjima



Izvor: BHAS

Pozitivni primjeri poslovanja u prvom kvartalu dolaze od većine djelatnosti prerađivačke industrije (grafikon 2.5). Najznačajniji doprinos rasti godišnje proizvodnje, zbog pojedinačnih udjela u strukturi industrije, dolazi od djelatnosti gotovih metalnih proizvoda, baznih metala, hemijskih proizvoda i namještaja. Na drugoj strani, nastavak pada proizvodnje iz prethodne godine bilježe odjeća, proizvodi od drveta i duhanska proizvodnja.

Grafikon 2.5: Godišnje kretanje djelatnosti prerađivačke industrije u prvom kvartalu




Izvor: BHAS

2.3 Cijene


Uprkos rastu prosječnih potrošačkih cijena na kvartalnom nivou (0,9%), na godišnjem nivou još uvijek se bilježi značajna deflacija (-1,1%). Nastavak deflatornog pritiska na godišnjem nivou (grafikon 2.6) vrše kontinuirano cijene odjeće i obuće te cijene prijevoza, slijedom baznog efekta koji će od narednog izvještajnog perioda iščeznuti, a samim tim očekuju se inflatorni pritisci na prosječni nivo cijena. Upoređujući kretanje prosječnih cijena u zemlji i inostranstvu (grafikon 2.7), vidljivo je kako eurozona bilježi brz rast inflacije, posebno imajući u vidu zabilježenu deflaciju u prethodna dva kvartala. U prvom kvartalu bilježi se rast gotovo svih odjeljaka prosječne potrošačke korpe eurozone, gdje se posebno izdvaja rast cijena prijevoza, režijskih troškova, ali i cijena rekreacije i zabave.

Grafikon 2.6: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena



Izvor: BHAS

Grafikon 2.7: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena u europodručju




Izvor: EUROSTAT

Cijene na bazi deflatora po proizvodnom pristupu ukazuju takođe na snažan pad cijena prijevoza i skladištenja, cijena informacija i telekomunikacija te finansijskog sektora. Na drugoj strani značajan rast cijena bilježi se u obrazovanju, zdravstvu, proizvodnji električne energije te poljoprivredi. Posmatrajući kretanje monetarnog agregata i prosječnih cijena (grafikon 2.8) vidljiv je snažan rast novčane mase u poređenju sa baznom godinom, dok istovremeno prosječne potrošačke cijene su u prosjeku gotovo konstantne u posljednjoj deceniji. Krajem prethodne godine, cijene nekretnina² su dosegle istorijske nivoe koji su zabilježeni prije izbijanje velike finansijske krize, koja je najviše pogodila upravo tržište nekretnina.

² Metodologija obračuna indeksa cijena nekretnina je objašnjena u Izvještaju o finansijskoj stabilnosti za 2007. godinu. Prilikom formiranja indeksa ne uzimaju se podaci o kretanju novoizgrađenih stambenih jedinice, a isti je kreiran u CBBiH kao rezultat nedostatka službene serije podataka za veoma važan segment praćenja finansijskog sektora.

Grafikon 2.8: Kretanje monetarnog agregata i prosječnih cijena, 2015=100




Izvor: BHAS, CBBH

Napomena: Cijene nekretnina u prvom kvartalu 2021. godini odražavaju procjenu CBBH na osnovu makroekonomskog modela za srednjoročne projekcije.

2.4 Plate i zaposlenost


U posljednjem kvartalu, trendovi kretanja indikatora na tržištu rada ukazuju na poboljšanje situacije u odnosu na prethodni kvartal (grafikon 2.9). Na godišnjem nivou vidljiv je znatan uticaj pandemije na tržište rada, što uz kontinuirani rast penzionera stvara dodatni pritisak na entitetske budžete (grafikon 2.10). Kontinuirani rast izdataka za penzije, koji je uzrokovan rastom broja penzionera, ali i blagim rastom penzija, uz smanjenje BDP-a u prethodnoj godini, uzrokovali su produbljenje budžetskog deficita penzionih fondova, koji je posebno bio izražen u drugom kvartalu kada je zabilježeno veliko povećanje nezaposlenih lica.

Grafikon 2.9: Broj nezaposlenih osoba i godišnje promjene na tržištu rada



Izvor: BHAS, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni fond PIO/MIO, Fond Penzijskog-Invalidskog osiguranja RS

Grafikon 2.10: Proračunski deficit penzionih fondova




Izvor: BHAS, Federalni fond PIO/MIO, Fond Penzijskog-Invalidskog osiguranja RS.

Napomena: Nominalni BDP u prvom kvartlu 2021. godini odražava procjenu CBBH na osnovu makroekonomskog modela za srednjoročne projekcije.

U odnosu na četvrti kvartal primjetan je pad broja zaposlenih lica (grafikon 2.11), prvenstveno zbog pada zaposlenosti u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, slijedom ograničenog rada poslovnih

subjekata iz ove djelatnosti. Ukoliko se uporede podaci sa kraja prvog kvartala u odnosu na vrijeme prije proglašenja pandemije, pad broja zaposlenih lica se bilježi u većini djelatnosti, osim građevinarstva, komunikacija te zdravstva koji bilježi najveće povećanje broja zaposlenih lica u pandemijskom periodu.

Grafikon 2.11: Kvartalna promjena broja zaposlenih na kumulativnoj osnovi




Izvor: BHAS

Napomena: U 2017. godini promijenjena metodologija obračuna broja zaposlenih.

Prema posljednje dostupnim podacima, omjer mase bruto plata i bruto dodane vrijednosti (BDV) prema djelatnostima (grafikon 2.12) ukazuje na rast izdataka za plate u odnosu na prosječno kretanje indikatora u 2019. godini. Najizraženiji rast izdataka bilježe djelatnosti prijevoza te hotelijerstva i ugostiteljstva, gdje omjeri od 64,3% i 91,4%, respektivno, ukazuju kako su samo troškovi od bruto plata približni ukupnoj dodanoj vrijednosti ovih djelatnosti, čime je značajno narušena njihova konkurentost.

Grafikon 2.12: Kretanje zaposlenosti i mase bruto plata po djelatnostima




Izvor: BHAS, CBBiH

Napomena: A (poljoprivreda), B (rudarstvo), C (prerađivačka industrija), D (proizvodnja i opskrba električnom energijom), E (vodoopskrba), F (građevinarstvo), G (trgovina naveliko i malo), H (prijevoz i skladištenje), I (hoteljerstvo i ugostiteljstvo), J (informacije i komunikacije), K (financijski sektor), L (poslovanje nekretninama), M (stručne i tehničke djelatnosti), N (pomoćne uslužne djelatnosti), O (javna uprava i obrana), P (obrazovanje) i Q (zdravstvena i socijalna zaštita), R (rekreacija i umjetnost), S (ostale uslužne djelatnosti).

U prvom kvartalu nastavljen je rast nominalnih plata na godišnjem nivou. U navedenom periodu rast plata zabilježen je u gotovo svim djelatnostima, osim u djelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva, prijevoza i skladištenja, poslovanja nekretninama te zabave i rekreacije. Imajući u vidu rast prosječnih potrošačkih cijena na kvartalnom nivou, realne neto plate na kraju prvog kvartala su blago smanjene (grafikon 2.13).

Grafikon 2.13: Kretanje prosječnih plata na kvartalnom nivou



Izvor: BHAS

3. FINANSIJSKI SEKTOR

U odnosu na kraj 2020. godine devizne rezerve su zabilježile smanjenje od 229 miliona KM te su, sa krajem prvog kvartala, iznosile 13,64 milijardi KM. U odnosu na mart 2020. godine, neto devizne rezerve su porasle za 1,17 milijardi KM. Pokriće monetarne pasive deviznim rezervama CBBiH bilo je znatno iznad zakonom propisanog minimuma. Ukupni kvartalni rast novčane mase na kraju prvog kvartala iznosi 2,04%, dok godišnji rast iznosi 8,62%. Dominantni faktori rasta novčane mase su i dalje prenosivi depoziti te prenosivi depoziti u stranoj valuti. Povećanje novčane mase uglavnom je i dalje bilo uslovljeno rastom agregata M1, koji uključuje najlikvidnije komponente novčane mase.

Osnovica za obračun obavezne rezerve sa krajem prvog kvartala bilježila rast te sudeći prema sredstvima koje su banke držale na računima kod CBBH, nije bilo naznaka pojačanih likvidnosnih potreba banaka. U prvom kvartalu 2021. godine višak iznad obavezne rezerve je iznosio 3,13 milijardi KM, što je gotovo identično rekordnoj vrijednosti od 3,17 milijardi KM iz septembra 2019. godine, prije izbijanja pandemije koronavirusa. Zaključno sa krajem marta 2021. godine implicitna stopa je iznosila 21,25%. U aprilu 2021. godine Upravno vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezervi, a koja se odnosi na različit tretman osnovice u stranim valutama.


Depoziti banaka i dalje rastu, za razliku od kredita koji još uvijek stagniraju. Kamatne stope na kredite i depozite nisu zabilježile značajnije fluktuacije. Tokom prvog kvartala 2021. godine nastavljen je izuzetno visok rast neto strane aktive. Pad strane pasive, privremeno

obustavljen u decembru 2020.godine, nastavljen je tokom prvog kvartala 2021. godine. Usljed izostanka zaduživanja Federacije Bosne i Hercegovine na SASE, ostvarene promjene u prometu vrijednosnih papira u prvom kvartalu su pod pretežnim uticajem primarnog tržišta obveznica javnog duga Republike Srpske.

3.1 Devizne rezerve i monetarna kretanja

Na kraju marta 2021. godine devizne rezerve su iznosile 13,63 milijarde KM. U odnosu na stanje na kraju decembra 2020. godine došlo je do smanjenja deviznih rezervi za 229,0 miliona KM. Ovakvo smanjenje deviznih rezervi u prvom kvartalu nije neuobičajeno i obično je uslovljeno smanjenjem strane pasive komercijalnih banaka. U prvom kvartalu 2021. godine je ostvarena do sada najviša vrijednost neto strane aktive, a nastavljen je pad strane pasive banaka. Na godišnjem nivou, sa krajem marta 2021. godine, devizne rezerve su nominalno veće za 1,17 milijardi KM.

Grafikon 3.1 : Devizne rezerve CBBiH




Izvor: CBBiH

Sve transakcije koje direktno utiču na nivo deviznih rezervi mogu se zbirno posmatrati kroz kretanje kupovine i prodaje KM kod CBBiH. Doprinos rastu ili padu deviznih rezervi najviše je izražen kroz kupoprodaju sa komercijalnim banakama i internim deponentima kod CBBiH. Saldo kupovine i prodaje sa komercijalnim bankama i internim deponentima bio je negativan i iznosio je 142,4 miliona KM, dok su ostale promjene koje utiču na devizne rezerve bile negativne u iznosu od 86,6 miliona KM. Na otplatu vanjskog duga za prva tri mjeseca 2021. godine odnosilo se 174,12 miliona KM.

Prema izvještaju o aranžmanu valutnog odbora, devizne rezerve CBBiH su na dan 31.03.2021. godine premašile monetarnu pasivu CBBiH za 811 miliona KM. Time je pokriće monetarne pasive deviznim rezervama CBBiH bilo iznad zakonom propisanog minimuma i iznosilo je 106,33%.

Iznos gotovine izvan monetarnih vlasti u strukturi rezervnog novca je nastavio trend rasta i u 2021. godini, te sa krajem prvog kvartala iznosi 6,22 milijarde KM. Depoziti banaka kod monetarnih vlasti bilježe značajno kvartalno smanjenje od 246 miliona KM. Posljednično, kvartalnom padu rezervnog novca od 183 miliona KM najviše pridonosi pad depozita kod monetarnih vlasti (grafikon 3.2).


Grafikon 3.2: Kvartalne promjene u komponentama rezervnog novca



Izvor: CBBiH

Povećanje novčane mase u prvom kvartalu uglavnom je i dalje bilo uslovljeno agregatom M1, koji uključuje najlikvidnije komponente novčane mase (gotovina izvan banaka i depozite po viđenju). Ukupni kvartalni rast novčane mase na kraju prvog kvartala iznosi 2,04%, dok godišnji rast iznosi 8,62%. Dominantni faktori rasta novčane mase su i dalje prenosivi depoziti te prenosivi depoziti u stranoj valuti, a značajniji rast gotovine izvan banaka je zaustavljen početkom prvog kvartala 2021. godine. I u 2021. godini nastavljen je trend niskih kamatnih stopa na oročene depozite te se stanovništvo i privreda često i ne odlučuju na nastavak oročenja, nego radije zadržavaju sredstva kao prenosive depozite kojima mogu raspolagati u svakom trenutku. Rast šireg monetarnog agregata kvazi-novac (QM) u prvom kvartalu (210,9 miliona KM) u potpunosti je rezultat rasta prenosivih depozita u stranoj valuti (grafikon 3.3). S obzirom da u prvom kvartalu nije došlo do smanjenja depozita u KM, možemo reći da se radi o novodeponovanim kratkoročnim depozitima u stranoj valuti.


Grafikon 3.3 : Godišnje stope rasta monetarnih agregata



Izvor: CBBiH

Monetarni multiplikatori za agregate M1 i M2 bilježe blagi rast u odnosu na kraj godine. Usljed bržeg rasta monetarnog agregata M1 u odnosu na rast primarnog novca, monetarni multiplikator za M1 iskazuje blagi rast u posljednjih godinu dana pa je i na kraju prvog kvartala monetarna multiplikacija za M1 veća nego u istom periodu prošle godine (grafikon 3.4).

Grafikon 3.4 : Monetarna multiplikacija




Izvor: CBBiH

Kvartalno kretanje novčane mase, posmatrano po kontrastavkama, određeno je neto stranom aktivom te potraživanjima od privatnog sektora. Neto strana aktiva i s krajem prvog kvartala bilježi

snažan rast, ali pod dominantnim uticajem pada strane pasive. U strukturi potraživanja od domaćih sektora, najveći kvartalni rast imala su potraživanja od centralne vlade (grafikon 3.5).

Grafikon 3.5 : Kvartalne promjene M2 i protustavki novčane mase



Izvor: CBBiH

3.2 Obavezna rezerva

CBBiH je zadržala politiku obavezne rezerve nepromijenjenom u prvom kvartalu 2021. godine. Stopa obavezne rezerve iznosi 10%, a na obaveznu rezervu se primjenjuje stopa naknade od 0%. Stopa naknade na višak iznad obavezne rezerve je i dalje izjednačena s depozitnom stopom ECB-a i iznosila je -50 b.p. Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira u kojoj se valuti sredstva izraze. U aprilu 2021. godine Upravno vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezervi, a koja se odnosi na različit tretman osnovice u stranim valutama. Naime, predviđeno je da se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom – obračunava naknadu po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate) umanjenu za 10 baznih poena. Odluka se primjenjuje od 01.06.2021. godine.

Prvi kvartal 2021. godine karakteriše rast osnovice za obračun OR u svim mjesecima. Prosječna osnovica za obračun OR u ovom kvartalu iznosila je 27,78 milijardi KM i veća je od prosječnog stanja u posljednjem kvartalu prošle godine za 461 milion KM. Ovaj rast navodi da je sistem stabilan te da bez obzira na treći val pandemije COVID-19, deponenti i dalje imaju povjerenja u bankarski sistem. U prvom kvartalu 2021. godine višak iznad obavezne rezerve je iznosio 3,13 milijardi KM, što je gotovo identično rekordnoj vrijednosti od 3,17 milijardi KM iz septembra 2019. godine, prije izbijanja pandemije. Zaključno s krajem marta 2021. godine implicitna stopa ima trend rasta i iznosila je 21,25% (grafikon 3.6).


Grafikon 3.6: Stanje računa rezervi i implicitna stopa



Izvor: CBBH

Evidentan trend rasta osnovice obavezne rezerve u KM, koja je u prvom kvartalu 2021. godine činila 52% od ukupne osnovice, prisutan je od drugog kvartala 2020. Trend pada osnovice u stranim valutama zabilježen na kraju posljednjeg kvartala 2020. godine, iako je usporio s početkom 2021. godine, i dalje je prisutan. Iako je kraj 2020. godine obilježio rast strane pasive, to nije dugo trajalo, te je već početkom nove godine zabilježen njen pad. S obzirom na pooštavanje uslova kreditiranja privrede i stanovništva, kao i da nije bilo jake potražnje za dugoročnim kreditima, banke nisu obnavljale dospelje strane obaveze ni u 2021. godini. U prilog tome govori i anketa o kreditnoj aktivnosti banaka koju je provela CBBiH, u čijim se rezultatima navodi da se ukupna potražnja za kreditima smanjila u prvom kvartalu 2021. godine (prema izvještaju banaka zabilježen je pad neto procenta ukupne potražnje za kreditima na -25%), što je u skladu sa prijavljenim smanjenjem potražnje iz prethodnog trećeg i četvrtog kvartala 2020. godine. U februaru 2021. godine, u odnosu na februar 2020. godine (bilansne pozicije prije proglašenja vanrednog i stanja prirodne nesreće), smanjenje strane pasive banaka je iznosilo 770,12 miliona KM. Posmatrajući razliku između osnovice za obračun OR u stranim valutama i pada strane pasive u martu 2021. godine u odnosu na mart 2020. godine (780 miliona KM), jasno je kako je smanjenje osnovice u stranim valutama u velikoj mjeri uzrokovano promjenama u stranoj pasivi banaka (76,77% promjene osnovice u stranim valutama se odnosi na smanjenje strane pasive). S druge strane, s obzirom na to da banke moraju ispuniti propise o deviznoj izloženosti (uglavnom povezane s neto otvorenom pozicijom), pad inostranih obaveza banke su početkom 2020. godine nadoknađivale povećanjem indeksiranih depozita u KM, koje je krajem 2020. godine i tokom prvog kvartala 2021. godine značajno usporeno (grafikon 3.7).

Grafikon 3.7: Promjena valutne strukture osnovice za obracun obavezne rezerve



Izvor: CBBiH

3.3 Aktivnosti komercijalnih banaka


Trend rasta depozita banaka je nastavljen, dok je oporavak kreditnog tržišta još uvijek neizvjestan. Neto strana aktiva i dalje raste, a ponovo se primjećuje i pad strane pasive. Kamatne stope na kredite stanovništvu su blago korigovane, a ista kretanja se primjećuju na jednom dijelu tržišta kredita nefinansijskih preduzeća.

3.3.1 Krediti

U prvom kvartalu zabilježen je nastavak rasta depozita, dok u izvještajnom periodu nije došlo do značajnog kreditnog rasta, koji je djelimično uslovljen rastom depozita. Razlozi ovakve kreditne dinamike se mogu naći kako na strani ponude tako i na strani tražnje za bankarskim kreditima. Pandemija i društveno-ekonomske restrikcije su, kao i u prethodnom periodu, uticali ograničavajuće na tržište bankarskog kredita, mada se primjećuju izvjesni znakovi njegovog oživljavanja u odnosu na prethodni kvartal.

Nakon četiri uzastopna kvartala pada kreditne aktivnosti, u izvještajnom periodu se prvi put bilježi blagi rast (grafikon 3.8.) u odnosu na prethodni kvartal, koji je skoro ravnomjerno raspoređen na dva najveća tržišta bankarskog kredita (stanovništvo i nefinansijska privatna preduzeća). U odnosu na prethodni kvartal, ukupni krediti banaka su porasli za 0,6%, a doprinos rastu kredita preduzećima i kredita stanovništvu je 0,3 p.p. i 0,4 p.p. respektivno. Primjetna je potpuna stagnacija kredita vladinom sektoru u odnosu na prethodni kvartal, što se jednim dijelom može objasniti pojačanom aktivnošću Republike Srpske na domaćem primarnom tržištu javnog duga, kao i najavljenim emisijama obveznica na stranom tržištu.


Grafikon 3.8: Kvartalna stopa rasta kredita



Izvor: CBBiH

U izvještajnom periodu godišnja stopa kreditnog rasta prvi put je nakon promjene u metodologiji /isknjižavanja nekvalitetnih kredita uporediva, jer je izmjena metodologije stupila na snagu početkom prošle godine. Godišnja stopa promjene ukupnih kredita od svega -0,1% (Q1 2021/Q1 2020) pokazuje da pad kreditne aktivnosti ipak nije toliko visok kako se to u prethodnoj godini činilo zbog primjene metodologije obuhvata loših kredita (grafikon 3.9). Mogućnost mirovanja obaveza tokom pandemija, kao i produžavanje moratorija, uz rast kredita nefinansijskim preduzećima (8,2%) i blagu pozitivnu dinamiku na tržištu kredita stanovništvu, uticali su na ovakve rezultate kreditne aktivnosti na godišnjem nivou.

Grafikon 3.9: Godišnja stopa kreditnog rasta




Izvor: CBBiH

U privatnom sektoru i dalje se izdvaja pad kredita nefinansijskim preduzećima na godišnjem nivou (-2%) koji se odvija uz istovremeni, dvocifreni rast depozita ovog sektora, dok krediti stanovništva bilježe blagi rast (0,7%). Promjene u kreditima stanovništvu su naravno još uvijek daleko ispod prosjeka za 2019. godinu (7,6%), a isto važi i za kredite preduzećima koji su u posljednjoj pretkriznoj godini rasli po prosječnoj godišnjoj stopi od 4,2%.

3.3.2 Depoziti

Većina trendova u kretanju depozitnog potencijala, započeta polovinom prošle godine, je nastavljena i u prvom kvartalu tekuće godine. S obzirom na nizak nivo privredne aktivnosti i pogoršanje epidemiološke situacije do koje je došlo početkom ove godine, ostvarene stope rasta depozita su visoke, iako je došlo do blage korekcije u izvorima rasta depozita (grafikon 3.10). U prvom kvartalu je rast depozita nefinansijskih preduzeća usporen te se na sektor stanovništva odnosilo 1,4 od 1,6 procentnih poena kvartalnog rasta depozita. Vrijednost depozita stanovništva na kraju izvještajnog perioda (14,1 milijardu KM) je za 358 miliona KM veća u odnosu na kraj prošle godine. Na kvartalnom nivou je primjetan i rast depozita fondova socijalne zaštite (21,5%), što je uzrokovano efektom niske baze, kao i rast depozita nefinansijskih javnih preduzeća (10,5%).


Grafikon 3.10: Kvartalna stopa rasta depozita



Izvor: CBBiH

Na godišnjem nivou kretanje depozita se značajno razlikuju po ekonomskim sektorima, zbog razlike u likvidnosti, ali vjerovatno i različitih ekonomskih očekivanja po sektorima (grafikon 3.11). Sektor privatnih nefinansijskih preduzeća je za godinu dana povećao svoje depozite za 852 miliona KM, a sektor stanovništva za 1,03 milijarde KM, ili po stopi od 22% i 8% respektivno. S druge strane, uočava se pad depozita institucija Bosne i Hercegovine (34,5%) i vlada opština (11,5%), koji po intenzitetu nije neuobičajena pojava za ova dva sektora. Godišnji rast ukupnih depozita (7,6%) je skoro u potpunosti pod uticajem kretanja depozitnog potencijala nefinansijskih preduzeća i sektora stanovništva koji zajedno čine 74% ukupnih depozita.

Grafikon 3.11 : Godišnja stopa rasta depozita



Izvor: CBBiH


Trend promjene u ročnoj strukturi depozita stanovništva u kojoj ubjedljivo najvišu stopu rasta imaju transakcioni depoziti je nastavljen i u ovom kvartalu. Za godinu dana transakcioni depoziti stanovništva su porasli za 20%, depoziti po viđenju za oko polovinu ove vrijednosti, a depoziti sa oročenjem do godinu dana su izgubili skoro petinu svoje prošlogodišnje vrijednosti. Trend rasta transakcionih depozita i depozita po viđenju stanovništva je ubrzan sa izbijanjem pandemije, njihov udjel u ukupnim depozitima je sa 56,9% (Q1 2020) povećan na 61,2% (Q1 2021).

3.3.3 Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka

Tokom prvog kvartala 2021. godine nastavljen je izuzetno visok rast neto strane aktive prouzrokovan kombinacijom rasta strane aktive i pada strane pasive. I strana aktiva i strana pasiva su dostigle najvišu odnosno najnižu vrijednost, što je povećalo, ionako izuzetno visok, omjer ključnih stavki ovog dijela deviznog podbilansa banaka.

U prvom kvartalu 2021. godine zabilježen je peti kvartal uzastopnog rasta neto strane aktive koja je dostigla do sada najviši nivo (grafikon 3.12). Vrijednost neto strane aktive od 2,67 milijardi KM je za 74% viša od njene vrijednosti prije godinu dana, a za 26% veća od vrijednosti sa kraja 2020. godine. Od promjena u stranoj aktivu koje su uticale na rast neto strane aktive po veličini se izdvajaju rast strane valute u trezorima bh. banaka, kao i rast ostalih depozita. Ostali depoziti bh. banaka kod nerezidenata su takođe značajano porasli (33%), čime je nadoknađen njihov pad s kraja prošle godine, te se njihova vrijednost vratila na nivo iz septembra prošle godine. Prenosivi depoziti su negativno uticali na stranu aktivu (u odnosu na prethodni kvartal smanjeni su za 5,7%), a krediti koje bh. banke odobravaju nerezidentima nisu promijenjeni u odnosu na kraj prošle godine.

Grafikon 3.12: Neto strana aktiva




Izvor: CBBiH

Pad strane pasive, privremeno obustavljen u decembru 2020. godine, nastavljen je u izvještajnom period i tokom prvog kvartala strana pasiva se iz mjeseca u mjesec smanjivala po prosječnoj stopi od 3,5% (m/m-1). Na kraju kvartala strana pasiva je za 10%, ili 232 miliona KM, niža u odnosu na kraj godine. Na tri od četiri ključne bilansne pozicije koje ulaze u sastav strane pasive desile su se promjene koje su se negativno odrazile na nivo strane pasive u izvještajnom periodu. U odnosu na prethodni kvartal, smanjena je vrijednost ostalih oročenih depozita (22%), ostalih kredita nerezidentima (4,1%) i drugih obaveza prema nerezidentima (23,4%), a jedino su blago povećani prenosivi depoziti nerezidenata. Visoka pokrivenost strane pasive sa stranom aktivom banaka (1:2,28) je doprinijela da nastavak značajnog smanjenja strane pasive prođe bez ikakvih poremećaja na nivou bh. bankarskog sektora.

3.3.4 Kamatne stope

Na tržištu kredita stanovništvu došlo je do blagog pada kamatnih stopa, a korekcija kamatnih stopa je najuočljivija na tržištu ostalih kredita stanovništvu (grafikon 3.13). Kamatne stope na ove kredite su u drugoj polovini prošle godine naglo porasle, da bi u ovome izvještajnom periodu prvo došlo do njihove stagnacije, a potom i blagog pada. Slična pojava se uočava i na tržištu stambenih kredita, ali samo na kreditima najduže ročnosti. Kamatne stope na stambene kredite sa inicijalnim periodom fiksne kamatne stope preko 10 godina su smanjene za 34 bazna poena, a kamatne stope na ostale kredite sa inicijalnim period fiksne kamatne stope od 1 od 5 godina za 50 baznih poena (03/2021 -12/2020).

Grafikon 3.13: Ostali krediti stanovništvu



Izvor: CBBiH

Kretanja kamatnih stopa na kredite nefinansijskim preduzećima su neujednačena u prvom kvartalu 2021. godine. Na kredite do 250 miliona EUR kamatna stopa je blago smanjena na kvartalnom nivou, dok je u skupini kredita preko 250 miliona EUR povećana za 24 b.p. Do ovih promjena u kamatnim stopama dolazi u uslovima simultane promjene i u ponudi i u tražnji kredita, sa posljedicama na pad novoodobrenih kredita nefinansijskim preduzećima. U odnosu na prethodni kvartal, najmanje su smanjeni krediti do iznosa od 250 miliona EUR (12,3%), najviše krediti preko iznosa od 1 milion (54,5%), a promjene u novoodobrenim kreditima su vjerovatno uticale i na nivo kamatnih stopa.

Na tržištu depozita stanovništva se primjećuju razlike u kretanju kamatnih stopa po ročnoj strukturi. Kamatne stope na depozite oročene do godinu dana i na depozite ročnosti iznad dvije godine gotovo da nisu mijenjane, ili su promjenjene samo neznatno. Na depozite ročnosti od jedne do dvije godine kamatne stope su smanjene za 20 bazičnih poena (03/2021 – 12/2021).


Kamatne stope na nove depozite nefinansijskih preduzeća smanjene su u prosjeku za 20 b.p., pri čemu su se više smanjile kamatne stope na depozite niže ročnosti. Ovi depoziti, za razliku od novih depozita stanovništva, imaju izražen kvartalni rast, a najbrže rastu depoziti ročnosti iznad dvije godine (u Q1 2021. oni su 201 milion KM).

3.4 Berze

U izvještajnom periodu promet na bh. berzama je, usljed velikog oslonca na primarno tržište javnog duga entiteta, nastavio sa snažnim fluktacijama (grafikon 3.14). Od ukupnog kvartalnog prometa od 255,14 miliona KM, čak 63% se odnosi na emisije javnog duga Republike Srpske na BLSE. Usljed izostanka zaduživanja Federacije Bosne i Hercegovine na SASE, ostvarene su promjene u prometu su pod pretežnim uticajem primarnog tržišta obveznica javnog duga

Republike Srpske. Ukupni berzanski promet je na godišnjem nivou porastao za 18%, a na kvartalnom za 12,4% usljed efekta niske baze.


Grafikon 3.14: Godišnja promjena prometa na bh berzama



Izvor: BLSE i SASE

U prvom kvartalu 2021. godine Republika Srpska je emitovala ukupno šest emisija, te je na taj način prikupila 162 miliona KM za finansiranje budžeta. Emitovane su četiri emisije šestomjesečnih trezorskih zapisa, jedna emisija desetogodišnjih obveznica i jedna emisija sedmogodišnjih obveznica. Zajednička karakteristika svih emisija je da je tražnja značajno premašila ponudu. Na primarnom tržištu sedmogodišnjih obveznica Republike Srpske (grafikon 3.15) rast stope prinosa se odvija uporedo sa rastom tražnje, a identična pojava se primjećuje na tržištu šestomjesečnih trezorskih zapisa. Iako je januarska stopa prinosa na tržištu šestomjesečnih trezorskih zapisa bila niža od septembarske, primjećuje se značajan rast prinosa na ovom tržištu, tako da su tri zadnje emisije izvršene po prosječnoj stopi prinosa do dospijeca od 0,54%. Međutim, na primarnom tržištu desetogodišnjih obveznica Republike Srpske došlo je do naglog i neočekivanog pada kamatnih stopa uprkos rastu entitetskog duga. Emisija u decembru 2020. godine je izvršena uz stopu prinosa do dospijeca od 2,9% i kupon od 3,5%, dok je februarska emisija emitovana po stopi od 2,5% uz kupon od 3%.

Grafikon 3.15: Emisija sedmogodišnjih obveznica Republike Srpske



Izvor: BLSE

Kao i u prethodnim kvartalima na tržištu dionica se ponovo uočava snažna divergencija u performansama entitetskih berzanskih indeksa. Glavni berzanski indeks na BLSE, BIRS, nije mijenjao vrijednost u odnosu na prethodni kvartal, a ERS (indeks elektroenergetskog sektora) je ušao u treći kvartal pada. Na godišnjem nivou BIRS je izgubio 2,5%, a ERS čak 13%. S druge strane, ako se posmatra godišnja promjena u vrijednosti berzanskih indeksa, na SASE jedino je smanjena vrijednost BIFX-a dok su ostala dva indeksa, za proteklih godinu dana, dobila na vrijednosti. Godišnje stope rasta BIFX, BIRS-a i ERS-a su -2,5%, 5,6% i 14,4% respektivno.

4. VANJSKI SEKTOR

4.1 Platni bilans


Poremećaj u vanjskotrgovinskoj razmjeni izazvan pandemijom koronavirusa prisutan je i u prvom kvartalu tekuće godine. Određene naznake oporavka, kako domaće tako i inostrane tražnje, prisutne su od još od četvrtog kvartala 2020. godine. U 2020. godini zabilježeno je značajno pogoršanje platnobilansne pozicije. Posmatrano u apsolutnim vrijednostima na nivou cijele 2020. godine, deficit na tekućem računu je ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu. Deficit tekućeg računa izražen u procentima BDP-a se povećao zbog pada ekonomske aktivnosti, prvenstveno u drugom i trećem kvartalu 2020. godine.

4.1.1 Tekući i kapitalni račun

Najveći uticaj na deficit tekućeg računa u 2020. godini imali su smanjenje suficita na računu usluga, kao i smanjenje neto priliva na računu sekundarnog dohotka (grafikon 4.1). Pandemija koronavirusa dovela je do globalnog zaključavanja zemalja i otežanog kretanja, što je uzrokovalo

značajan pad priliva po osnovu usluga putovanja i transporta, kao i priliva po osnovu radničkih doznaka. Deficit tekućeg računa izražen u procentima BDP-a, povećao se za 13 b.p. na nivo od 3,21% u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zbog pada ekonomske aktivnosti, prvenstveno u drugom i trećem kvartalu 2020. godine.

Grafikon 4.1: Tekući račun, kumulativ za period Q1-Q4




Izvor: CBBiH

Prema dostupnim podacima za prvi kvartal 2021. godine, došlo je do povećanja robne razmjene sa inostranstvom u odnosu na isti period prethodne godine. Pozitivna očekivanja od intenziviranja procesa imunizacije, kao i mjere vlada za ublažavanje posljedica pandemije, doveli su do povećanja vrijednosti izvoza za 16,6%, a uvoza za 2,7%. Prema učešću u ukupnom izvozu i uvozu, zemlje Evropske unije su najznačajniji vanjskotrgovinski partner. Izvoz u zemlje EU je u prva tri mjeseca 2021. godine iznosio 2,27 milijardi KM, što na godišnjem nivou predstavlja povećanje od 17,9%, dok je uvoz iz zemalja EU iznosio 2,68 milijardi KM i povećan je za 2,0%.

Neto priliv na računu usluga u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosi 348,1 milion KM, što predstavlja smanjenje od 39,0% na godišnjem nivou, dok je na nivou cijele 2020. godine neto priliv 1,36 milijardi KM i predstavlja smanjenje od 51,0%. Zbog enormnih posljedica pandemije, zatvaranja granica i ograničenja u kretanju lica i roba, došlo je do značajnog smanjenja priliva od usluga putovanja, transporta, kao i usluga obrade i dorade robe u zemlji (grafikon 4.2). Suficit na računu usluga putovanja u 2020. godini je za 1,15 milijardi KM ili 73,13% manji nego u prethodnoj godini. Usluge transporta takođe bilježe smanjenje priliva u 2020. godini, od 22,6%. Usluge obrade i dorade robe, odnosno lohn poslovi, u 2020. godini bilježe neto priliv od 453,6 miliona KM, što predstavlja smanjenje od 19,3%, dok je to smanjenje u četvrtom kvartalu, na godišnjem nivou 5,54% i značajno je ispod nivoa smanjenja prva tri kvartala. Da su ograničenja u međunarodnim putovanjima i dalje velika prepreka na putu oporavka sektora turizma, govori i

podatak o broju noćenja stranih turista. Naime, u prvom kvartalu 2021. godine, strani turisti su ostvarili 49,7% manje noćenja nego u istom periodu prethodne godine.

Grafikon 4.2: Račun usluga, kumulativ za period Q1-Q4




Izvor: CBBH

U četvrtom kvartalu 2020. godine saldo na računu primarnog dohotka je bio pozitivan u iznosu od 68,5 miliona KM, dok je na nivou cijele 2020. godine taj iznos bio 113,0 miliona KM. Rashodi po osnovu investiranja u četvrtom kvartalu iznose 88,9 miliona KM, te su na godišnjem nivou manji za 66,1% i najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode po osnovu direktnih stranih investicija. Usljed ograničenja kretanja, došlo je do značajnog pada kompenzacija zaposlenih, kako u četvrtom kvartalu (51,6%) tako i na nivou cijele godine (41,1%).

Iako je u prethodne tri godine evidentiran trend rasta na računu sekundarnog dohotka, kao posljedica pandemije, u 2020. godini je došlo do značajnog pada (grafikon 4.3). Neto priliv na računu sekundarnog dohotka u četvrtom kvartalu iznosio je 984,2 miliona KM, što na godišnjem nivou predstavlja smanjenje od 9,4%, dok na nivou cijele 2020. godine iznosi 3,8 milijardi KM, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu od 8,8%. Najveći uticaj na pad neto priliva na računu sekundarnog dohotka na nivou cijele 2020. godine imao je pad radničkih doznaka iz inostranstva na koje se odnosi 62,8% ukupnih priliva. Neto priliv po osnovu radničkih doznaka iz inostranstva na nivou 2020. godine iznosi 2,4 milijarde KM, što predstavlja smanjenje od 16,0 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kategorija koja duži vremenski period ima uglavnom konstantan iznos i po osnovu koje se i u godinama pandemije može očekivati siguran priliv jesu penzije iz inostranstva, po osnovu kojih je u 2020. godini zabilježen neto priliv od 1,2 milijarde KM.

Grafikon 4.3: Sekundarni dohodak, Q1-Q4



Izvor: CBBH


4.2 Finansijski račun

Deficit tekućeg računa u 2020. godini je financiran najvećim dijelom zaduživanjem sektora vlade kod međunarodnih kreditora i manjim dijelom direktnim stranim ulaganjima i zaduživanjem ostalih sektora. Iako su prethodnih godina strane direktne investicije bilježile stalni rast, usljed neizvjesnosti koju je sa sobom donijela pandemija, ova vrsta financiranja deficita tekućeg računa bilježi pad u 2020. godini od 7,5 %. Priliv po ovom osnovu iznosi 625,6 miliona KM, od čega se 302,1 milion KM odnosi na reinvestiranu zaradu, što je vezano za zabranu isplate dividendi bankarskog sektora.

Ukupan priliv po osnovu ostalih investicija u obliku zajmova u četvrtom kvartalu iznosio je 472,9 miliona KM i najveći dio se odnosi na zajmove i trgovinske kredite. U godinama prije krize izazvane pandemijom, sektor vlade je smanjio vanjsku zaduženost, a za nedostajuća budžetska sredstva su se uglavnom oslanjali na domaće izvore. U 2020. godini, zaduženje sektora vlade iznosi 817,0 miliona KM i najveći dio zaduženja se odnosi na zaduženje kod MMF u iznosu od 651,0 miliona KM. Prema dostupnim podacima za prvi kvartal 2021. godine, vanjski dug se povećao za 122,8 milion KM u odnosu na kraj prethodne godine. Zaduzenje ostalih sektora po osnovu zajmova u 2020. godine iznosi 566,3 miliona KM i predstavlja povećanje od 34,8% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovog zaduzenja se odnosi na nefinansijska preduzeća, dok se dio odnosi na ostale finansijske institucije. U prvom kvartalu 2021. godine došlo je do smanjenja strane pasive u bankama za 10% ili 232,0 miliona KM. Usljed smanjenja obima robne razmjene došlo je i do smanjenja financiranja deficita trgovinskim kreditima i avansima. Ova kategorija u posmatranom periodu bilježi priliv u iznosu od 531,7 miliona KM, što predstavlja smanjenje od 15,4% u odnosu na prethodnu godinu. Rezervna aktiva je u četvrtom kvartalu povećana za 545,7 miliona KM, dok na nivou 2020. godine, povećanje rezervne aktive iznosi 1,24

milijarde KM. Prema dostupnim podacima za prvi kvartal 2021. godine, došlo je do zaustavljanja trenda rasta rezervne aktive, koja je u odnosu na kraj 2020. godine manja za 229,0 miliona KM.

Grafikon 4.4: Finansijski račun, Q1-Q4




Izvor: CBBiH

4.3 Vanjska trgovina

Nakon prethodne godine u kojoj su bilježene negativne stope rasta u robnoj razmjeni, kao posljedica ohrabrujućih vijesti vezanih za intenziviranje procesa imunizacije, u prva tri mjeseca 2021. godine dolazi do blagog povećanja kako domaće tako i inostrane tražnje, tako da je vrijednost uvoza u prvom kvartalu iznosila 4,40 milijarde KM, što na godišnjem nivou predstavlja povećanje od 2,7%, dok je vrijednost izvoza za posmatrani period 3,1 milijardu KM, što predstavlja povećanje na godišnjem nivou od 16,6%. Trgovinski deficit za prva tri mjeseca 2021. godine iznosi 1,33 milijarde KM, što predstavlja smanjenje na godišnjem nivou od 323 miliona KM.

Grafikon 4.5: Godišnje promjene u uvozu, izvozu i trgovinskom deficitu



Izvor: CBBiH

Najveće učešće u izvozu u prvom kvartalu je imao izvoz baznih metala. Ova grupa proizvoda je zabilježila rast na godišnjem nivou, 18,6%, a najveći dio se odnosi na izvoz željeza i čelika, proizvoda od željeza i čelika, kao i aluminija. Iako su cijene ove grupe proizvoda u prvom kvartalu prethodne godine bile značajno niže, ostvaren je značajan količinski rast izvoza u istom kvartalu 2021. godine. Druga grupa proizvoda koja je imala značajan doprinos rastu izvoza u prvom kvartalu 2021. godine su mašine, aparati i električni uređaji koji su u posmatranom periodu izvezeni u vrijednosti 479,8 miliona KM, što na godišnjem nivou predstavlja rast od 21,9%. Proizvodi mineralnog porijekla, od čega najviše mineralna goriva i mineralna ulja, su u prvom kvartalu ostvarili izvoz u vrijednosti od 330,9 miliona KM, što na godišnjem nivou predstavlja rast od 19,5%. Međutim, ukoliko se uzme u obzir da je prosječna cijena nafte u posmatranom periodu tekuće godine za skoro 20% viša od prosječne cijene prethodne godine, evidentan je pad izvezenih količina ove grupe proizvoda. U posmatranom periodu, izvoz namještaja je porastao za 20,8%, hemijskih proizvoda za 5,5%, dok je izvoz obuće, šešira i kapa zabilježio pad od 4,9%.


Najveći uticaj na rast vrijednosti uvoza u prvom kvartalu 2021. godine imao je uvoz mašina, aparata i električnih uređaja u vrijednosti od 637,5 miliona KM. Uvoz baznih metala realizovan je u vrijednosti od 574,4 miliona KM, što na godišnjem nivou predstavlja rast od 23,2%. Iako su prosječne cijene ove grupe proizvoda u prvom kvartalu prethodne godine bile značajno niže, ostvaren je i značajan količinski rast uvoza. Vrijednost uvoza proizvoda mineralnog porijekla je realizovana u iznosu od 476,1 milion KM, što predstavlja pad od 11,6%. Količinski uvoz proizvoda mineralnog porijekla, kao jedan od indikatora oporavka domaće potražnje je još uvijek ispod nivoa iz prvog kvartala prethodne godine, što dominantno utiče na nižu vrijednost uvoza ove grupe proizvoda. U posmatranom periodu, vrijednost uvoza hemijskih proizvoda je porasla za 0,7%, plastike i gume 16,2%, tekstila i proizvoda od tekstila 6,3%. Pad vrijednosti uvoza u

posmatranom periodu, na godišnjem nivou su zabilježile grupe proizvoda transportna sredstva od 8,0%, kao i proizvodi biljnog porijekla od 13,5%.

4.4 Nominalni i realni efektivni kurs KM

Nominalni efektivni kurs (NEER) je u prvom kvartalu 2021. godine aprecirao 2,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Ova promjena NEER je uzrokovana nominalnom promjenom KM prema valutama glavnih trgovinskih partnera, a kao posljedica kretanja EUR (naše sidrene valute). Domaća valuta KM je u martu tekuće godine, na godišnjem nivou nominalno aprecirala prema turskoj liri (29,7%), ruskoj rublji (8,9%) i američkom dolaru (7,8%). S druge strane, KM je deprecirala prema svega tri valute glavnih trgovinskih partnera (kineskom juanu, češkoj kruni i britanskoj funti). Realni efektivni kurs KM (REER) u prvom kvartalu na godišnjem nivou ne pokazuje značajnije promjene.

Grafikon 4.6: Godišnje promjene u deviznom kursu, mart 2021. godine



Izvor: CBBH

Napomena: Valute su poredane u zavisnosti o značaju zemlje u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH

5. VLADINE FINANSIJE

Fiskalni sektor se u prethodnoj godini suočavao sa snažnom kontrakcijom poreskih prihoda i istovremenim rastom rashoda usljed implementacije stabilizacijskih mjera za ublažavanje efekata pandemije na zdravstveni sektor i realni sektor. Prvi kvartal tekuće godine je obilježen pooštavanjem mjera rada poslovnih subjekata, pretežno iz uslužnog sektora, što je dodatno uticalo na fiskalne prihode i povećanje subvencioniranja od nadležnih tijela. Daljnje povećanje državne potrošnje u kratkom roku može se očekivati u slučaju povećane stope zaraze, koja bi opet dovela do obustave rada uslužnog sektora i daljnjeg rasta nezaposlenosti. U srednjem i dugom roku bi

intenzitet državne potrošnje mogao biti ograničen visinom javnog duga i dospjelim obavezama vezanim za servisiranje javnog duga.

5.1 Vladine finansije

Revidiran primarni fiskalni bilans iz Programa ekonomskih reformi, izrađen u januaru 2021. godine, jasno odražava težinu korona šoka na fiskalni sektor (grafikon 5.1). Naime, značajna odstupanja u planiranim rashodima (rast od 1,36 milijardi KM) uz istovremeni snažan pad javnih prihoda (778 miliona KM) u prethodnoj godini, stvorili su ogroman pritisak na entitetske budžete u pogledu finansiranja, što je iziskivalo značajno povećanje plana zaduženja kod inostranih kreditora u tekućoj godini. Shodno tome, entitetske vlade su u tekućoj godini intenzivirale zaduženja. Vlada Republike Srpske je, početkom drugog kvartala 2021. godine, na međunarodnom finansijskom tržištu emitovala petogodišnje obveznice denominirane u eurima (oko 600 miliona KM) po kuponskoj stopi od 4,75%. Navedena zaduženja, vlada Republike Srpske je planirala u budžetu za 2021. godinu³ kao i u Odluci Narodne Skupštine Republike Srpske o dugoročnom zaduživanju za 2021.⁴ Sredstva će biti usmjerena za povećanje plata, servisiranje duga, kao i za određene projekte za koje nema dovoljno sredstava u budžetu. S druge strane, Federacija BiH je u drugom kvartalu emitovala sedmogodišnje obveznice na domaćem tržištu kapitala (u iznosu od 30 miliona KM), kao i šestomjesečne trezorske zapise (u iznosu od 50 miliona KM) u skladu sa Godišnjim planom zaduživanja za 2021. godinu.⁵ Potrebe za vanjskim finansiranjem Federacije BiH iznose 1,43 milijarde KM, od čega se 791,72 miliona KM odnosi na finansiranje kapitalnih projekata definisanih Programom javnih investicija 2021-2023⁶, dok je preostalih 640,96 miliona KM namijenjeno za finansiranje budžeta. Veći dio sredstava namijenjen za finansiranje budžeta, FBiH je planirala osigurati kroz prošireni sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Međutim, kako navedeni sporazum još uvijek nije realizovan, FBiH planira putem koncesionih kredita iz drugih izvora realizovati nova zaduženja. Kao rezultat navedenih fiskalnih neravnoteža, projicirani primarni fiskalni deficit u 2021. godini je 1,7% u procentima BDP-a nakon projiciranog primarnog deficita za 2020. godinu od 3,3% u procentima BDP-a.


³ Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske: Budžet Republike Srpske za 2021. godinu.

⁴ Izvor: Narodna Skupština Republike Srpske: Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2021. godinu.

⁵ Izvor: Ministarstvo finansija Federacije BiH: Godišnji plan zaduživanja za 2021. godinu.

⁶ Izvor: Ministarstvo finansija Federacije BiH: Program javnih investicija Federacije BiH 2021-2023.

Grafikon 5.1: Primarni fiskalni bilans u % BDP-a




Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje – Program ekonomskih reformi. www.dep.gov.ba

Napomena: * Projekcija

Sprovedba mjera entitetskih vlada (pogledati Tekstni okvir u Biltenu 3 2020. godine: Mjere vlada RS i FBiH kao odgovor na globalni izazov pandemiju COVID-19) je uticala na preusmjeravanje sredstava za troškove subvencioniranja plata, što je mjera od krucijalnog značaja za očuvanje radnih mjesta. Takođe, pravovremeno usvajanje budžeta Federacije BiH i Republike Srpske za 2021. godinu će omogućiti realizaciju investicionih projekata, što bi trebalo imati pozitivan efekat na ekonomski oporavak.


Prema posljednjim dostupnim podacima, ukupan javni dug na kraju 2020. godine prema Mاستrihtskim kriterijima iznosio je 12,50 milijardi KM (grafikon 5.2), dok je ukupan javni dug u procentima BDP-a na kraju 2020. godine iznosio 35,4% (grafikon 5.3). U prvom kvartalu tekuće godine, vanjska neto zaduženost je smanjena za 2,7 miliona KM. Na kraju prvog kvartala je zabilježeno povećanje izloženosti bankarskog sektora prema sektoru generalne vlade na kvartalnom nivou za 2,9% (grafikon 5.4). Na kraju prvog kvartala ukupne obaveze sektora generalne vlade kod komercijalnih banaka iznosile su 3,10 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 459,5 miliona KM ili 17%. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru generalne vlade na kraju marta je bila 9,1% ukupne aktive bankarskog sektora.

Grafikon 5.2: Ukupan bruto dug i stope rasta




Izvor: CBBiH

Grafikon 5.3: Ukupan bruto dug sektora vlade



Izvor: CBBiH

Grafikon 5.4: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene




Izvor: CBBH

5.2 Poreski prihodi

Na kvartalnom nivou sve vrste prihoda od indirektnih poreza su zabilježile pad u ukupnom iznosu od 76,7 miliona KM u prvom kvartalu. Kvartalni pad prihoda je uobičajen početkom svake godine. Međutim, pad prihoda u prvom kvartalu 2021. godine je veći od uobičajenog. Razlog je sporija dinamika oporavka prihoda nakon prvobitnog korona šoka, kao i uvođenje restriktivnih mjera zbog trećeg vala pandemije koronavirusa u prvom kvartalu. Najizraženiji pad prihoda je bio po osnovu PDV-a (82,9 miliona KM ili 8,3%), kao rezultat pada privatne potrošnje tokom prvog kvartala. Prihodi od putarina su takođe zabilježili značajan kvartalni pad uglavnom zbog manje potražnje za gorivom. Međutim, prvi podaci s početka drugog kvartala su ohrabrujući. Izraženiji oporavak prihoda se očekuje u drugom kvartalu nakon popuštanja uvedenih mjera i oživljavanja ekonomskih aktivnosti.


U prvom kvartalu 2021. godine, prikupljeno je ukupno 1,48 milijardi KM prihoda po osnovu indirektnih poreza, što na godišnjem nivou predstavlja pad od 64,3 miliona KM (4,2%) u odnosu na isti period prethodne godine. U prvom kvartalu sve vrste poreza su zabilježile pad na godišnjem nivou (grafikoni 5.5 i 5.6). U narednom periodu se može očekivati snažniji oporavak prihoda nakon intenziviranja ekonomskih aktivnosti i pokretanja investicija.

Grafikon 5.5: Godišnja stopa rasta neto indirektnih poreza



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje

Grafikon 5.6: Doprinosi kretanju vodećih grupa indirektnih poreza



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje

SPISAK GRAFIKONA

Grafikon 1.1: Godišnje promjene realnog BDP-a u odabranim zemljama

Grafikon 1.2: Stope nezaposlenosti u odabranim zemljama

Grafikon 1.3: Kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu

Grafikon 1.4: Konsolidovani bilans Eurosistema, aktiva

Grafikon 1.5: Aktiva Federalnih rezervi, odabrane stavke

Grafikon 1.6: Javni dug u odnosu na BDP u eurozoni

Grafikon 2.1: Godišnja promjena aktivnosti po djelatnostima

Grafikon 2.2: Doprinos godišnje stope rasta BDP-a prema rashodnom pristupu

Grafikon 2.3: Godišnja promjena industrijske proizvodnje u odabranim zemljama

Grafikon 2.4: Doprinos godišnjoj stopi rasta industrije prema industrijskim područjima

Grafikon 2.5: Godišnje kretanje djelatnosti prerađivačke industrije u prvom kvartalu

Grafikon 2.6: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena

Grafikon 2.7: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena u europodručju

Grafikon 2.8: Kretanje monetarnog agregata i prosječnih cijena, 2015=100

Grafikon 2.9: Broj nezaposlenih osoba i godišnje promjene na tržištu rada

Grafikon 2.10: Proračunski deficit penzionih fondova

Grafikon 2.11: Kvartalna promjena broja zaposlenih na kumulativnoj osnovi

Grafikon 2.12: Kretanje zaposlenosti i mase bruto plata po djelatnostima

Grafikon 2.13: Kretanje prosječnih plata na kvartalnom nivou

Grafikon 3.1: Devizne rezerve CBBiH

Grafikon 3.2: Kvartalne promjene u komponentama rezervnog novca

Grafikon 3.3: Godišnje stope rasta monetarnih agregata

Grafikon 3.4: Monetarna multiplikacija

Grafikon 3.5: Kvartalne promjene M2 i protustavki novčane mase

Grafikon 3.6: Stanje računa rezervi i implicitna stopa

Grafikon 3.7: Promjena valutne strukture osnovice za obracun obavezne rezerve

Grafikon 3.8: Kvartalna stopa rasta kredita

Grafikon 3.9: Godišnja stopa kreditnog rasta

Grafikon 3.10: Kvartalna stopa rasta depozita

Grafikon 3.11: Godišnja stopa rasta depozita

Grafikon 3.12: Neto strana aktiva

Grafikon 3.13: Ostali krediti stanovništvu

Grafikon 3.14: Godišnja promjena prometa na bh berzama

Grafikon 3.15: Emisija sedmogodišnjih obveznica Republike Srpske

Grafikon 4.1: Tekući račun, kumulativ za period Q1-Q4

Grafikon 4.2: Račun usluga, kumulativ za period Q1-Q4

Grafikon 4.3: Sekundarni dohodak, Q1-Q4

Grafikon 4.4: Finansijski račun, Q1-Q4

Grafikon 4.5: Godišnje promjene u uvozu, izvozu i trgovinskom deficitu

Grafikon 4.6: Godišnje promjene u deviznom kursu, mart 2021. godine

Grafikon 5.1: Primarni fiskalni bilans u % BDP-a

Grafikon 5.2: Ukupan bruto dug i stope rasta

Grafikon 5.3: Ukupan bruto dug sektora vlade

Grafikon 5.4: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene

Grafikon 5.5: Godišnja stopa rasta neto indirektnih poreza

Grafikon 5.6: Doprinosi kretanju vodećih grupa indirektnih poreza

STATISTIČKE TABELE

T01: Kvartalni ekonomski indikatori																					
T01: Quarterly Economic Indicators																					
	2016.				2017.				2018.				2019.				2020.				2021
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Kvartalne stope rasta /Quarterly Growth Rates																					
Rast industrijske proizvodnje: FBiH 1)																					
Industrial Production Growth: FBH 1)	-7,1	7,4	-2,8	7,2	-9,2	6,5	5,8	0,6	-6,7	-0,4	5,7	2,0	-7,9	3,0	-2,8	3,0	-6,7	-8,6	9,1	7,0	
Rast industrijske proizvodnje: RS 1)																					
Industrial Production Growth: RS 1)	-6,9	7,1	6,0	4,7	-11,8	5,7	-1,2	9,5	-9,6	11,5	-4,6	3,1	-20,7	5,5	9,7	-3,0	-13,9	-4,8	12,0	9,6	
Rast potrošačkih cijena (CPI)																					
Consumer Prices Growth (CPI)	-0,1	-0,5	-0,6	0,8	1,4	-0,4	-0,7	0,9	0,9	0,2	-0,6	1,2	0,2	-0,1	-0,9	0,9	0,5	-2,1	-0,6	0,7	
Rast ukupnih kredita																					
Total Loan Growth	0,3	0,1	0,5	1,1	2,2	2,0	1,1	1,7	1,5	2,6	0,8	0,8	1,4	2,4	1,1	1,6	-1,4	-0,5	-0,1	-0,1	
Rast ukupnih depozita																					
Total Deposits Growth	0,0	0,9	3,1	3,1	2,0	2,0	3,6	2,8	2,4	3,6	2,3	1,9	1,2	2,3	3,8	2,0	-0,9	0,8	2,2	2,8	
Rast novca u užem smislu (M1)4)																					
Narrow Money Growth (M1)4)	0,6	3,1	6,0	3,4	0,8	4,0	5,2	3,0	1,4	4,7	6,9	1,3	-1,8	3,4	4,6	2,7	1,7	2,2	4,4	4,7	
Rast novca u širem smislu (M2)																					
Broad Money Growth (M2)	0,8	1,2	3,4	2,7	1,7	2,0	3,2	2,3	1,2	3,1	3,3	1,5	0,8	2,3	3,3	2,2	0,8	0,5	2,7	3,1	
Kamatne stope na dugoročne kredite 2)5)																					
Long-term Lending Rate 2)5)	5,71	5,36	5,37	5,08	4,99	4,80	4,62	4,33	4,26	3,83	3,97	3,91	4,05	3,76	3,73	3,75	3,77	3,60	3,66	3,68	
Kamatne stope na dugoročne depozite 2)																					
Long-term Deposit Rate 2)	1,94	1,83	1,70	1,65	1,47	1,36	1,28	1,32	1,14	1,16	1,21	1,30	1,18	1,13	1,13	1,16	1,01	0,96	0,92	0,98	
(u milionima KM) / (KM million)																					
Saldo robne razmjene ³⁾																					
Trade Balance ³⁾	-1.543	-1.866	-1.796	-1.885	-1.610	-1.984	-1.884	-1.938	-1.681	-1.902	-2.015	-1.923	-1.872	-2.082	-1.987	-2.025	-1.660	-1.432	-1.633	-1.604	
Izvoz																					
Exports	1.657	1.950	1.985	2.107	2.043	2.302	2.491	2.505	2.390	2.672	2.692	2.664	2.368	2.694	2.585	2.532	2.340	2.042	2.383	2.638	
Uvoz																					
Imports	3.200	3.816	3.781	3.992	3.653	4.287	4.375	4.442	4.072	4.574	4.707	4.587	4.241	4.775	4.572	4.557	4.000	3.474	4.016	4.242	
Bilans tekućeg računa																					
Current Account Balance	-351	-425	-210	-438	-296	-555	-291	-378	-366	-214	-185	-352	-422	-288	-63	-314	-313	-240	-334	-203	
Devizne rezerve																					
Foreign Reserves	-13,0	179,4	672,6	85,8	-290,0	224,5	734,5	356,5	328,1	214,9	462,1	61,5	-150	549	431	144	-137	562	321	524	
Servisiranje vanjskog duga																					
Foreign Debt Servicing	116,9	215,4	145,2	245,6	167,4	271,2	169,6	375,1	211,4	232,0	182,5	329,4	126	255	195	218	142	215	172	212	
Kurs BAM/USD																					
Exchange Rate BAM/USD	1,7751	1,7322	1,7513	1,8131	1,8368	1,7809	1,6661	1,6608	1,5918	1,6402	1,6824	1,7139	1,7219	1,7409	1,7586	1,7668	1,7739	1,7784	1,6749	1,6405	

T02: Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine (tekuće cijene)											
T02: Gross Domestic Product of Bosnia and Herzegovina (Current Prices)											
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Nominalni BDP (u milionima KM) Nominal GDP (KM million)	25.365	26.231	26.223	26.779	27.359	28.589	29.904	31.376	33.444	35.296	33.977
Nominalni BDP (u milionima USD) Nominal GDP (USD million)	17.174	18.655	17.221	18.173	18.566	16.220	16.914	18.079	20.177	20.201	19.793
BDP po stanovniku BiH (u KM) BH GDP per Capita (in KM)	7.165	7.414	7.418	7.584	7.759	8.127	8.517	8.954	9.566	10.128	9.797
BDP po stanovniku BiH (u USD) BH GDP per Capita (in USD)	4.851	5.273	4.872	5.147	5.265	4.611	4.818	5.160	5.772	5.797	5.707
Godišnji rast realnog BDP-a (stopa rasta u %) Real GDP Annual Growth (Growth Rate in %)	0,9	1,0	-0,8	2,4	1,2	3,1	3,1	3,2	3,7	2,8	-4,3
Broj stanovnika (u hiljadama) ¹⁾ Population (in thousands) ¹⁾	3.541	3.538	3.535	3.531	3.526	3.518	3.511	3.504	3.496	3.485	3.468
Prosječni godišnji kurs BAM/USD Annual Average Exchange Rate BAM/USD	1,4769	1,4061	1,5227	1,4736	1,4740	1,7626	1,7680	1,7355	1,6575	1,7472	1,7166

T03: Indeks industrijske proizvodnje							
T03: Index of Industrial Production							
Godina	Mjesec	Mjesec / prethodni mjesec tekuće godine		Mjesec / isti mjesec prethodne godine		Period / isti period prethodne godine	
		FBiH	RS	FBiH	RS	FBiH	RS
Year	Month	Month / Previous Month of Current Year		Month / the Same Month of Previous Year		Period / the Same Period of Previous Year	
		FBH	RS	FBH	RS	FBH	RS
2010.	12.	...	...	110,8	114,1	103,8	105,0
2011.	12.	...	...	90,8	93,9	100,9	104,7
2012.	12.	...	...	99,6	98,5	96,3	95,8
2013.	12.	...	...	107,8	104,7	105,3	104,1
2014.	12.	...	...	97,9	99,8	100,1	100,6
2015.	12.	...	...	101,7	99,5	102,2	103,0
2016.	12.	...	...	103,0	120,0	102,6	108,2
2017.	12.	...	...	101,5	97,3	103,8	101,2
2018.	12.	...	...	98,2	96,9	100,8	104,2
2019.	12.	...	...	97,4	92,4	97,3	88,1
2020.	12.	...	...	103,1	103,7	93,7	93,4
2020.	01.	97,6	81,7	101,1	104,8	101,1	104,8
	02.	100,1	97,2	99,1	89,4	100,1	96,6
	03.	95,9	114,6	87,5	96,6	95,7	96,6
	04.	92,2	84,1	81,5	91,2	92,0	95,3
	05.	100,1	104,9	83,0	85,6	90,1	93,2
	06.	107,6	103,6	92,1	85,3	90,5	91,8
	07.	105,6	110,7	91,9	87,2	90,7	91,0
	08.	91,5	95,2	93,9	89,6	91,1	90,8
	09.	110,9	101,8	99,0	90,6	91,9	90,8
	10.	103,3	104,5	96,5	100,1	92,4	91,7
	11.	99,5	104,9	97,5	98,2	92,9	92,4
	12.	100,6	106,0	103,1	103,7	93,7	93,4
2021.	01.	93,4	80,0	98,7	101,5	98,7	101,5
	02.	103,8	113,1	102,3	118,2	100,5	109,8
	03.	110,0	108,0	117,4	111,4	106,0	110,4

T04: Struktura indeksa industrijske proizvodnje T04: Structure of Industrial Production Index									
Godina	Mjesec	Ukupno		Rudarstvo		Prerađivačka industrija		Snabdijevanje električnom energijom, plinom i vodom	
		FBiH	RS	FBiH	RS	FBiH	RS	FBiH	RS
Year	Month	Total		Mining		Manufacturing Industry		Electricity, Gas and Water Supply	
2010.	...	103,8	105,0	95,7	109,1	106,2	105,1	102,4	103,0
2011.	...	100,9	104,7	112,3	118,2	100,0	103,9	95,1	100,0
2012.	...	96,3	96,0	95,9	96,1	97,7	95,2	92,5	96,3
2013.	...	105,3	104,2	90,9	104,1	105,9	104,2	114,9	101,1
2014.	...	100,1	100,7	98,7	96,6	103,7	104,9	89,9	91,0
2015.	...	102,2	103,0	98,9	110,5	104,2	103,2	98,5	99,0
2016.	...	102,6	108,1	105,7	100,7	102,8	103,5	100,4	125,3
2017.	...	103,8	101,2	109,8	97,4	104,5	106,2	98,1	92,5
2018.	...	100,8	104,2	99,4	103,5	99,8	97,6	106,1	121,3
2019.	...	97,3	88,1	96,8	96,3	97,5	87,2	93,6	86,1
2020.	...	94,2	93,4	98,5	99,6	93,6	90,1	94,6	96,1
2020.	01.	101,1	104,8	110,7	121,7	95,9	98,5	116,0	105,5
	02.	99,1	89,4	110,8	96,1	96,8	90,4	104,4	84,5
	03.	87,5	96,6	93,9	115,1	86,5	83,5	94,5	109,1
	04.	81,5	91,2	98,5	161,0	78,2	65,6	83,6	130,6
	05.	83,0	85,6	102,7	102,7	81,5	79,6	78,8	89,8
	06.	92,1	85,3	101,3	70,0	93,6	93,9	83,7	77,9
	07.	91,9	87,2	92,3	78,2	93,8	86,2	88,2	93,1
	08.	93,9	89,6	100,8	80,9	96,3	90,9	84,0	92,3
	09.	99,0	90,6	95,5	96,4	100,3	94,2	100,1	82,3
	10.	96,5	100,1	99,5	104,4	97,7	93,7	94,4	115,2
	11.	97,5	98,2	90,1	94,1	98,5	99,9	101,2	97,3
	12.	103,1	103,7	90,2	119,5	106,9	108,8	97,9	90,0
2021.	01.	98,7	101,5	78,2	95,9	98,5	95,4	104,2	117,0
	02.	102,3	118,2	83,3	106,7	101,9	107,5	112,8	145,3
	03.	117,4	111,4	100,8	97,9	119,5	126,9	118,3	98,4

T05: Struktura indeksa industrijske proizvodnje BiH					
T05: BH-Industrial Production Index Structure					
Godina	Mjesec	Ukupno	Rudarstvo	Prerađivačka industrija	Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
Year	Month	Total	Mining	Manufacturing Industry	Electricity, Gas and Water Supply
2010.	...	104,4	100,2	106,1	102,6
2011.	...	102,4	114,5	101,6	96,8
2012.	...	96,1	96,0	96,9	93,9
2013.	...	105,2	95,8	105,8	109,8
2014.	...	100,2	97,9	103,9	90,4
2015.	...	103,1	102,9	104,8	98,8
2016.	...	104,4	103,8	103,0	109,0
2017.	...	103,1	105,0	105,3	95,9
2018.	...	101,6	100,9	98,9	111,3
2019.	...	94,7	96,6	96,0	90,0
2020.	...	94,0	98,9	92,8	95,2
2020.	01.	102,3	113,4	96,5	111,1
	02.	96,5	105,5	95,3	95,3
	03.	91,0	100,6	86,2	101,4
	04.	83,9	114,8	75,6	101,0
	05.	83,6	102,6	80,8	84,3
	06.	90,8	88,9	93,9	81,1
	07.	90,9	86,7	91,7	90,7
	08.	92,6	92,1	94,3	88,0
	09.	97,1	95,9	99,0	91,7
	10.	98,2	101,5	96,9	102,7
	11.	99,1	91,7	98,8	99,5
	12.	103,5	97,9	99,4	108,7
2021.	01.	99,3	83,5	97,9	109,7
	02.	106,8	90,9	103,3	125,7
	03.	115,4	99,8	120,9	108,1

T06: Indeks potrošačkih cijena za BiH (CPI)				
T06: Consumer Price Index for BH (CPI)				
Godina	Mjesec	Mjesec/prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec/isti mjesec prethodne godine	Period/isti period prethodne godine
Year	Month	Month/Previous Month of Current Year	Month/the Same Month of Previous Year	Period/the Same Period of Previous Year
2010.	12.	...	103,1	102,1
2011.	12.	...	103,1	103,7
2012.	12.	...	101,8	102,1
2013.	12.	...	98,8	99,9
2014.	12.	...	99,6	99,1
2015.	12.	...	98,7	99,0
2016.	12.	...	99,7	98,9
2017.	12.	...	101,3	101,2
2018.	12.	...	101,6	101,4
2019.	12.	...	99,9	100,6
2020.	12.	...	98,4	99,0
2020.	01.	100,5	100,7	100,7
	02.	100,1	100,3	100,5
	03.	99,9	100,1	100,4
	04.	98,9	98,8	100,0
	05.	99,2	97,9	99,6
	06.	100,1	98,5	99,4
	07.	99,7	98,7	99,3
	08.	99,8	98,8	99,2
	09.	100,1	98,5	99,1
	10.	100,7	98,4	99,1
	11.	100,1	98,4	99,0
	12.	99,8	98,4	99,0
2021.	01.	100,4	98,3	98,3
	02.	100,5	98,7	98,5
	03.	100,8	99,5	98,8

T07: Struktura indeksa potrošačkih cijena za BiH (CPI)														
T07: Structure of the Consumer Price Index for BH (CPI)														
Godina Year	Mjesec Month	Ukupno Total	Hrana i bezalkoholna pića Food and Non-alcoholic Beverages	Alkoholna pića i duhan Alcoholic Beverages, Tobacco	Odjeća i obuća Clothes and Footwear	Stanovanje, voda, el. energija, plin i drugi energenti Dwelling, Water, Electricity, Gas and other Sources of Energy	Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće Furniture, Household Appliances and Regular House Maintenance	Zdravstvo Health Care	Prevoz Transport	Komunikacije Communications	Rekreacija i kultura Recreation and Culture	Obrazovanje Education	Restorani i hoteli Restaurants and Hotels	Ostala dobra i usluge Miscellaneous Goods and Services
2010.		102,1	99,3	120,2	95,4	103,1	100,1	101,8	107,1	106,9	100,7	102,6	101,1	100,7
2011.		103,7	106,0	108,2	92,7	103,1	101,1	98,1	107,5	105,4	100,6	100,0	101,8	100,0
2012.		102,1	101,8	109,9	93,9	102,9	101,2	99,7	104,8	101,5	100,5	100,0	101,7	101,0
2013.		99,9	100,0	106,4	91,0	100,8	100,1	98,3	98,9	100,2	101,0	101,4	100,4	100,3
2014.		99,1	97,3	106,9	94,9	99,7	99,5	100,4	99,0	102,8	100,4	100,8	100,2	100,0
2015.		99,0	99,1	107,2	92,7	101,1	100,3	101,3	93,1	100,2	100,2	102,2	101,2	99,9
2016.		98,9	98,9	107,4	91,2	100,3	98,9	100,5	94,8	99,0	99,9	101,1	101,0	99,7
2017.		101,2	100,9	105,2	92,0	101,3	98,9	100,9	105,5	100,7	101,0	100,7	100,3	99,6
2018.		101,4	100,6	106,6	89,9	102,7	99,0	101,8	108,9	98,8	101,2	100,1	100,4	99,6
2019.		101,6	100,1	106,0	89,7	103,6	99,3	102,5	110,1	99,5	101,0	100,5	100,5	99,1
2020.		99,0	101,0	104,5	90,0	99,6	98,9	101,0	91,4	100,4	100,4	100,1	102,1	100,0
2020.	01.	100,7	101,6	105,5	91,1	101,0	99,4	100,8	100,3	100,1	101,3	100,1	102,1	99,9
	02.	100,3	100,8	105,4	90,8	100,8	98,7	100,9	100,3	100,2	101,5	100,0	102,4	99,8
	03.	100,1	101,1	105,5	89,8	100,7	99,5	100,8	98,2	100,5	101,5	100,0	102,2	99,9
	04.	98,8	101,2	105,5	89,2	100,0	99,1	101,0	89,1	100,9	101,0	100,0	102,3	100,2
	05.	97,9	100,3	105,6	89,1	99,1	98,4	101,2	85,3	100,9	100,6	100,1	102,2	100,3
	06.	98,5	101,1	105,5	89,8	99,4	99,2	101,1	87,6	100,6	100,0	100,1	102,3	99,9
	07.	98,7	101,5	103,7	90,7	99,1	99,5	101,0	88,5	100,6	99,5	100,1	102,5	100,1
	08.	98,8	101,5	103,8	89,7	99,0	99,5	101,1	89,3	100,6	99,7	100,1	102,2	100,3
	09.	98,5	100,9	103,7	89,8	98,9	98,6	101,0	89,5	100,5	99,9	100,3	102,0	99,7
	10.	98,4	100,8	103,6	91,3	98,9	98,3	100,9	89,3	100,2	100,2	100,3	102,0	99,7
	11.	98,4	101,0	103,6	88,9	98,8	98,6	101,0	89,3	100,1	100,1	100,3	101,8	100,3
	12.	98,4	100,6	103,1	89,5	99,3	98,0	100,9	89,7	100,0	100,0	100,3	101,7	100,2
2021.	01.	98,3	100,1	101,9	89,1	99,0	98,6	100,9	90,6	100,1	100,0	100,3	100,6	100,6
	02.	98,7	100,4	102,1	88,5	99,5	98,8	100,8	92,6	99,9	99,9	100,3	100,4	99,9
	03.	99,5	101,1	101,9	89,7	100,0	98,0	100,7	96,4	99,8	99,8	100,3	100,4	100,4

T08: Prosječne bruto i neto plate i penzije												- u KM -
T08: Average Gross and Net Wages and Pensions												- in KM -
Godina	Mjesec	Bruto plate			BiH	Neto plate			BiH	Penzije		
		FBiH	RS	Brčko		FBiH	RS	Brčko		FBiH	RS	Brčko
Year	Month	Gross Wages			BH	Net Wages			BH	Pensions		
		FBH	RS	Brčko		FBH	RS	Brčko		FBH	RS	Brčko
2010.		1.223	1.199	1.234	1.217	804	784	797	798	341	321	316
2011.		1.248	1.326	1.262	1.271	819	809	800	816	349	321	319
2012.		1.266	1.349	1.271	1.290	830	818	819	826	351	312	311
2013.		1.275	1.338	1.266	1.291	835	808	817	827	348	318	310
2014.		1.272	1.334	1.265	1.183	833	825	814	830	367	333	323
2015.		1.269	1.339	1.275	1.289	830	831	821	830	368	343	327
2016.		1.283	1.343	1.290	1.301	839	836	830	838	370	342	326
2017.		1.318	1.331	1.304	1.321	860	831	838	851	372	344	326
2018.		1.365	1.357	1.363	1.363	888	857	872	879	395	361	342
2019.		1.420	1.407	1.426	1.421	923	906	915	921	415	378	357
2020.		1.474	1.485	1.477	1.476	956	956	948	956	423	394	367
2020.	01.	1.477	1.421	1.496	1.460	958	914	953	945	419	393	367
	02.	1.436	1.485	1.476	1.452	934	957	940	941	421	393	366
	03.	1.457	1.485	1.488	1.466	947	956	948	950	420	393	366
	04.	1.446	1.469	1.493	1.454	940	946	952	942	420	393	366
	05.	1.438	1.475	1.484	1.450	935	950	946	940	419	393	366
	06.	1.496	1.489	1.499	1.475	953	958	962	955	418	393	366
	07.	1.498	1.482	1.466	1.492	971	955	948	965	418	394	365
	08.	1.462	1.494	1.448	1.472	949	962	937	953	428	394	369
	09.	1.480	1.498	1.460	1.485	961	965	948	962	428	394	370
	10.	1.481	1.494	1.473	1.485	961	964	948	961	428	394	369
	11.	1.489	1.503	1.471	1.493	966	969	950	966	428	394	370
	12.	1.532	1.520	1.467	1.526	993	979	945	988	428	394	369
2021.	01.	1.511	1.492	1.461	1.504	974	962	942	969	428	406	375
	02.	1.473	1.528	1.464	1.490	951	984	944	961	428	406	374
	03.	1.548	1.518	1.477	1.537	996	978	950	989	431	406	374

T09: Monetarni agregati T09: Monetary Aggregates											na kraju perioda, u milionima KM - end of period, KM million			
Godina	Mjesec	Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti banaka kod monetarnih vlasti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti	Rezervni novac	M1	QM	M2	
Year	Month	Cash outside Monetary Authorities	Bank Deposits with Monetary Authorities	Transf. Dep. other Resident Sectors with Monetary Authorities	Cash outside Banks	Transf. Deposits in Domestic Currency	Other Deposits in Domestic Currency	Transf. Deposits in Foreign Currency	Other Deposits in Foreign Currency	Reserve Money	M1	QM	M2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5	12=6+7	13=8+9+10	14=12+13	
2010.	12.	2.497,5	3.393,5	8,7	2.210,8	3.689,2	1.991,0	1.209,8	4.526,4	5.899,7	5.900,0	7.727,2	13.627,1	
2011.	12.	2.645,1	3.192,8	11,1	2.366,4	3.819,0	2.285,7	1.100,1	4.846,1	5.848,9	6.185,5	8.231,9	14.417,4	
2012.	12.	2.747,5	3.040,6	13,5	2.414,3	3.728,4	2.672,7	1.052,9	5.041,4	5.801,7	6.142,7	8.767,0	14.909,7	
2013.	12.	2.909,9	3.475,3	15,9	2.542,3	4.153,3	3.006,3	1.189,3	5.202,4	6.401,0	6.695,6	9.398,0	16.093,6	
2014.	12.	3.210,5	3.751,1	38,3	2.814,0	4.496,4	3.377,3	1.301,2	5.280,0	6.999,9	7.310,4	9.958,5	17.268,9	
2015.	12.	3.499,5	4.063,5	51,7	3.055,3	5.125,6	3.562,6	1.360,4	5.543,3	7.614,7	8.180,9	10.466,3	18.647,2	
2016.	12.	4.066,8	4.269,1	52,0	3.401,2	5.899,8	3.883,0	1.535,6	5.478,0	8.387,9	9.301,0	10.896,6	20.197,6	
2017.	12.	4.319,4	5.033,1	76,1	3.648,1	6.924,4	4.091,6	1.816,2	5.636,1	9.428,5	10.572,5	11.543,8	22.116,3	
2018.	12.	4.750,6	5.523,3	125,5	3.978,6	8.166,4	4.302,2	1.961,4	5.782,4	10.399,4	12.145,1	12.046,0	24.191,1	
2019.	12.	5.199,9	5.743,6	176,6	4.330,1	8.921,1	2.998,0	2.490,3	7.593,2	11.120,2	13.251,2	13.081,5	26.332,7	
2020.	12.	6.172,5	5.901,1	231,8	5.043,4	10.011,8	3.034,7	2.902,5	7.256,6	12.305,4	15.055,2	13.193,8	28.249,0	
2020.	01.	5.172,3	5.569,7	187,9	4.262,7	8.934,2	3.047,9	2.519,4	7.597,0	10.929,9	13.196,9	13.164,3	26.361,2	
	02.	5.217,5	5.550,3	187,9	4.321,5	8.992,9	3.112,7	2.477,6	7.614,9	10.955,7	13.314,3	13.205,2	26.519,5	
	03.	5.684,0	5.172,4	186,4	4.683,9	8.790,1	3.023,2	2.564,2	7.476,0	11.042,7	13.474,0	13.063,5	26.537,5	
	04.	5.782,4	5.101,4	200,7	4.796,5	8.792,6	2.987,9	2.544,3	7.324,3	11.084,4	13.589,2	12.856,5	26.445,7	
	05.	5.821,2	4.914,6	203,5	4.870,5	8.767,3	2.954,0	2.622,8	7.311,4	10.939,3	13.637,7	12.888,2	26.525,9	
	06.	5.834,8	5.226,8	204,8	4.818,9	8.954,6	2.995,8	2.617,3	7.283,6	11.266,4	13.773,5	12.896,7	26.670,2	
	07.	5.908,5	5.313,9	215,9	4.928,7	9.129,9	2.979,5	2.652,6	7.301,0	11.438,3	14.058,6	12.933,2	26.991,8	
	08.	5.992,6	5.369,4	216,1	4.905,5	9.426,7	2.975,5	2.713,5	7.282,0	11.578,1	14.332,3	12.971,0	27.303,2	
	09.	6.033,0	5.314,8	219,4	4.896,9	9.479,6	2.984,9	2.766,2	7.263,8	11.567,2	14.376,5	13.014,9	27.391,4	
	10.	6.045,1	5.335,2	230,0	4.922,3	9.638,0	2.986,4	2.813,4	7.265,8	11.610,2	14.560,3	13.065,6	27.625,9	
	11.	6.102,9	5.612,5	229,9	4.913,3	9.769,2	3.012,5	2.920,3	7.174,8	11.945,3	14.682,5	13.107,6	27.790,1	
	12.	6.172,5	5.901,1	231,8	5.043,4	10.011,8	3.034,7	2.902,5	7.256,6	12.305,4	15.055,2	13.193,8	28.249,0	
2021.	01.	6.166,4	5.855,2	243,0	5.027,9	10.162,3	3.016,7	2.940,5	7.266,6	12.264,6	15.190,2	13.223,8	28.414,0	
	02.	6.188,9	5.797,1	242,3	5.065,2	10.283,6	3.029,3	2.999,6	7.273,9	12.228,2	15.348,7	13.302,8	28.651,6	
	03.	6.222,3	5.654,8	244,7	5.053,8	10.367,4	3.035,0	3.033,2	7.336,5	12.121,7	15.421,2	13.404,7	28.825,9	

T10: Monetarni pregled													- na kraju perioda, u milionima KM -
T10: Monetary Survey													end of period, KM million
Godina Mjesec		AKTIVA											Ukupno
		Neto strana aktiva			Potraživanja od domaćih sektora								
		Strana aktiva	Strana pasiva		Potraživanja od centralne vlade (neto)	Potraživanja od kantona i opština	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora			
Year	Month	Foreign Assets	Foreign Liabilities		Claims on Central Government (Net)	Claims on Cantons and Municipalities	Claims on Public Non- financial Enterprises	Claims on Private Non- financial Enterprises	Claims on Other Financial Institutions	Claims on other Domestic Sectors		Total	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11	12 = 6+...+11	13 = 5+12	
2010.	12.	9.300,8	-4.397,0	4.903,8	-996,9	270,8	351,3	6.965,5	80,2	6.424,3	13.095,3	17.999,1	
2011.	12.	9.175,9	-3.779,7	5.396,2	-440,3	323,1	360,2	7.166,9	94,0	6.770,1	14.274,0	19.670,2	
2012.	12.	9.044,2	-3.559,7	5.484,4	-182,6	386,3	390,9	7.473,1	73,7	6.874,4	15.015,8	20.500,2	
2013.	12.	9.733,5	-3.330,9	6.402,6	-19,1	422,5	451,6	7.556,4	67,4	7.133,6	15.612,5	22.015,1	
2014.	12.	10.479,7	-2.961,1	7.518,6	71,0	509,1	443,6	7.452,0	61,3	7.502,5	16.039,4	23.557,9	
2015.	12.	11.107,9	-2.614,6	8.493,3	160,1	537,2	400,0	7.452,6	74,6	7.875,3	16.499,8	24.993,1	
2016.	12.	12.199,0	-2.476,4	9.722,6	101,8	517,8	375,6	7.743,9	67,2	8.155,8	16.962,0	26.684,6	
2017.	12.	13.372,4	-2.589,5	10.782,9	-148,7	511,5	406,2	8.354,5	96,5	8.689,3	17.909,4	28.692,2	
2018.	12.	15.505,5	-3.041,1	12.464,4	-463,7	496,0	427,0	8.654,6	136,8	9.306,3	18.556,9	31.021,4	
2019.	12.	17.069,9	-3.120,0	13.949,9	-679,3	506,7	509,3	9.070,9	152,2	10.024,9	19.584,7	33.534,6	
2020.	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5	
2020.	01.	17.113,5	-2.977,8	14.135,7	-571,3	504,0	496,8	8.801,7	141,9	9.868,5	19.241,5	33.377,1	
	02.	17.171,8	-2.942,4	14.229,4	-487,0	505,7	491,4	8.840,1	143,3	9.918,4	19.411,8	33.641,2	
	03.	16.899,0	-2.876,9	14.022,0	-448,3	508,7	486,9	8.876,1	147,4	9.938,5	19.509,3	33.531,4	
	04.	17.598,9	-2.943,7	14.655,3	-917,1	506,2	481,1	8.794,7	147,8	9.845,0	18.857,6	33.512,9	
	05.	17.619,5	-2.872,9	14.746,6	-871,2	503,1	477,7	8.772,8	143,0	9.837,7	18.863,1	33.609,7	
	06.	17.164,9	-2.517,5	14.647,4	-672,5	506,6	548,3	8.776,3	195,6	9.886,6	19.240,9	33.888,4	
	07.	17.361,8	-2.400,4	14.961,4	-534,4	502,6	548,7	8.763,0	163,1	9.930,5	19.373,5	34.334,8	
	08.	17.507,7	-2.314,7	15.193,1	-459,7	508,0	553,6	8.657,3	160,1	9.945,5	19.364,8	34.557,8	
	09.	17.555,3	-2.302,7	15.252,7	-405,2	523,6	550,4	8.660,5	154,0	9.968,1	19.451,6	34.704,3	
	10.	17.756,5	-2.258,2	15.498,3	-373,5	538,3	531,3	8.651,7	151,9	9.980,4	19.480,0	34.978,3	
	11.	17.965,6	-2.251,2	15.714,4	-413,9	542,2	534,1	8.651,8	143,2	9.973,4	19.430,8	35.145,2	
	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5	
2021.	01.	18.315,1	-2.210,9	16.104,2	9,9	533,1	532,2	8.540,1	146,2	9.915,1	19.676,7	35.780,9	
	02.	18.367,4	-2.171,9	16.195,5	6,2	529,4	532,7	8.618,9	139,7	9.937,6	19.764,5	35.959,9	
	03.	18.432,5	-2.095,2	16.337,3	-16,1	513,4	518,9	8.684,9	144,7	10.009,3	19.855,0	36.192,3	

T10: Monetarni pregled										- na kraju perioda, u milionima KM -									
T10: Monetary Survey															end of period, KM million				
Godina Mjesec		PASIVA													Ukupno				
		Novčana masa (M2)							Vrijednosni papiri	Krediti	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)							
		Novac (M1)		Kvazi-novac (QM)															
		Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti													
Year	Month	LIABILITIES													Total				
		Money Supply (M2)							Securities	Loans	Shares and other Equity	Other Items (net)							
		Money (M1)		Quasi Money (QM)															
		Cash outside Banks	Transferable Deposits in Domestic Currency	Transfer. Deposits in Foreign Currency	Other Deposits in Domestic Currency	Other Deposits in Foreign Currency													
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9	11	12	13	14	15=10+...+14					
2010.	12.	2.210,8	3.689,2	5.900,0	1.209,8	1.991,0	4.526,4	7.727,2	13.627,1	9,1	595,1	3.042,3	725,4	17.999,1					
2011.	12.	2.366,4	3.819,0	6.185,5	1.100,1	2.285,7	4.846,1	8.231,9	14.417,4	0,0	675,3	3.592,8	984,7	19.670,2					
2012.	12.	2.414,3	3.728,4	6.142,7	1.052,9	2.672,7	5.041,4	8.767,0	14.909,7	0,0	712,4	3.767,1	1.111,1	20.500,2					
2013.	12.	2.542,3	4.153,3	6.695,6	1.189,3	3.006,3	5.202,4	9.398,0	16.093,6	0,0	707,9	3.815,2	1.398,4	22.015,1					
2014.	12.	2.814,0	4.496,4	7.310,4	1.301,2	3.377,3	5.280,0	9.958,5	17.268,9	0,0	681,0	3.993,5	1.614,5	23.557,9					
2015.	12.	3.055,3	5.125,6	8.180,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	10.466,3	18.647,2	8,0	599,2	4.148,0	1.590,7	24.993,1					
2016.	12.	3.401,2	5.899,8	9.301,0	1.535,6	3.883,0	5.478,0	10.896,6	20.197,6	8,0	510,0	4.440,4	1.528,6	26.684,6					
2017.	12.	3.648,1	6.924,4	10.572,5	1.816,2	4.091,6	5.636,1	11.543,8	22.116,3	8,0	460,0	4.659,5	1.448,4	28.692,2					
2018.	12.	3.978,6	8.166,4	12.145,1	1.961,4	4.302,2	5.782,4	12.046,0	24.191,1	8,0	467,5	4.849,8	1.505,0	31.021,4					
2019.	12.	4.330,1	8.921,1	13.251,2	2.490,3	2.998,0	7.593,2	13.081,5	26.332,7	8,0	532,4	5.228,3	1.433,2	33.534,6					
2020.	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5					
2020.	01.	4.262,7	8.934,2	13.196,9	2.519,4	3.047,9	7.597,0	13.164,3	26.361,2	8,0	534,6	5.070,0	1.403,3	33.377,1					
	02.	4.321,5	8.992,9	13.314,3	2.477,6	3.112,7	7.614,9	13.205,2	26.519,5	7,9	544,1	5.117,2	1.452,4	33.641,2					
	03.	4.683,9	8.790,1	13.474,0	2.564,2	3.023,2	7.476,0	13.063,5	26.537,5	7,9	535,8	5.033,0	1.417,1	33.531,4					
	04.	4.796,5	8.792,6	13.589,2	2.544,3	2.987,9	7.324,3	12.856,5	26.445,7	8,0	545,0	5.093,8	1.420,4	33.512,9					
	05.	4.870,5	8.767,3	13.637,7	2.622,8	2.954,0	7.311,4	12.888,2	26.525,9	8,0	560,3	5.112,5	1.403,1	33.609,7					
	06.	4.818,9	8.954,6	13.773,5	2.617,3	2.995,8	7.283,6	12.896,7	26.670,2	8,0	576,5	5.161,5	1.472,2	33.888,4					
	07.	4.928,7	9.129,9	14.058,6	2.652,6	2.979,5	7.301,0	12.933,2	26.991,8	8,0	588,5	5.235,5	1.511,1	34.334,8					
	08.	4.905,5	9.426,7	14.332,3	2.713,5	2.975,5	7.282,0	12.971,0	27.303,2	4,9	594,8	5.239,4	1.415,5	34.557,8					
	09.	4.896,9	9.479,6	14.376,5	2.766,2	2.984,9	7.263,8	13.014,9	27.391,4	4,9	599,6	5.258,5	1.449,8	34.704,3					
	10.	4.922,3	9.638,0	14.560,3	2.813,4	2.986,4	7.265,8	13.065,6	27.625,9	4,9	609,9	5.314,0	1.423,6	34.978,3					
	11.	4.913,3	9.769,2	14.682,5	2.920,3	3.012,5	7.174,8	13.107,6	27.790,1	0,0	604,6	5.279,2	1.471,3	35.145,2					
	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5					
2021.	01.	5.027,9	10.162,3	15.190,2	2.940,5	3.016,7	7.266,6	13.223,8	28.414,0	0,0	612,9	5.306,6	1.447,4	35.780,9					
	02.	5.065,2	10.283,6	15.348,7	2.999,6	3.029,3	7.273,9	13.302,8	28.651,6	0,0	621,3	5.260,2	1.426,9	35.959,9					
	03.	5.053,8	10.367,4	15.421,2	3.033,2	3.035,0	7.336,5	13.404,7	28.825,9	0,0	617,0	5.323,3	1.426,1	36.192,3					

T11: Bilans stanja CBBiH														`- na kraju perioda, u milionima KM -	
T11: Balance Sheet of the CBBH														end of period, KM million	
Godina	Mjesec	AKTIVA			PASIVA										
		Strana aktiva	Potraživanja od domaćih sektora	Ukupno	Rezervni novac				Ukupno	Strana pasiva	Depoziti centralne vlade	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno	
					Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti komercijalnih banaka kod monetarnih vlasti	Depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti								
Year	Month	ASSETS			LIABILITIES										
		Foreign Assets	Claims on Domestic Sectors	Total	Reserve Money				Total	Foreign Liabilities	Deposits of Central Government	Shares and Other Equity	Other Items (Net)	Total	
					Cash outside Monetary Authorities	Deposits of Commercial Banks with Monetary Authorities	Deposits of Other Domestic Sectors with Monetary Authorities								
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=9+...+13		
2010.	12.	6.485,5	1,8	6.487,3	2.497,5	3.393,5	8,7	5.899,7	1,4	69,8	533,9	-17,5	6.487,3		
2011.	12.	6.451,4	1,6	6.453,0	2.645,1	3.192,8	11,1	5.848,9	1,1	66,2	547,6	-10,8	6.453,0		
2012.	12.	6.536,4	1,6	6.538,0	2.747,5	3.040,6	13,5	5.801,7	1,2	185,3	575,7	-25,9	6.538,0		
2013.	12.	7.096,2	1,7	7.097,8	2.909,9	3.475,3	15,9	6.401,0	1,0	258,2	466,3	-28,7	7.097,8		
2014.	12.	7.853,4	1,6	7.855,1	3.210,5	3.751,1	38,3	6.999,9	1,1	293,2	585,0	-24,2	7.855,1		
2015.	12.	8.634,1	1,5	8.635,7	3.499,5	4.063,5	51,7	7.614,7	1,3	449,9	593,7	-24,0	8.635,7		
2016.	12.	9.559,0	1,5	9.560,4	4.066,8	4.269,1	52,0	8.387,9	2,2	538,4	667,4	-35,5	9.560,4		
2017.	12.	10.584,4	2,2	10.586,6	4.319,4	5.033,1	76,1	9.428,5	1,6	548,6	652,6	-44,8	10.586,6		
2018.	12.	11.651,0	2,1	11.653,1	4.750,6	5.523,3	125,5	10.399,4	1,8	583,9	719,8	-51,8	11.653,1		
2019.	12.	12.624,9	2,2	12.627,1	5.199,9	5.743,6	176,6	11.120,2	1,7	704,0	856,5	-55,4	12.627,1		
2020.	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9		
2020.	01.	12.508,1	1,4	12.509,6	5.172,3	5.569,7	187,9	10.929,9	2,5	689,9	943,5	-56,3	12.509,6		
	02.	12.492,5	1,8	12.494,3	5.217,5	5.550,3	187,9	10.955,7	2,1	623,9	968,4	-55,7	12.494,3		
	03.	12.488,4	2,6	12.491,0	5.684,0	5.172,4	186,4	11.042,7	1,9	618,7	884,0	-56,3	12.491,0		
	04.	13.206,4	1,3	13.207,6	5.782,4	5.101,4	200,7	11.084,4	2,6	1.238,6	938,4	-56,4	13.207,6		
	05.	13.088,1	1,5	13.089,6	5.821,2	4.914,6	203,5	10.939,3	2,2	1.275,9	928,3	-56,2	13.089,6		
	06.	13.050,5	1,9	13.052,4	5.834,8	5.226,8	204,8	11.266,4	1,8	881,4	961,4	-58,5	13.052,4		
	07.	13.268,6	1,6	13.270,2	5.908,5	5.313,9	215,9	11.438,3	1,8	893,2	995,5	-58,7	13.270,2		
	08.	13.341,1	1,6	13.342,8	5.992,6	5.369,4	216,1	11.578,1	1,9	856,6	964,4	-58,2	13.342,8		
	09.	13.371,7	2,1	13.373,8	6.033,0	5.314,8	219,4	11.567,2	2,2	876,4	985,8	-57,8	13.373,8		
	10.	13.437,4	1,5	13.438,9	6.045,1	5.335,2	230,0	11.610,2	1,7	874,0	1.010,5	-57,5	13.438,9		
	11.	13.547,5	1,6	13.549,1	6.102,9	5.612,5	229,9	11.945,3	1,9	685,1	974,2	-57,4	13.549,1		
	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9		
2021.	01.	13.790,1	1,4	13.791,5	6.166,4	5.855,2	243,0	12.264,6	1,7	621,4	961,1	-57,4	13.791,5		
	02.	13.700,8	1,9	13.702,6	6.188,9	5.797,1	242,3	12.228,2	1,7	647,1	882,4	-56,7	13.702,6		
	03.	13.666,8	2,4	13.669,2	6.222,3	5.654,8	244,7	12.121,7	2,2	703,6	898,1	-56,4	13.669,2		

T12: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH

` - na kraju perioda, u milionima KM -

T12: Consolidated Balance of Commercial Banks in BH

end of period, KM million

Godina	Mjesec	AKTIVA							
		Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od generalne vlade	Potraživanja od nefinansij skih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansij skih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansij skih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
Year	Month	ASSETS							
		Reserves	Foreign Assets	Claims on General Government	Claims on Public Non- financial Enterprises	Claims on Private Non- financial Enterprises	Claims on Other Financial Insitutions	Claims on Other Domestic Sectors	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2010.	12.	3.679,8	2.814,2	465,4	351,3	6.965,5	80,2	6.423,0	20.779,3
2011.	12.	3.469,7	2.724,5	904,7	360,2	7.166,9	94,0	6.768,9	21.488,9
2012.	12.	3.370,4	2.507,8	1.236,2	390,9	7.473,1	73,7	6.873,3	21.925,4
2013.	12.	3.843,7	2.637,3	1.379,4	451,6	7.556,4	67,4	7.131,8	23.067,7
2014.	12.	4.115,0	2.626,3	1.854,5	443,6	7.452,0	61,3	7.501,7	24.054,3
2015.	12.	4.511,7	2.473,8	2.161,1	400,0	7.452,6	74,6	7.874,7	24.948,5
2016.	12.	4.936,6	2.640,0	2.179,1	375,6	7.743,9	67,2	8.155,4	26.097,7
2017.	12.	5.711,7	2.787,9	2.197,0	406,2	8.354,5	96,5	8.688,8	28.242,7
2018.	12.	6.296,9	3.854,5	2.281,9	427,0	8.654,6	136,8	9.305,9	30.957,6
2019.	12.	6.627,0	4.445,0	2.551,9	509,3	9.070,9	152,2	10.024,5	33.380,9
2020.	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2020.	01.	6.490,0	4.605,3	2.528,5	496,8	8.801,7	141,9	9.868,3	32.932,5
	02.	6.451,5	4.679,4	2.627,5	491,4	8.840,1	143,3	9.918,1	33.151,2
	03.	6.192,3	4.410,6	2.644,2	486,9	8.876,1	147,4	9.938,2	32.695,7
	04.	6.099,7	4.392,6	2.791,1	481,1	8.794,7	147,8	9.844,8	32.551,9
	05.	5.890,8	4.531,4	2.865,6	477,7	8.772,8	143,0	9.837,5	32.518,8
	06.	6.284,1	4.114,4	2.896,7	548,3	8.776,3	195,6	9.886,3	32.701,6
	07.	6.306,9	4.093,2	2.978,7	548,7	8.763,0	163,1	9.930,3	32.783,9
	08.	6.479,8	4.166,6	2.958,6	553,6	8.657,3	160,1	9.945,3	32.921,3
	09.	6.468,5	4.183,6	3.069,7	550,4	8.660,5	154,0	9.967,8	33.054,6
	10.	6.472,3	4.319,1	3.090,6	531,3	8.651,7	151,9	9.980,3	33.197,2
	11.	6.811,0	4.418,1	3.089,1	534,1	8.651,8	143,2	9.973,2	33.620,4
	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2021.	01.	7.007,4	4.525,0	3.050,1	532,2	8.540,1	146,2	9.914,9	33.716,0
	02.	6.934,3	4.666,6	3.070,5	532,7	8.618,9	139,7	9.937,4	33.900,0
	03.	6.831,8	4.765,6	3.106,1	518,9	8.684,9	144,7	10.008,9	34.060,9

T13: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka FBiH - na kraju perioda, u milionima KM -									
T13: Consolidated Balance of Commercial Banks in FBH - end of period, KM million									
Godina	Mjesec	AKTIVA							Ukupno
		Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od generalne vlade	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	
Year	Month	ASSETS							Total
		Reserves	Foreign Assets	Claims on General Government	Claims on Public Non- financial Enterprises	Claims on Private Non- financial Enterprises	Claims on Other Financial Institutions	Claims on Other Domestic Sectors	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2010.	12.	2.850,0	2.182,4	152,3	656,3	5.034,8	62,9	4.807,0	15.745,6
2011.	12.	2.606,8	2.217,7	280,3	691,3	5.220,0	68,2	5.086,2	16.170,5
2012.	12.	2.414,7	1.988,3	412,9	663,0	5.403,4	47,6	5.134,9	16.064,8
2013.	12.	2.944,4	1.953,7	441,0	669,3	5.409,4	43,3	5.252,0	16.713,1
2014.	12.	3.155,0	1.836,5	734,3	685,2	5.438,2	39,5	5.493,4	17.382,0
2015.	12.	3.592,0	1.819,5	1.050,4	230,8	5.569,8	52,2	5.781,6	18.096,3
2016.	12.	3.950,5	1.840,7	1.176,1	223,6	5.978,8	52,6	6.059,8	19.282,3
2017.	12.	3.592,0	1.819,5	1.050,9	675,3	5.572,1	52,2	5.782,8	18.545,0
2018.	12.	4.775,2	3.133,4	1.046,0	251,4	6.809,0	89,7	6.951,3	23.056,2
2019.	12.	5.165,2	3.739,2	1.155,9	297,1	7.064,9	96,4	7.486,2	25.005,0
2020.	12.	5.598,1	3.776,0	1.424,7	336,1	6.667,6	95,5	7.347,5	25.245,5
2020.	01.	5.150,2	3.865,0	1.135,3	290,2	6.861,9	88,5	7.387,0	24.778,1
	02.	5.104,9	3.912,3	1.158,0	286,2	6.908,1	89,7	7.418,7	24.877,8
	03.	4.943,9	3.743,5	1.168,2	285,0	6.953,8	87,6	7.427,1	24.609,1
	04.	4.860,4	3.726,5	1.176,4	281,9	6.862,9	87,8	7.351,1	24.346,8
	05.	4.747,3	3.861,6	1.255,7	280,3	6.827,2	82,2	7.341,7	24.396,1
	06.	5.013,5	3.428,7	1.288,0	352,5	6.813,1	130,9	7.369,0	24.395,7
	07.	5.039,1	3.434,7	1.369,3	354,2	6.790,9	97,8	7.388,5	24.474,5
	08.	5.194,0	3.490,7	1.356,5	354,1	6.700,0	97,2	7.396,0	24.588,5
	09.	5.143,8	3.532,5	1.460,9	340,9	6.716,3	92,9	7.407,0	24.694,3
	10.	5.101,7	3.624,1	1.484,0	336,5	6.699,5	93,1	7.398,8	24.737,6
	11.	5.457,8	3.694,8	1.485,2	334,8	6.700,5	87,5	7.385,3	25.145,9
	12.	5.598,1	3.776,0	1.424,7	336,1	6.667,6	95,5	7.347,5	25.245,5
2021.	01.	5.524,9	3.813,0	1.442,1	325,9	6.620,3	88,5	7.329,6	25.144,3
	02.	5.417,9	3.942,1	1.448,5	328,4	6.693,8	86,3	7.339,6	25.256,6
	03.	5.390,0	3.987,5	1.464,7	319,3	6.736,6	85,3	7.385,8	25.369,1

T13: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka FBiH												- na kraju perioda, u milionima KM -
T13: Consolidated Balance of Commercial Banks in FBH												end of period, KM million
Godina	Mjesec	PASIVA										
		Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
Year	Month	LIABILITIES										
		Deposits of Central Government	Transf. Dep. Other Domestic Sectors in Dom. Curr.	Transf. Dep. Other Domestic Sectors in For. Curr.	Other Dep. Other Domestic Sectors in Dom. Curr.	Other Dep. Other Domestic Sectors in For. Curr.	Securities	Loans	Foreign Liabilities	Shares and Other Equity	Other Items (Net)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2010.	12.	651,9	2.812,7	960,6	1.380,0	3.655,5	9,1	39,0	3.925,4	1.814,0	497,3	15.745,6
2011.	12.	600,5	2.868,6	872,5	1.562,5	3.786,6	0,0	53,9	3.381,5	2.274,8	769,4	16.170,5
2012.	12.	519,7	2.721,3	789,4	1.829,2	3.903,6	0,0	51,6	3.008,1	2.413,8	828,1	16.064,8
2013.	12.	379,5	2.998,1	901,7	2.044,8	3.949,5	0,0	40,7	2.846,6	2.506,3	1.045,9	16.713,1
2014.	12.	528,9	3.291,6	966,7	2.301,6	3.977,0	0,0	65,5	2.632,1	2.612,7	1.005,8	17.382,0
2015.	12.	628,6	3.798,7	1.067,1	2.515,7	4.168,2	8,0	94,4	1.936,0	2.769,5	1.110,0	18.096,3
2016.	12.	693,7	4.494,3	1.195,2	2.791,9	4.143,2	8,0	83,4	1.843,9	2.899,1	1.129,7	19.282,3
2017.	12.	628,6	3.799,6	1.067,2	2.515,8	4.169,1	8,0	94,4	2.369,6	2.844,5	1.048,2	18.545,0
2018.	12.	1.197,4	6.010,7	1.537,8	3.185,3	4.247,8	8,0	21,2	2.487,1	3.171,1	1.189,9	23.056,2
2019.	12.	1.385,9	6.784,3	1.855,5	2.599,0	5.305,6	8,0	14,9	2.616,9	3.328,1	1.106,8	25.005,0
2020.	12.	1.432,0	7.620,8	2.211,5	2.662,4	4.980,5	0,0	13,3	1.921,4	3.269,7	1.133,8	25.245,5
2020.	01.	1.338,8	6.812,5	1.865,8	2.654,7	5.307,9	8,0	14,0	2.528,6	3.120,2	1.127,6	24.778,1
	02.	1.318,9	6.872,9	1.834,7	2.723,2	5.325,1	7,9	17,2	2.484,4	3.134,7	1.158,9	24.877,8
	03.	1.365,9	6.750,9	1.905,1	2.654,0	5.215,5	7,9	10,9	2.410,2	3.135,1	1.153,8	24.609,1
	04.	1.268,1	6.728,3	1.893,5	2.629,2	5.083,4	8,0	12,4	2.447,2	3.142,8	1.133,9	24.346,8
	05.	1.352,2	6.708,9	1.957,4	2.596,3	5.077,5	8,0	16,8	2.374,0	3.166,3	1.138,5	24.396,1
	06.	1.481,8	6.816,6	1.938,9	2.640,6	5.071,7	8,0	12,2	2.034,1	3.177,5	1.214,3	24.395,7
	07.	1.426,7	6.968,4	1.955,4	2.628,6	5.075,7	8,0	12,4	1.966,7	3.205,8	1.226,8	24.474,5
	08.	1.394,3	7.221,1	2.011,1	2.615,7	5.050,7	4,9	11,8	1.909,2	3.238,2	1.131,4	24.588,5
	09.	1.414,2	7.252,0	2.070,9	2.623,4	5.044,5	4,9	13,3	1.875,8	3.230,4	1.164,9	24.694,3
	10.	1.384,2	7.341,8	2.110,7	2.625,6	5.020,8	4,9	15,3	1.853,6	3.255,2	1.125,3	24.737,6
	11.	1.598,4	7.456,2	2.210,5	2.643,9	4.927,8	0,0	9,7	1.886,4	3.260,9	1.152,0	25.145,9
	12.	1.432,0	7.620,8	2.211,5	2.662,4	4.980,5	0,0	13,3	1.921,4	3.269,7	1.133,8	25.245,5
2021.	01.	1.280,3	7.738,5	2.242,1	2.641,5	4.967,6	0,0	15,8	1.856,1	3.282,9	1.119,4	25.144,3
	02.	1.311,3	7.824,7	2.277,2	2.653,6	4.932,4	0,0	21,5	1.838,3	3.305,5	1.092,1	25.256,6
	03.	1.283,7	7.906,6	2.259,2	2.657,2	5.033,5	0,0	14,8	1.791,6	3.336,8	1.085,7	25.369,1

T14: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka RS									
T14: Consolidated Balance of Commercial Banks in R									
` - na kraju perioda, u milionima KM - end of period, KM million									
Godina	Mjesec	AKTIVA							
		Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od generalne vlade	Potraživanja od nefinansij skih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansij skih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansij skih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
Year	Month	ASSETS							
		Reserves	Foreign Assets	Claims on General Government	Claims on Public Non- financial Enterprises	Claims on Private Non- financial Enterprises	Claims on Other Financial Institutions	Claims on Other Domestic Sector	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2010.	12.	829,8	631,8	313,6	92,8	1.930,7	17,3	1.616,0	5.432,0
2011.	12.	862,9	506,8	625,0	77,5	1.946,9	25,8	1.682,7	5.727,6
2012.	12.	955,7	519,5	823,9	126,6	2.069,6	26,0	1.738,5	6.259,8
2013.	12.	899,3	683,7	939,0	160,3	2.147,0	24,1	1.879,8	6.733,2
2014.	12.	960,0	789,8	1.120,8	172,0	2.013,8	21,8	2.008,3	7.086,5
2015.	12.	919,6	654,3	1.110,8	169,2	1.882,9	22,3	2.093,1	6.852,2
2016.	12.	985,9	799,3	1.003,0	152,0	1.765,1	14,6	2.095,5	6.815,4
2017.	12.	1.215,9	562,6	1.083,8	208,4	1.859,3	27,2	2.245,6	7.202,8
2018.	12.	1.521,6	721,0	1.235,9	175,6	1.845,6	47,1	2.354,6	7.901,4
2019.	12.	1.461,9	705,8	1.396,0	212,2	2.006,0	55,8	2.538,2	8.375,9
2020.	12.	1.501,4	668,4	1.590,6	204,6	1.950,5	59,5	2.590,1	8.565,3
2020.	01.	1.339,8	740,3	1.393,2	206,5	1.939,8	53,5	2.481,3	8.154,4
	02.	1.346,7	767,1	1.469,5	205,2	1.931,9	53,6	2.499,5	8.273,4
	03.	1.248,4	667,0	1.476,0	202,0	1.922,3	59,8	2.511,1	8.086,6
	04.	1.239,3	666,1	1.614,8	199,2	1.931,9	60,0	2.493,7	8.205,0
	05.	1.143,5	669,8	1.609,9	197,4	1.945,6	60,8	2.495,8	8.122,7
	06.	1.270,6	685,7	1.608,7	195,8	1.963,2	64,7	2.517,3	8.305,9
	07.	1.267,8	658,4	1.609,3	194,5	1.972,1	65,3	2.541,8	8.309,3
	08.	1.285,8	675,9	1.602,1	199,5	1.957,3	62,9	2.549,3	8.332,8
	09.	1.324,7	651,1	1.608,7	209,6	1.944,3	61,1	2.560,8	8.360,3
	10.	1.370,7	695,0	1.606,6	194,8	1.952,3	58,8	2.581,5	8.459,6
	11.	1.353,2	723,3	1.603,9	199,3	1.951,2	55,7	2.587,9	8.474,6
	12.	1.501,4	668,4	1.590,6	204,6	1.950,5	59,5	2.590,1	8.565,3
2021.	01.	1.482,5	712,0	1.608,0	206,4	1.919,8	57,7	2.585,3	8.571,7
	02.	1.516,4	724,5	1.622,0	204,3	1.925,1	53,4	2.597,7	8.643,4
	03.	1.441,8	778,2	1.641,4	199,6	1.948,3	59,4	2.623,1	8.691,8

T14: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka RS												- na kraju perioda, u milionima KM -
T14: Consolidated Balance of Commercial Banks in RS												end of period, KM million
Godina Mjesec	PASIVA											
	Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno	
Year Month	LIABILITIES											
	Deposits of Central Government	Transf. Dep. Other Domestic Sectors in Dom. Curr.	Transf. Dep. Other Domestic Sectors in For. Curr.	Other Dep. Other Domestic Sectors in Dom. Curr.	Other Dep. Other Domestic Sectors in For. Curr.	Securities	Loans	Foreign Liabilities	Shares and Other Equity	Other Items (Net)	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2010.	12.	469,8	867,7	249,9	611,0	870,9	0,0	556,1	857,8	707,9	240,8	5.432,0
2011.	12.	355,1	939,3	227,6	723,2	1.060,3	0,0	621,4	795,4	783,9	221,4	5.727,6
2012.	12.	327,5	993,5	263,5	843,4	1.138,5	0,0	660,8	938,9	791,0	302,6	6.259,8
2013.	12.	338,4	1.139,3	287,7	961,4	1.253,6	0,0	667,2	851,2	856,1	378,2	6.733,2
2014.	12.	452,4	1.166,5	334,5	1.075,7	1.303,8	0,0	615,5	731,0	809,9	597,2	7.086,5
2015.	12.	385,5	1.275,2	293,3	1.046,9	1.375,0	0,0	504,9	677,3	784,8	509,5	6.852,2
2016.	12.	327,6	1.353,6	340,4	1.091,1	1.334,9	0,0	426,6	630,3	873,9	437,1	6.815,4
2017.	12.	385,9	1.567,2	411,3	1.125,4	1.432,5	0,0	415,7	524,5	944,1	396,2	7.202,8
2018.	12.	468,5	2.030,2	423,6	1.116,8	1.534,6	0,0	446,4	552,1	958,9	370,2	7.901,4
2019.	12.	634,7	1.960,2	634,8	399,0	2.287,6	0,0	517,5	501,4	1.043,6	397,2	8.375,9
2020.	12.	616,4	2.159,2	691,0	372,4	2.276,1	0,0	593,5	403,2	1.054,8	398,9	8.565,3
2020.	01.	567,2	1.933,8	653,6	393,2	2.289,1	0,0	520,6	446,7	1.006,4	343,9	8.154,4
	02.	665,9	1.932,1	642,9	389,5	2.289,8	0,0	526,9	456,0	1.014,2	356,1	8.273,4
	03.	599,2	1.852,8	659,2	369,3	2.260,6	0,0	524,9	464,9	1.014,0	341,8	8.086,6
	04.	695,4	1.863,7	650,8	358,7	2.240,9	0,0	532,6	493,9	1.012,5	356,6	8.205,0
	05.	605,6	1.854,9	665,4	357,7	2.233,9	0,0	543,5	496,7	1.017,8	347,4	8.122,7
	06.	699,4	1.933,3	678,4	355,2	2.211,9	0,0	564,3	481,5	1.022,6	359,3	8.305,9
	07.	690,6	1.945,5	697,2	350,8	2.225,4	0,0	576,1	431,9	1.034,1	357,6	8.309,3
	08.	659,4	1.989,5	702,4	359,8	2.231,2	0,0	583,0	403,6	1.036,8	367,0	8.332,8
	09.	660,6	2.008,2	695,3	361,4	2.219,4	0,0	586,3	424,7	1.042,3	362,1	8.360,3
	10.	667,7	2.066,2	702,7	360,7	2.245,0	0,0	594,5	402,9	1.048,3	371,5	8.459,6
	11.	677,3	2.083,1	709,9	368,5	2.247,0	0,0	594,8	362,9	1.044,0	387,1	8.474,6
	12.	616,4	2.159,2	691,0	372,4	2.276,1	0,0	593,5	403,2	1.054,8	398,9	8.565,3
2021.	01.	605,4	2.180,8	698,4	375,2	2.299,0	0,0	597,0	353,1	1.062,6	400,2	8.571,7
	02.	576,6	2.216,6	722,4	375,7	2.341,5	0,0	599,8	331,9	1.072,3	406,6	8.643,4
	03.	621,6	2.216,1	773,9	377,8	2.303,0	0,0	602,2	301,5	1.088,4	407,2	8.691,8

T15: Kamatne stope na kredite stanovništvu T15: Interest Rates on Loans to Households																- u procentima, na godišnjem nivou - percentages per annum		
Godina	Period	Kamatne stope na kredite u KM						Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom						Kamatne stope na kredite u KM*		Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom		
		Stambeni krediti				Ostali krediti		Stambeni krediti				Ostali krediti		Revolving krediti, prekoračenja i kreditne kartice *				
		Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Prekoračenja	Kreditna kartica s produženim kreditom	Prekoračenja	
Year	Period	Loans in KM						Loans in KM Indexed to Foreign Currency						Loans in KM*		Loans in KM Indexed to Foreign		
		For Housing Purchases				For other purposes		For Housing Purchases				For other Purposes		Revolving loans, Overdrafts and Credit Cards*				
		Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Over 5 Years IRF	Over 10 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Over 5 Years IRF	Over 10 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Over 5 Years IRF	Overdrafts	Credit Card with Extended Credit	Overdrafts	
Ponderisani mjesečni prosjeci Weighted monthly averages																		
2015.	12.	5,495	7,163	...	...	7,236	6,819	5,609	6,163	6,081	5,822	7,616	7,163	7,436	12,367	14,706	12,740	
2016.	12.	4,921	5,708	4,456	5,397	6,986	6,214	5,156	5,981	5,330	5,277	7,584	6,714	6,450	12,346	14,688	11,680	
2017.	12.	3,844	3,319	...	...	5,944	6,261	4,327	4,240	4,617	4,705	6,384	5,992	6,364	12,253	14,668	11,191	
2018.	12.	3,454	...	...	...	5,479	5,262	3,637	3,166	3,820	4,022	6,632	5,616	5,469	12,202	14,619	10,880	
2019.	12.	3,877	4,168	3,395	5,279	5,863	5,580	3,502	3,353	3,826	3,875	6,152	5,637	5,668	12,042	14,674	10,467	
2020.	12.	3,643	...	...	3,676	5,885	5,845	3,671	4,582	3,902	3,835	5,864	5,678	6,380	11,936	13,606	9,815	
2020.	01.	3,610	4,010	...	...	5,805	5,576	3,534	3,590	3,865	3,785	6,041	5,458	5,952	12,102	14,701	10,375	
	02.	3,631	3,399	3,150	3,629	5,766	5,717	3,574	3,796	3,896	3,983	6,002	5,237	5,879	12,149	14,706	10,378	
	03.	3,473	...	...	3,684	5,800	5,583	3,527	3,535	3,664	3,753	6,119	5,251	5,847	12,211	14,696	10,397	
	04.	3,495	...	...	...	5,748	5,380	3,716	...	4,169	4,270	5,796	5,530	5,709	12,217	14,668	10,347	
	05.	3,393	...	...	...	5,665	5,674	3,764	...	4,215	4,033	5,542	5,910	6,051	12,236	14,698	10,303	
	06.	3,857	3,523	3,809	4,100	5,677	5,601	3,880	3,692	3,787	4,115	5,273	5,509	5,823	12,264	14,447	10,268	
	07.	3,835	...	3,527	3,755	5,847	5,663	3,858	4,123	3,827	3,490	5,852	5,414	6,276	11,512	13,375	10,186	
	08.	3,645	4,083	...	3,645	5,999	5,551	3,921	4,518	3,872	3,485	6,270	5,844	6,445	11,583	13,784	10,005	
	09.	3,808	...	3,387	3,945	6,083	5,836	3,726	4,472	3,900	3,517	5,945	5,739	6,595	12,273	13,725	9,994	
	10.	3,863	3,893	3,364	3,999	5,945	5,883	3,589	3,751	3,885	3,548	6,188	5,839	6,268	12,263	13,732	9,939	
	11.	3,678	3,787	...	3,969	5,788	5,747	3,591	3,689	3,855	3,772	5,820	5,950	6,229	12,098	13,721	9,875	
	12.	3,643	...	...	3,676	5,885	5,845	3,671	4,582	3,902	3,835	5,864	5,678	6,380	11,936	13,606	9,815	
2021.	01.	3,329	...	3,514	3,686	5,793	5,919	3,605	...	3,929	3,644	5,906	5,926	6,393	12,069	13,588	9,744	
	02.	3,523	3,260	3,375	3,326	5,750	5,853	3,625	...	3,968	3,636	6,092	5,753	6,337	11,950	13,598	9,715	
	03.	3,528	3,124	3,395	3,282	5,612	5,461	3,541	4,260	3,986	3,540	6,001	5,602	5,759	11,946	13,616	9,651	
Iznosi kredita (novi poslovi) Loan amount (new business)																- u hiljadama KM - - KM thousand -		
2015.	12.	818	373	...	...	34,379	18,377	10,486	432	990	4,021	112,780	14,553	15,293	530,393	45,412	100,377	
2016.	12.	2,046	424	1,118	1,825	55,519	23,435	10,141	961	1,275	5,159	70,540	23,133	18,529	521,185	48,896	93,033	
2017.	12.	1,416	445	...	...	49,832	14,785	17,187	395	3,826	8,180	74,945	23,401	36,446	522,643	52,859	89,901	
2018.	12.	2,597	...	...	...	66,009	27,336	17,610	155	3,340	9,211	47,731	10,078	27,896	526,750	54,795	85,550	
2019.	12.	1,242	386	1,042	463	53,829	26,426	21,834	288	4,641	13,531	66,117	8,097	27,474	521,600	58,916	79,533	
2020.	12.	3,468	-	-	532	39,970	19,333	16,057	265	3,729	5,229	38,688	7,916	19,056	547,793	61,370	112,952	
2019.	10.	1,567	963	2,060	960	75,848	34,715	21,984	438	3,974	14,103	54,985	10,011	27,307	554,634	55,711	82,146	
	11.	1,185	663	749	...	63,713	25,566	22,670	...	3,085	15,421	47,612	9,195	24,799	554,031	56,762	80,527	
	12.	1,242	386	1,042	463	53,829	26,426	21,834	288	4,641	13,531	66,117	8,097	27,474	521,600	58,916	79,533	
2020.	01.	812	341	...	...	44,999	23,756	14,861	334	2,789	6,353	37,101	7,786	20,901	538,630	58,674	76,675	
	02.	1,926	278	885	990	58,715	36,159	17,465	155	2,356	7,640	52,727	11,828	35,580	529,994	55,903	75,392	
	03.	1,727	...	...	313	46,992	25,625	15,388	527	2,222	5,760	50,277	8,870	27,085	530,474	53,326	73,462	
	04.	893	...	...	...	14,168	7,541	9,410	...	2,773	5,983	25,423	2,886	6,901	502,821	48,439	71,257	
	05.	809	...	...	...	29,189	18,120	14,541	...	2,532	8,255	25,480	6,070	22,175	511,494	50,404	70,287	
	06.	2,386	266	359	937	58,257	31,135	15,225	513	4,175	9,701	46,350	11,487	22,921	523,944	56,455	95,273	
	07.	1,944	-	250	540	72,052	25,687	19,449	538	2,352	11,849	62,591	12,430	17,154	541,557	58,749	94,527	
	08.	2,679	1,028	-	435	59,324	22,480	21,468	276	2,853	9,815	53,621	10,579	13,333	565,642	58,357	113,622	
	09.	1,737	-	651	1,257	49,097	27,107	15,862	403	2,194	8,881	48,892	14,213	15,325	566,664	58,553	113,541	
	10.	2,186	412	471	1,073	47,039	30,424	17,815	348	3,333	8,867	49,234	9,843	27,399	565,455	60,611	112,869	
	11.	2,147	743	-	796	35,095	18,671	20,508	675	2,713	10,459	36,174	5,216	21,489	564,334	60,119	112,267	
	12.	3,468	-	-	532	39,970	19,333	16,057	265	3,729	5,229	38,688	7,916	19,056	547,793	61,370	112,952	
2021.	01.	2,119	-	393	914	34,821	18,096	14,847	-	2,172	7,111	32,988	5,317	18,404	555,169	59,391	111,852	
	02.	2,281	207	861	543	62,302	29,043	17,914	-	3,273	5,618	44,713	8,963	21,338	546,544	57,332	109,804	
	03.	2,426	454	982	969	75,720	35,693	21,019	680	3,309	4,947	56,821	12,845	11,175	551,786	57,377	109,453	

T 16: Kamatne stope na kredite nefinancijskim preduzećima T 16: Interest rates on Loans to Non-financial Corporations													- u procentima, na godišnjem nivou - percentages per annum	
Godina	Period	Kamatne stope na kredite u KM				Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom							Revolving krediti i prekoračenja *	
		Do iznosa od 0,25 mil EUR		Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR	Preko iznosa 1 mil EUR	Do iznosa od 0,25 mil EUR			Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR			Preko iznosa 1 mil EUR		
		Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Kamatne stope na kredite u KM	Kamatne stope na kredite u KM s valutnom klauzulom
Year	Period	Loans in KM				Loans in KM Indexed to Foreign Currency							Revolving Loans and Overdrafts *	
		Up to an Amount of EUR 0.25 Million		Over an Amount of EUR 0.25 Million and up to EUR 1 Million	Over an Amount of EUR 1 Million	Up to an Amount of EUR 0.25 Million			Over an Amount of EUR 0.25 Million and up to EUR 1 Million			Over an Amount of EUR 1 Million		
		Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Over 5 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Over 1 up to 5 Years IRF	Over 5 Years IRF	Floating Interest Rates up to 1 Year IRF	Loans in KM	Loans in KM Indexed to Foreign Currency
Ponderisani mjesečni prosjeci Weighted monthly averages														
2015.	12.	6,608	6,409	4,988	5,626	6,687	5,816	6,189	5,812	5,902	6,260	5,953	5,519	5,955
2016.	12.	5,977	5,420	4,623	4,315	5,845	4,882	5,008	5,628	4,448	4,854	4,463	4,707	4,868
2017.	12.	4,881	4,823	3,507	3,249	4,647	4,348	5,302	4,388	3,772	4,601	3,518	4,011	4,131
2018.	12.	4,247	4,069	3,100	3,253	4,204	3,910	3,672	3,800	3,321	3,571	4,480	3,497	3,594
2019.	12.	3,753	4,095	2,881	2,470	4,127	4,166	4,757	3,944	3,161	3,248	4,133	3,167	3,168
2020.	12.	3,901	3,990	2,871	2,871	4,402	4,013	3,707	4,090	3,566	3,702	3,193	2,940	2,962
2020.	01.	4,045	3,990	2,768	...	4,221	4,464	5,160	4,367	3,350	...	3,990	3,130	3,166
	02.	3,797	4,221	2,614	2,222	4,179	4,109	4,380	3,985	3,400	...	3,643	3,014	3,139
	03.	3,735	4,210	2,974	2,665	4,026	3,975	4,879	3,865	3,277	4,398	3,163	3,014	2,940
	04.	3,867	4,303	2,805	2,582	4,062	4,239	4,210	4,042	...	...	3,235	2,999	2,966
	05.	3,845	4,046	2,391	2,320	4,004	4,331	4,301	3,243	2,612	4,417	2,641	3,013	2,996
	06.	4,000	4,485	2,652	2,680	4,303	4,489	4,784	3,783	3,612	3,961	3,166	3,058	3,001
	07.	3,833	3,891	2,992	2,329	4,256	4,697	4,689	3,533	2,834	3,907	3,692	3,010	3,035
	08.	3,662	4,395	2,933	2,436	4,718	4,309	5,206	3,565	...	3,388	3,555	3,041	3,139
	09.	3,696	4,073	2,950	2,799	4,295	4,163	5,104	4,397	2,851	3,736	3,810	3,071	3,149
	10.	3,816	4,226	2,957	2,760	4,256	4,254	4,261	4,369	2,957	4,894	4,375	3,067	3,131
	11.	3,517	4,074	2,689	2,283	4,284	4,567	4,174	3,681	2,841	...	...	3,024	3,101
	12.	3,901	3,990	2,871	2,871	4,402	4,013	3,707	4,090	3,566	3,702	3,193	2,940	2,962
2021.	01.	3,773	4,140	2,755	2,951	4,507	4,308	3,947	3,949	3,664	4,216	...	2,939	2,936
	02.	3,777	4,237	2,997	3,227	4,298	4,404	3,991	3,582	...	3,193	3,362	2,896	2,953
	03.	3,603	3,977	2,866	3,753	4,563	4,694	4,149	3,708	3,821	...	3,931	2,883	2,951
Iznosi kredita (novi poslovi) Loan amount (new business)													- u hiljadama KM - - KM thousand -	
2015.	12.	50.117	14.157	56.173	42.450	17.594	13.003	6.571	30.490	19.323	14.047	35.546	1.667.461	534.778
2016.	12.	48.482	19.022	68.596	35.951	18.266	15.794	5.580	10.638	6.238	18.458	45.779	1.865.259	461.392
2017.	12.	61.618	15.167	78.915	70.622	16.356	12.180	4.747	18.699	19.145	20.480	164.874	2.127.013	418.315
2018.	12.	51.404	26.718	62.726	79.085	8.815	14.021	3.637	23.544	11.311	9.906	25.588	2.367.482	686.874
2019.	12.	64.463	19.573	71.859	51.384	9.787	11.485	2.785	22.801	6.636	7.045	69.916	2.655.796	687.510
2020.	12.	53.146	15.109	52.781	78.165	13.827	8.360	3.090	20.556	8.376	13.742	83.128	2.649.665	341.675
2020.	01.	29.705	9.303	28.386	...	6.424	3.347	1.043	11.334	3.100	...	14.792	2.630.696	666.601
	02.	40.983	13.415	44.667	69.911	7.693	9.719	1.311	23.252	7.580	...	25.072	2.562.770	378.590
	03.	53.930	13.172	67.567	25.386	3.242	7.626	2.785	15.499	3.850	7.741	46.514	2.583.159	385.311
	04.	52.786	5.948	47.032	47.740	14.935	8.045	2.854	27.214	...	...	16.000	2.559.463	381.498
	05.	43.894	10.784	37.153	22.848	13.398	12.771	3.499	30.790	3.806	5.815	34.449	2.543.971	371.556
	06.	42.751	12.834	48.821	40.751	14.011	11.245	4.667	19.807	4.826	13.276	40.424	2.652.107	369.516
	07.	42.308	18.590	49.848	27.391	12.442	6.047	2.997	28.821	3.866	10.694	47.192	2.673.723	360.478
	08.	31.003	5.302	42.859	30.007	8.371	5.665	1.800	20.410	...	2.629	25.576	2.705.595	292.888
	09.	42.008	14.882	52.620	64.939	5.583	7.113	2.279	16.559	2.820	2.490	53.523	2.768.328	358.492
	10.	45.849	12.264	48.814	31.150	10.489	7.015	3.015	23.575	6.468	5.903	38.361	2.755.700	348.399
	11.	47.844	12.306	49.386	18.704	8.682	8.222	1.003	21.027	4.001	-	-	2.749.461	331.379
	12.	53.146	15.109	52.781	78.165	13.827	8.360	3.090	20.556	8.376	13.742	83.128	2.649.665	341.675
2021.	01.	31.868	7.709	33.571	22.137	6.333	4.046	5.484	11.978	1.791	4.774	-	2.612.980	331.976
	02.	38.147	9.549	39.663	18.941	8.323	4.584	1.660	11.369	-	2.473	14.100	2.713.017	322.645
	03.	58.722	20.342	66.238	29.483	10.499	9.366	2.863	12.579	6.276	-	28.782	2.737.680	316.460

T 17: Kamatne stope na depozite stanovništva										` - u procentima, na godišnjem nivou -	
T 17: Interest Rates on Deposits of Households										percentages per annum	
Godina	Period	Depoziti u KM i depoziti s valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti	
		S dogovorenim dospijećem			Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	S dogovorenim dospijećem			Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	S dogovorenim dospijećem	Depoziti po viđenju (prekonoćni) *
		Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine		Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine			
Year	Period	Deposits in KM and Indexed to Foreign Currency				Deposits in EUR				Deposits in Foreign Currency	
		With Agreed Maturity			Overnight Deposits *	With Agreed Maturity			Overnight Deposits *	With Agreed Maturity	Overnight Deposits *
		Up to 1 Year Maturity	Over 1 and up to 2 Years Maturity	Over 2 Years Maturity		Up to 1 Year Maturity	Over 1 and up to 2 Years Maturity	Over 2 Years Maturity			
Ponderisanu mjesečni prosjeci											
Weighted monthly averages											
2015.	12.	1,062	2,164	2,358	0,091	1,236	2,128	2,684	0,129	0,966	0,061
2016.	12.	0,548	1,698	2,102	0,093	0,545	1,525	2,211	0,106	0,423	0,057
2017.	12.	0,234	1,346	1,458	0,065	0,309	1,265	1,533	0,062	0,572	0,046
2018.	12.	0,344	1,262	1,448	0,053	0,252	1,368	1,658	0,055	1,036	0,042
2019.	12.	0,299	1,137	1,232	0,061	0,378	1,158	1,570	0,051	0,944	0,040
2020.	12.	0,178	1,027	1,139	0,070	0,176	1,155	1,273	0,049	0,525	0,035
2020.	01.	0,226	0,879	1,227	0,064	0,358	0,983	1,430	0,053	0,623	0,038
	02.	0,290	0,821	1,385	0,071	0,529	1,202	1,180	0,053	0,527	0,040
	03.	0,381	1,022	1,264	0,071	0,308	0,913	1,295	0,052	0,451	0,040
	04.	0,416	0,981	1,141	0,071	0,418	0,897	1,379	0,052	0,253	0,040
	05.	0,391	0,967	1,179	0,071	0,470	0,894	1,096	0,052	0,797	0,039
	06.	0,488	0,827	1,323	0,076	0,581	1,057	1,175	0,050	0,505	0,038
	07.	0,431	0,673	0,966	0,073	0,377	0,989	1,316	0,053	0,623	0,038
	08.	0,291	0,764	1,057	0,071	0,335	1,042	1,237	0,048	0,479	0,038
	09.	0,306	0,851	1,201	0,071	0,294	1,042	1,258	0,049	0,296	0,038
	10.	0,485	0,801	1,117	0,071	0,299	0,968	1,203	0,048	0,443	0,036
	11.	0,234	0,955	0,967	0,071	0,277	1,133	1,138	0,048	0,860	0,036
	12.	0,178	1,027	1,139	0,070	0,176	1,155	1,273	0,049	0,525	0,035
2021.	01.	0,125	1,037	1,038	0,068	0,152	0,966	1,074	0,049	0,437	0,034
	02.	0,158	0,763	1,186	0,068	0,179	0,967	1,153	0,048	0,628	0,033
	03.	0,256	0,548	1,020	0,067	0,174	1,133	1,316	0,045	0,355	0,033
Iznosi depozita (novi poslovi)										- u hiljadama KM -	
Deposit amount (new business)										- KM thousand -	
2015.	12.	15.246	29.802	27.103	2.540.711	22.363	57.842	54.185	921.532	7.180	233.901
2016.	12.	12.326	33.407	37.407	3.052.215	15.650	50.354	53.399	1.046.384	3.090	261.142
2017.	12.	11.394	24.378	19.272	3.375.019	11.119	50.394	38.014	1.248.762	3.981	287.026
2018.	12.	13.211	26.379	34.047	3.938.041	9.431	50.050	73.670	1.482.740	4.001	319.831
2019.	12.	16.084	22.228	28.581	4.537.961	10.740	44.538	70.124	1.658.352	4.723	345.752
2020.	12.	7.866	35.574	21.887	5.176.206	6.995	40.426	37.131	1.952.225	4.433	368.081
2020.	01.	8.575	20.289	24.730	4.590.846	11.702	38.613	47.156	1.673.742	3.170	349.840
	02.	7.877	22.482	31.084	4.715.874	39.704	49.767	30.230	1.672.173	1.353	346.685
	03.	8.143	19.370	22.126	4.542.921	9.313	25.388	24.837	1.630.633	3.683	334.430
	04.	8.503	12.844	13.753	4.619.674	12.964	17.442	26.436	1.647.110	1.343	344.706
	05.	7.329	17.872	26.633	4.646.327	8.709	25.874	24.964	1.656.805	4.591	341.584
	06.	9.957	13.057	21.828	4.627.582	13.160	37.250	31.222	1.758.451	5.086	342.649
	07.	12.946	9.914	17.246	4.586.427	12.767	35.961	35.677	1.692.880	3.203	341.552
	08.	8.255	11.065	14.355	4.735.948	11.860	33.565	27.389	1.866.710	3.483	337.464
	09.	9.562	14.978	20.628	4.784.493	9.318	40.993	56.306	1.879.790	3.046	348.911
	10.	13.138	13.205	20.060	4.872.967	10.223	33.783	46.193	1.912.653	1.683	363.388
	11.	5.094	12.385	12.851	4.946.754	8.736	50.253	49.861	1.891.316	2.417	359.592
	12.	7.866	35.574	21.887	5.176.206	6.995	40.426	37.131	1.952.225	4.433	368.081
2021.	01.	5.685	14.219	18.292	5.272.476	10.333	58.629	49.260	1.858.054	5.207	384.668
	02.	6.367	11.814	24.646	5.372.175	7.849	34.372	31.459	1.903.763	5.661	386.872
	03.	3.976	21.909	19.283	5.427.656	7.043	30.361	57.918	1.990.236	3.687	399.524

T 18: Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća - u postocima, na godišnjem nivou - T 18: Interest Rates on Deposits of Non-financial Corporations - percentages per annum										
Godina	Period	Depoziti u KM i s valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti
		S dogovorenim dospijećem			Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	s dogovorenim dospijećem			Depoziti po viđenju (prekonoćni) *	Depoziti po viđenju (prekonoćni) *
		Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine		Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine		
Year	Period	Deposits in KM and Indexed to Foreign Currency				Deposits in EUR				Deposits in Foreign Currency
		With Agreed Maturity			Overnight Deposits *	With Agreed Maturity			Overnight Deposits *	Overnight Deposits *
		Up to 1 Year Maturity	Over 1 and up to 2 Years Maturity	Over 2 Years Maturity		Up to 1 Year Maturity	Over 1 and up to 2 Years Maturity	Over 2 Years Maturity		
Ponderisanu mjesečni prosjeci Weighted monthly averages										
2015.	12.	0,930	1,428	1,937	0,122	0,609	2,469	...	0,097	0,057
2016.	12.	0,456	1,393	1,822	0,085	0,915	...	2,124	0,083	0,048
2017.	12.	0,708	1,588	...	0,045	0,588	...	...	0,019	0,033
2018.	12.	0,706	1,136	1,958	0,082	1,003	0,973	...	0,027	0,043
2019.	12.	0,445	1,229	1,491	0,031	0,864	1,012	1,305	0,029	0,028
2020.	12.	0,922	1,358	1,474	0,028	0,372	1,267	1,218	0,010	0,025
2020.	01.	0,432	0,926	1,290	0,031	...	...	...	0,024	0,033
	02.	0,369	0,493	1,603	0,026	...	0,815	...	0,018	0,033
	03.	0,688	0,799	...	0,033	...	1,239	...	0,019	0,026
	04.	0,421	1,023	...	0,029	...	...	...	0,013	0,022
	05.	0,455	1,212	1,526	0,029	...	1,079	...	0,021	0,021
	06.	0,406	0,601	1,190	0,031	1,041	0,454	1,746	0,010	0,021
	07.	0,776	1,015	1,294	0,032	0,727	0,994	1,598	0,014	0,020
	08.	0,956	1,199	...	0,031	0,353	1,068	1,834	0,021	0,020
	09.	0,586	0,221	1,259	0,028	...	1,432	1,302	0,020	0,021
	10.	0,284	0,502	1,008	0,027	0,241	0,888	1,900	0,033	0,029
	11.	0,592	0,630	1,092	0,028	0,222	0,978	1,704	0,028	0,027
	12.	0,922	1,358	1,474	0,028	0,372	1,267	1,218	0,010	0,025
2021.	01.	0,362	0,568	1,075	0,024	...	0,879	1,348	0,009	0,030
	02.	0,424	0,820	0,952	0,025	0,038	1,067	1,256	0,009	0,026
	03.	0,653	0,268	1,102	0,021	...	1,064	1,227	0,020	0,030
Iznosi depozita (novi poslovi) Deposit amount (new business)										- u hiljadama KM - - KM thousand -
2015.	12.	16.591	61.505	8.118	2.029.544	3.118	10.252	...	475.393	63.119
2016.	12.	19.822	14.794	8.874	2.168.102	1.663	...	17.116	523.643	75.169
2017.	12.	9.762	16.772	...	2.653.618	1.663	...	...	677.882	89.421
2018.	12.	54.947	9.111	39.381	3.229.644	10.788	3.815	...	741.850	64.148
2019.	12.	36.636	31.437	16.943	3.552.249	7.182	23959.000	2.265	709.023	86.536
2020.	12.	22.325	20.927	14.571	3.753.355	7.259	117.688	8.458	919.880	130.453
2020.	01.	13.926	42.857	5.348	3.423.232	...	...	...	726.107	79.567
	02.	1.698	598	5.814	3.284.794	...	2.152	...	698.557	75.015
	03.	22.927	31.450	...	2.985.306	...	6.962	...	719.569	96.078
	04.	25.540	11.192	...	3.220.977	...	...	...	724.733	73.683
	05.	5.786	15.223	3.502	3.189.436	...	2.466	...	749.371	84.396
	06.	14.292	576	5.954	3.233.023	7.227	1.519	15.560	866.464	97.017
	07.	17.392	7.018	527	3.198.946	908	3.935	10.041	800.293	126.871
	08.	25.465	5.794	-	3.342.907	482	5.592	14.187	826.224	119.548
	09.	12.894	792	11.746	3.410.982	-	7.539	1.198	922.911	100.609
	10.	4.231	924	2.170	3.622.582	1.573	12.178	5.290	909.298	131.638
	11.	4.721	4.693	2.351	3.728.894	4.768	7.393	519	974.754	129.805
	12.	22.325	20.927	14.571	3.753.355	7.259	117.688	8.458	919.880	130.453
2021.	01.	6.976	8.247	593	3.842.840	-	9.972	13.326	955.103	122.049
	02.	15.135	1.824	663	3.876.629	1.127	3.486	11.157	973.968	115.534
	03.	4.163	1.121	13.844	3.906.287	-	42.164	7.610	1.000.320	109.391

T19: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka					- na kraju perioda, u milionima KM -		
T19: Total Deposits and Loans of Commercial Banks					end of period, KM million		
Godina	Mjesec	Depoziti			Krediti		
		Prenosivi depoziti	Ostali depoziti	Ukupni depoziti	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Ukupni krediti
Year	Month	Deposits			Loans		
		Transferable Deposits	Other Deposits	Total Deposits	Short - term Loans	Long - term Loans	Total Loans
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)
2010.	12.	5.556,9	6.972,4	12.529,3	3.614,8	10.530,3	14.145,1
2011.	12.	5.518,1	7.474,1	12.992,2	3.972,1	10.929,9	14.901,9
2012.	12.	5.306,9	8.018,8	13.325,8	4.271,2	11.271,3	15.542,5
2013.	12.	5.771,9	8.477,3	14.249,2	4.318,6	11.707,7	16.026,4
2014.	12.	6.292,8	9.082,5	15.375,2	4.170,2	12.303,3	16.473,5
2015.	12.	7.038,7	9.492,1	16.530,8	4.164,9	12.701,9	16.866,8
2016.	12.	8.056,6	9.695,5	17.752,1	4.152,6	13.048,5	17.201,1
2017.	12.	9.558,1	10.111,0	19.669,1	4.261,5	14.160,9	18.422,4
2018.	12.	11.318,5	10.431,3	21.749,8	4.289,8	15.196,1	19.485,8
2019.	12.	12.566,6	11.253,8	23.820,4	4.651,2	16.121,5	20.772,8
2020.	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2020.	01.	12.484,0	11.306,5	23.790,5	4.434,3	15.893,7	20.327,9
	02.	12.515,1	11.453,8	23.968,9	4.448,8	15.988,9	20.437,7
	03.	12.268,9	11.337,3	23.606,2	4.468,9	16.021,6	20.490,5
	04.	12.223,0	11.147,9	23.370,8	4.442,4	15.862,1	20.304,5
	05.	12.269,9	11.098,8	23.368,7	4.452,2	15.807,9	20.260,2
	06.	12.703,8	11.082,9	23.786,7	4.492,4	15.903,6	20.396,0
	07.	12.851,0	11.072,4	23.923,4	4.488,1	15.943,1	20.431,2
	08.	13.107,0	11.087,3	24.194,3	4.427,1	15.914,4	20.341,5
	09.	13.216,8	11.093,0	24.309,8	4.441,6	15.927,8	20.369,4
	10.	13.390,8	11.094,7	24.485,5	4.396,8	16.010,9	20.407,7
	11.	13.856,7	11.025,8	24.882,5	4.380,4	16.020,7	20.401,1
	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2021.	01.	13.893,3	11.095,5	24.988,8	4.245,5	15.981,2	20.226,7
	02.	14.178,1	11.013,8	25.192,0	4.329,4	15.977,7	20.307,1
	03.	14.349,3	11.043,4	25.392,7	4.392,7	16.079,9	20.472,6

T20: Sektorska struktura prenosivih depozita kod komercijalnih banaka													- na kraju perioda, u milionima KM -			
T20: Structure of Transferable Deposits in Commercial Banks by Sector															end of period, KM million	
Godina	Mjesec	DEPOZITI DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA														
		Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih institucija	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depotizi domaćinstva	Ostali depoziti	Ukupno			
Year	Month	DEPOSITS OF DOMESTIC INSTITUTIONAL SECTORS														
		Deposits of BH Institutions	Entity Governments' Deposits	Deposits of Cantonal Governments	Deposits of Municipal Governments	Deposits of Social Security Funds	Deposits of other Financial Institutions	Deposits of Nonfinancial Public Enterprises	Deposits of Non-financial Private Enterprises	Deposits of Non-profit Organisations	Deposits of Households	Other Deposits	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13			
2010.	12.	58,8	458,1	291,0	194,6	149,7	144,2	723,8	1.444,3	172,4	1.904,0	16,1	5.556,9			
2011.	12.	42,2	413,1	290,9	190,0	154,8	176,9	688,5	1.447,8	182,1	1.917,2	14,7	5.518,1			
2012.	12.	94,0	339,2	231,1	195,2	105,9	161,5	517,5	1.443,4	186,5	2.015,3	17,0	5.306,9			
2013.	12.	65,3	300,8	228,1	172,4	79,0	209,7	615,2	1.667,4	194,4	2.226,8	12,8	5.771,9			
2014.	12.	60,0	412,1	261,4	176,9	61,4	171,5	470,8	1.954,4	247,9	2.462,7	13,7	6.292,8			
2015.	12.	102,2	468,3	312,0	209,3	33,9	198,7	498,8	2.104,8	245,0	2.841,6	24,2	7.038,7			
2016.	12.	94,9	520,2	399,6	255,6	58,1	190,1	523,9	2.313,6	251,1	3.431,4	18,0	8.056,6			
2017.	12.	150,8	612,8	575,2	305,9	130,0	230,2	618,1	2.775,5	281,5	3.858,3	19,6	9.558,1			
2018.	12.	122,8	932,2	691,9	365,7	261,0	273,7	724,0	3.095,3	303,2	4.523,7	24,9	11.318,5			
2019.	12.	122,1	885,8	823,8	395,1	323,9	284,6	684,7	3.437,2	345,1	5.242,8	21,5	12.566,6			
2020.	12.	133,4	906,1	801,9	398,1	129,5	362,7	764,6	4.018,1	406,7	5.892,3	38,1	13.851,5			
2020.	01.	116,5	900,8	776,5	428,6	200,9	290,4	686,0	3.414,7	360,2	5.284,2	25,2	12.484,0			
	02.	126,6	944,2	773,6	444,0	161,7	275,4	778,2	3.284,2	357,5	5.346,1	23,7	12.515,1			
	03.	126,9	812,0	788,3	466,3	162,1	261,2	789,1	3.277,5	364,4	5.197,0	24,2	12.268,9			
	04.	152,5	752,4	768,9	438,0	181,9	252,4	843,1	3.150,5	360,7	5.299,5	23,2	12.223,0			
	05.	145,4	800,0	745,1	415,1	137,8	279,8	745,0	3.291,8	367,5	5.324,1	18,0	12.269,9			
	06.	124,6	1.080,6	713,3	433,3	131,4	304,7	640,8	3.517,1	370,8	5.368,5	18,7	12.703,8			
	07.	102,6	1.044,1	740,7	437,5	137,7	267,4	730,7	3.532,6	394,3	5.444,4	19,0	12.851,0			
	08.	129,8	929,9	910,0	450,0	123,2	287,3	705,4	3.636,5	398,2	5.516,2	20,5	13.107,0			
	09.	119,0	945,3	906,2	441,6	126,1	285,7	708,6	3.697,7	402,7	5.563,2	20,6	13.216,8			
	10.	156,1	883,3	880,1	437,9	130,0	285,6	722,8	3.831,6	395,9	5.629,3	38,3	13.390,8			
	11.	152,5	1.081,0	851,5	414,0	163,6	294,7	831,3	3.946,0	396,6	5.689,0	36,6	13.856,7			
	12.	133,4	906,1	801,9	398,1	129,5	362,7	764,6	4.018,1	406,7	5.892,3	38,1	13.851,5			
2021.	01.	132,6	768,1	780,8	417,7	132,9	332,8	818,4	4.072,6	416,3	5.980,8	40,4	13.893,3			
	02.	179,8	827,3	789,9	428,3	130,1	306,9	899,1	4.047,8	408,4	6.121,0	39,4	14.178,1			
	03.	149,1	879,7	796,2	430,6	164,6	314,1	932,4	4.030,7	410,9	6.200,9	40,1	14.349,3			

T21: Sektorska struktura ostalih depozita kod komercijalnih banaka										`- na kraju perioda, u milionima KM -				
T21: Structure of Other Deposits in Commercial Banks by Sectors														end of period, KM million
Godina	Mjesec	DEPOZITI SVIH DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA												
		Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih instituciji	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depoziti stanovništva	Ostali depoziti	Ukupno	
Year	Month	DEPOSITS OF ALL DOMESTIC INSTITUTIONAL SECTORS												
		Deposits of BH Institutions	Entity Governments' Deposits	Deposits of Cantonal Governments	Deposits of Municipal Governments	Deposits of Social Security Funds	Deposits of other Financial Institutions	Deposits of Non-financial Public Enterprises	Deposits of Non-financial Private Enterprises	Deposits of Nonprofit Organisations	Deposits of Households	Other Deposits	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13	
2010.	12.	22,5	383,2	16,8	41,2	49,2	438,8	825,0	504,5	91,2	4.580,4	19,6	6.972,4	
2011.	12.	62,8	237,8	24,0	30,0	41,7	567,5	816,3	471,5	79,1	5.134,1	9,2	7.474,1	
2012.	12.	31,7	242,0	21,4	27,6	31,0	598,3	778,9	537,8	87,1	5.639,9	23,0	8.018,8	
2013.	12.	62,7	170,8	21,0	26,6	35,0	651,4	724,0	531,1	100,3	6.137,1	17,1	8.477,3	
2014.	12.	127,1	266,0	36,8	36,0	32,0	674,0	669,6	529,3	115,6	6.579,3	16,6	9.082,5	
2015.	12.	129,7	224,7	25,0	36,3	31,9	693,0	688,7	501,9	120,7	7.023,2	17,0	9.492,1	
2016.	12.	73,4	226,3	26,4	22,3	34,7	771,4	695,9	474,2	123,4	7.229,7	17,6	9.695,5	
2017.	12.	116,6	243,8	24,3	34,4	22,9	816,8	766,7	554,4	102,6	7.412,8	15,7	10.111,0	
2018.	12.	62,6	267,5	41,9	37,4	16,7	873,7	758,4	627,8	95,7	7.622,7	26,9	10.431,3	
2019.	12.	51,7	582,1	90,8	51,2	28,8	870,8	826,0	615,4	102,4	7.998,1	36,6	11.253,8	
2020.	12.	85,7	725,0	30,1	25,4	28,8	768,5	791,4	688,8	93,3	7.868,4	25,3	11.130,7	
2020.	01.	30,1	604,9	89,6	44,3	26,6	853,1	841,8	657,7	102,2	8.024,1	32,2	11.306,5	
	02.	89,5	615,2	111,4	47,3	21,6	876,9	857,8	647,5	100,3	8.053,0	33,4	11.453,8	
	03.	128,6	687,4	101,4	39,4	22,0	890,3	857,7	584,9	99,6	7.893,7	32,2	11.337,3	
	04.	128,4	676,6	79,2	39,2	30,5	856,8	844,9	584,9	97,7	7.776,4	33,2	11.147,9	
	05.	88,4	719,4	63,9	34,2	25,6	841,7	851,7	573,5	100,1	7.767,4	32,9	11.098,8	
	06.	88,6	682,2	62,9	37,0	32,7	815,8	847,4	623,0	105,2	7.757,5	30,7	11.082,9	
	07.	88,4	670,5	62,6	33,0	33,0	833,1	816,6	635,4	102,3	7.758,2	39,4	11.072,4	
	08.	88,1	711,6	61,7	33,3	30,1	801,5	815,7	657,0	99,9	7.756,3	32,0	11.087,3	
	09.	87,2	724,6	61,0	32,3	32,5	776,1	822,9	652,8	97,6	7.773,2	32,8	11.093,0	
	10.	86,0	719,5	60,1	29,5	37,0	791,8	798,1	671,9	95,5	7.778,6	26,7	11.094,7	
	11.	86,1	717,7	58,7	26,4	34,8	795,8	695,7	688,9	92,5	7.793,6	35,6	11.025,8	
	12.	85,7	725,0	30,1	25,4	28,8	768,5	791,4	688,8	93,3	7.868,4	25,3	11.130,7	
2021.	01.	64,5	712,7	33,0	10,5	35,0	785,6	773,8	683,6	91,7	7.882,0	23,1	11.095,5	
	02.	20,2	658,9	33,4	7,9	31,6	795,8	770,4	704,2	88,4	7.879,8	23,4	11.013,8	
	03.	17,9	626,3	55,8	16,8	27,6	781,2	787,3	701,7	87,8	7.917,7	23,2	11.043,4	

T22: Sektorska struktura kratkoročnih kredita komercijalnih banaka												- na kraju perioda, u milionima KM -		
T22: Structure of Short-terms Loans of Commercial Banks by Sector														end of period, KM million
Godina	Mjesec	KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA												
		Kredit institucijama BiH	Kredit vladama entiteta	Kredit vladama kantona	Kredit vladama opština	Kredit fondovima socijalne zaštite	Kredit ostalim finansijskim institucijama	Kredit nefinansijskim javnim preduzećima	Kredit nefinansijskim privatnim preduzećima	Kredit neprofitnim organizacijama	Kredit stanovništvu	Ostali kredit	Ukupno	
Year	Month	LOANS TO DOMESTIC INSTITUTIONAL SECTORS												
		Loans to BH Institutions	Loans to Entity Governments	Loans to Cantonal Governments	Loans to Municipal Governments	Loans to Social Security Funds	Loans to other Financial Institutions	Loans to Non- financial Public Enterprises	Loans to Non- financial Private Enterprises	Loans to Non- profit Organizations	Loans to Households	Other Loans	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13	
2010.	12.	0,1	6,1	2,3	21,9	40,6	28,1	69,1	2.624,0	13,5	801,9	7,1	3.614,8	
2011.	12.	0,0	11,9	1,4	21,5	26,0	37,4	70,1	2.935,2	5,9	858,4	4,2	3.972,1	
2012.	12.	0,0	2,6	0,7	22,2	9,9	41,1	73,8	3.188,4	6,7	919,5	6,3	4.271,2	
2013.	12.	0,0	12,9	0,6	40,1	35,3	28,5	89,2	3.152,2	5,5	942,2	12,1	4.318,6	
2014.	12.	0,0	26,7	4,0	45,3	26,0	27,4	90,7	2.989,7	4,9	936,4	19,0	4.170,2	
2015.	12.	0,0	72,0	4,8	22,0	39,4	28,3	86,4	2.944,8	4,2	937,0	26,0	4.164,9	
2016.	12.	0,0	48,0	1,6	19,8	8,5	27,2	90,4	3.035,0	7,2	904,9	14,9	4.157,6	
2017.	12.	0,0	44,3	1,4	15,7	7,8	33,8	73,2	3.163,2	10,2	896,4	15,4	4.261,5	
2018.	12.	0,0	60,2	1,1	12,8	4,3	40,6	89,6	3.151,5	6,2	911,3	12,1	4.289,8	
2019.	12.	0,0	17,3	0,1	12,5	2,0	49,3	103,9	3.523,3	6,8	919,8	1,7	4.636,6	
2020.	12.	0,0	19,0	0,1	16,7	5,7	33,7	103,4	3.282,5	10,8	821,8	1,3	4.295,1	
2020.	01.	0,0	17,2	0,1	13,1	2,2	44,2	99,3	3.409,8	6,9	840,4	1,1	4.434,3	
	02.	0,0	17,4	0,5	12,3	2,7	44,7	95,4	3.429,2	8,3	837,1	1,3	4.448,8	
	03.	0,0	16,5	0,5	11,9	3,3	39,9	98,2	3.450,7	7,9	839,0	1,1	4.468,9	
	04.	0,0	17,5	0,4	13,7	3,8	35,8	92,9	3.460,5	8,9	807,7	1,1	4.442,4	
	05.	0,0	20,7	0,5	14,3	4,4	30,0	93,9	3.452,2	11,6	823,3	1,4	4.452,2	
	06.	0,0	18,0	0,1	11,7	4,6	37,0	91,4	3.479,3	12,1	836,9	1,3	4.492,4	
	07.	0,0	13,8	0,3	12,6	5,2	37,1	91,9	3.470,6	12,7	842,4	1,3	4.488,1	
	08.	0,0	17,1	0,4	12,6	5,7	35,3	102,5	3.393,7	12,6	845,9	1,2	4.427,1	
	09.	0,0	17,1	0,6	13,3	6,0	34,4	111,9	3.400,6	12,1	844,4	1,1	4.441,6	
	10.	0,0	17,1	0,6	12,3	5,2	37,6	99,3	3.376,9	11,6	834,9	1,3	4.396,8	
	11.	0,0	17,4	1,0	17,7	5,4	31,1	102,9	3.358,8	10,9	833,5	1,7	4.380,4	
	12.	0,0	19,0	0,1	16,7	5,7	33,7	103,4	3.282,5	10,8	821,8	1,3	4.295,1	
2021.	01.	0,0	23,2	0,1	14,3	5,8	29,7	106,6	3.236,2	9,1	819,4	1,2	4.245,5	
	02.	0,0	20,0	0,9	13,5	5,7	27,1	103,7	3.335,0	9,2	812,9	1,3	4.329,4	
	03.	0,0	36,9	0,8	13,7	5,5	25,6	104,1	3.380,2	8,1	816,9	1,0	4.392,7	

T23: Sektorska struktura dugoročnih kredita komercijalnih banaka - na kraju perioda, u milionima KM - T23: Structure of Long-terms Loans of Commercial Banks end of period, KM million													
Godina	Mjesec	KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA											
		Kredit institucijama BiH	Kredit vladama entiteta	Kredit vladama kantona	Kredit vladama opština	Kredit fondovima socijalne zaštite	Kredit ostalim finansijskim institucijama	Kredit nefinansijskim javnim preduzećima	Kredit nefinansijskim privatnim preduzećima	Kredit neprofitnim organizacijama	Kredit stanovništvu	Ostali kredit	Ukupno
Year	Month	LOANS TO DOMESTIC INSTITUTIONAL SECTORS											
		Loans to BH Institutions	Loans to Entity Governments	Loans to Cantonal Governments	Loans to Municipal Governments	Loans to Social Security Funds	Loans to other Financial Institutions	Loans to Non- financial Public Enterprises	Loans to Non- financial Private Enterprises	Loans to Non- profit Organizations	Loans to Households	Other Loans	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2010.	12.	0,1	105,8	40,2	201,6	26,5	27,0	270,8	4.309,5	17,4	5.522,3	9,1	10.530,3
2011.	12.	0,0	233,2	42,8	251,1	38,8	25,4	285,3	4.186,7	12,7	5.846,4	7,5	10.929,9
2012.	12.	0,0	404,3	68,7	289,5	28,4	19,3	313,0	4.248,8	16,3	5.875,2	7,9	11.271,3
2013.	12.	0,0	418,6	77,9	299,4	17,5	23,4	361,5	4.369,0	15,0	6.123,0	2,5	11.707,7
2014.	12.	0,0	465,2	161,2	295,2	77,1	20,0	351,4	4.429,6	9,7	6.491,7	2,3	12.303,3
2015.	12.	0,0	418,3	225,5	281,7	99,0	31,8	310,3	4.473,4	12,5	6.847,2	2,2	12.701,9
2016.	12.	0,0	295,5	231,5	262,0	95,7	25,2	281,8	4.668,0	11,9	7.171,4	0,5	13.043,5
2017.	12.	0,0	333,7	207,8	276,3	79,5	49,6	328,4	5.156,5	11,6	7.717,3	0,2	14.160,9
2018.	12.	0,0	328,5	185,7	279,4	169,9	85,0	331,7	5.471,5	14,1	8.330,0	0,4	15.196,1
2019.	12.	0,0	399,2	168,6	301,0	197,5	95,3	393,5	5.496,3	13,8	9.055,8	0,5	16.121,5
2020.	12.	11,6	403,1	142,1	357,4	205,5	111,1	432,3	5.305,9	9,7	9.073,0	0,7	16.052,3
2020.	01.	0,0	393,5	164,1	301,7	196,2	90,2	385,7	5.355,5	13,3	8.992,9	0,7	15.893,7
	02.	0,0	388,2	162,6	305,6	224,6	90,8	384,2	5.375,5	13,1	9.043,6	0,6	15.988,9
	03.	0,0	383,0	155,7	315,8	222,9	99,5	376,9	5.391,2	12,9	9.063,0	0,7	16.021,6
	04.	0,0	378,7	152,4	315,4	221,4	103,7	376,5	5.300,8	13,2	8.999,3	0,7	15.862,1
	05.	0,0	373,9	150,6	313,2	221,3	105,0	372,0	5.286,1	13,0	8.972,2	0,7	15.807,9
	06.	0,0	373,8	143,3	330,5	219,9	110,4	444,5	5.261,6	11,3	9.007,6	0,7	15.903,6
	07.	0,0	382,0	138,7	329,9	218,6	117,1	445,2	5.257,6	10,0	9.043,3	0,7	15.943,1
	08.	0,0	375,6	137,3	336,5	216,1	115,6	439,4	5.228,8	10,3	9.054,0	0,7	15.914,4
	09.	0,0	370,6	141,2	346,5	213,8	110,5	426,9	5.227,2	9,9	9.080,5	0,7	15.927,8
	10.	0,0	411,1	148,4	356,4	210,1	105,2	420,3	5.245,6	9,9	9.103,1	0,7	16.010,9
	11.	11,6	406,1	147,0	355,9	207,3	101,9	419,6	5.264,7	10,0	9.095,9	0,7	16.020,7
	12.	11,6	403,1	142,1	357,4	205,5	111,1	432,3	5.305,9	9,7	9.073,0	0,7	16.052,3
2021.	01.	11,6	400,4	138,5	360,3	202,7	105,7	420,5	5.274,7	9,8	9.056,5	0,7	15.981,2
	02.	11,6	396,5	137,9	357,2	198,5	101,5	423,9	5.255,6	9,4	9.085,2	0,6	15.977,7
	03.	13,6	391,7	132,7	353,3	230,0	108,1	409,7	5.276,9	9,3	9.154,1	0,6	16.079,9

T24: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka						` - na kraju perioda, u milionima KM -			
T24: Currency Structure of Deposits and Loans of Commercial Banks						end of period, KM million			
Godina	Mjesec	DEPOZITI			Ukupno u KM	KREDITI			Ukupno u KM
		KM	EUR	Ostala strana valuta		KM	EUR	Ostala strana valuta	
Year	Month	DEPOSITS			Total in KM	LOANS			Total in KM
		KM	EUR	Other Foreign Currency		KM	EUR	Other Foreign Currency	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9
2010.	12.	6.471,3	5.518,4	539,6	12.529,3	13.499,9	258,9	386,3	14.145,1
2011.	12.	6.949,7	5.448,8	593,7	12.992,2	14.582,9	289,1	29,9	14.901,9
2012.	12.	7.141,4	5.579,0	605,3	13.325,8	15.290,0	227,4	25,1	15.542,5
2013.	12.	7.762,2	5.898,0	589,0	14.249,2	15.770,1	246,0	10,4	16.026,4
2014.	12.	8.696,0	6.062,5	616,8	15.375,2	16.246,1	218,6	8,7	16.473,5
2015.	12.	9.513,6	6.347,0	670,2	16.530,8	16.642,8	217,5	6,5	16.866,8
2016.	12.	10.607,5	6.458,1	686,4	17.752,0	16.990,4	205,6	5,1	17.201,1
2017.	12.	12.022,8	6.949,5	696,7	19.669,1	18.285,4	132,6	4,4	18.422,4
2018.	12.	13.807,3	7.222,2	720,3	21.749,8	19.386,2	98,2	1,4	19.485,8
2019.	12.	13.306,9	9.547,3	984,0	23.838,2	9.896,0	10.833,1	29,0	20.758,1
2020.	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2020.	01.	13.222,6	9.569,3	998,6	23.790,5	9.736,9	10.563,2	27,8	20.327,9
	02.	13.388,8	9.583,8	996,3	23.968,9	9.848,6	10.561,9	27,1	20.437,7
	03.	13.090,4	9.533,2	982,6	23.606,2	9.883,7	10.580,4	26,4	20.490,5
	04.	12.991,9	9.392,7	986,2	23.370,8	9.785,5	10.492,9	26,1	20.304,5
	05.	12.948,4	9.429,6	990,7	23.368,7	9.760,6	10.474,0	25,6	20.260,2
	06.	13.461,0	9.565,3	760,4	23.786,7	9.813,7	10.556,9	25,4	20.396,0
	07.	13.567,0	9.570,6	785,8	23.923,4	9.836,6	10.570,1	24,5	20.431,2
	08.	13.738,6	9.660,2	795,5	24.194,3	9.793,8	10.523,5	24,2	20.341,5
	09.	13.785,2	9.731,6	793,0	24.309,8	9.845,7	10.500,5	23,2	20.369,4
	10.	13.894,0	9.767,4	824,1	24.485,5	9.892,9	10.492,1	22,7	20.407,7
	11.	14.225,1	9.829,2	828,3	24.882,5	9.925,0	10.454,6	21,5	20.401,1
	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2021.	01.	14.343,8	9.811,7	833,3	24.988,8	9.802,1	10.404,3	20,4	20.226,7
	02.	14.451,0	9.912,1	828,9	25.192,0	9.935,9	10.353,6	17,5	20.307,1
	03.	14.570,2	9.978,4	844,0	25.392,7	10.128,6	10.327,8	16,1	20.472,6

T25: Kupovina i prodaja konvertibilne marke					u hiljadama KM -
T25: Purchase and Sale of Convertible Mark					KM thousand
Godina	Mjesec	Prodaja	Kupovina	Saldo	Kumulativ saldo
Year	Month	Sale	Purchase	Balance	Cumulative Balance
1	2	3	4	5(3-4)	6
2010.		5.273.777	5.014.550	259.227	5.527.351
2011.		5.088.041	5.162.710	-74.669	5.452.682
2012.		5.511.162	5.491.846	19.316	5.471.998
2013.		4.588.615	3.918.598	670.017	6.142.015
2014.		5.065.358	4.379.047	686.312	6.828.327
2015.		5.470.552	4.699.060	771.492	7.599.818
2016.		7.485.849	6.622.039	863.811	8.463.629
2017.		8.476.378	7.421.186	1.055.192	9.518.821
2018.		10.792.432	9.780.514	1.011.918	10.530.740
2019.		11.385.556	10.533.525	852.031	11.223.633
2020.		11.344.462	10.184.558	1.159.904	12.542.676
2020.	01.	639.026	844.308	-205.282	11.177.489
	02.	826.631	863.514	-36.883	11.140.606
	03.	998.579	915.552	83.027	11.223.633
	04.	664.826	652.487	12.339	11.235.972
	05.	654.761	759.414	-104.653	11.131.319
	06.	1.342.472	959.434	383.038	11.514.357
	07.	988.186	805.887	182.299	11.696.656
	08.	908.232	801.304	106.928	11.803.585
	09.	987.579	977.448	10.131	11.813.715
	10.	967.306	928.807	38.499	11.852.214
	11.	1.108.933	759.972	348.961	12.201.175
	12.	1.257.930	916.430	341.501	12.542.676
2021.	01.	738.539	824.696	-86.157	12.456.519
	02.	798.017	812.156	-14.140	12.442.379
	03.	1.179.942	1.221.038	-41.096	12.401.283

T26: Prosječne obavezne rezerve					- u hiljadama KM -
T26: Average Reserve Requirements					KM thousand
Godina	Mjesec	Osnovica za obračun obavezne rezerve*	Prosječne obavezne rezerve	Prosječan saldo računa obaveznih rezervi kod CBBiH	Razlika
Year	Month	Base for Required Reserve Calculation*	Average Reserve Requirement	Average Balance on the Required Reserve Accounts with the CBBH	Balance
1	2	3	4	5	6=5-4
2010.		15.617.849	1.624.905	3.154.793	1.529.888
2011.		15.227.393	1.323.886	2.959.315	1.635.429
2012.		14.755.574	1.257.850	2.711.013	1.453.163
2013.		15.162.241	1.290.758	3.103.865	1.813.107
2014.		15.999.278	1.370.137	3.577.824	2.207.688
2015.		16.664.525	1.432.593	3.770.500	2.337.907
2016.		18.494.243	1.734.081	4.057.613	2.323.532
2017.		21.224.853	2.122.485	4.303.340	2.180.855
2018.		23.537.084	2.353.708	5.205.234	2.851.526
2019.		25.752.968	2.575.297	5.589.021	3.013.724
2020.		26.950.173	2.695.017	5.409.751	2.714.733
2020.	01.	27.014.743	2.701.474	5.744.921	3.043.447
	02.	27.228.745	2.722.875	5.645.575	2.922.701
	03.	27.190.309	2.719.031	5.366.186	2.647.155
	04.	26.744.903	2.674.490	5.110.349	2.435.859
	05.	26.576.794	2.657.679	5.000.595	2.342.916
	06.	26.835.873	2.683.587	5.279.947	2.596.360
	07.	26.703.009	2.670.301	5.328.314	2.658.013
	08.	26.773.288	2.677.329	5.394.600	2.717.271
	09.	26.909.158	2.690.916	5.438.573	2.747.657
	10.	26.995.796	2.699.580	5.380.750	2.681.170
	11.	27.103.451	2.710.345	5.469.907	2.759.562
	12.	27.326.008	2.732.601	5.757.292	3.024.691
2021.	01.	27.546.321	2.754.632	5.888.091	3.133.459
	02.	27.603.787	2.760.379	5.832.372	3.071.994
	03.	27.787.510	2.778.751	5.905.814	3.127.063

T27: Obavezne rezerve po obračunskim periodima T27: Required Reserves by Maintenance Periods						~ u hiljadama KM - KM thousand				
Mjesec	Obračunski period	Osnovica za obračun obavezne rezerve*				Prosječna obavezna rezerva	Prosječna sald a na računu obaveznih rezervi	Razlika	Obračuna ta naknada	Kaznena kamata
		KM	KM sa valutnom klauzulom	Strane valute	Ukupno					
Month	Maintenance Period	Base for Calculation of Reserve Requirement*				Average Required Reserves	Average Required Reserve Account Balances	Balance	Calculated Remunerat ion	Penalties
		KM	KM with the currency clause	Foreign Currencies	Total					
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=(6*OR)	8	9=(8-7)	10	11
01.2020.	1	16.052.787	-	11.173.694	26.700.297	2.670.030	5.759.154	3.089.124	-421,7	0,0
	2	16.081.087	-	11.106.057	27.187.144	2.718.714	5.780.468	3.061.754	-425,2	0,0
	3	16.095.074	-	11.061.716	27.156.789	2.715.679	5.695.143	2.979.464	-455,2	0,0
02.	4	13.744.780	2.420.265	11.070.174	27.235.218	2.723.522	5.749.244	3.025.722	-420,2	0,0
	5	13.570.995	2.717.018	10.915.382	27.203.394	2.720.339	5.635.993	2.915.653	-405,0	0,0
	6	13.483.661	2.811.949	10.952.014	27.247.624	2.724.762	5.551.489	2.826.726	-353,3	0,0
03.	7	13.546.314	2.840.498	10.902.931	27.289.743	2.728.974	5.559.990	2.831.015	-393,2	0,0
	8	13.540.279	2.847.915	10.841.064	27.229.258	2.722.926	5.383.948	2.661.022	-369,6	0,0
	9	13.267.043	2.990.234	10.794.647	27.051.925	2.705.192	5.154.621	2.449.429	-374,2	0,0
04.	10	13.104.933	2.991.600	10.749.000	26.845.534	2.684.553	5.162.131	2.477.578	-344,1	0,0
	11	13.066.951	2.980.699	10.696.605	26.744.255	2.674.425	5.106.628	2.432.203	-337,8	0,0
	12	13.031.102	2.962.034	10.651.786	26.644.921	2.664.492	5.062.288	2.397.796	-333,0	0,0
05.	13	13.034.967	2.992.956	10.626.021	26.653.944	2.665.394	5.044.933	2.379.538	-330,5	0,0
	14	12.918.685	3.010.642	10.626.981	26.556.308	2.655.631	5.006.064	2.350.433	-326,4	0,0
	15	12.878.443	2.994.628	10.647.059	26.520.130	2.652.013	4.950.788	2.298.775	-351,2	0,0
06.	16	12.943.044	2.995.303	10.660.654	26.599.001	2.659.900	5.308.200	2.648.300	-367,8	0,0
	17	13.327.677	2.979.750	10.613.250	26.920.677	2.692.068	5.303.214	2.611.146	-362,7	0,0
	18	13.407.257	2.962.086	10.618.598	26.987.941	2.698.794	5.228.426	2.529.632	-351,3	0,0
07.	19	13.375.307	2.954.507	10.317.549	26.647.362	2.664.736	5.298.537	2.633.801	-365,8	0,0
	20	13.536.365	2.936.211	10.224.286	26.696.861	2.669.686	5.340.579	2.670.893	-371,0	0,0
	21	13.592.003	2.948.922	10.223.878	26.764.803	2.676.480	5.345.825	2.669.344	-407,8	0,0
08.	22	13.658.412	2.948.254	10.190.191	26.796.858	2.679.686	5.366.586	2.686.900	-373,2	0,0
	23	13.635.005	2.984.566	10.134.397	26.753.968	2.675.397	5.394.051	2.718.654	-377,6	0,0
	24	13.598.525	3.009.494	10.161.018	26.769.038	2.676.904	5.423.162	2.746.258	-419,6	0,0
09.	25	13.686.570	3.024.896	10.169.550	26.881.016	2.688.102	5.471.117	2.783.015	-386,5	0,0
	26	13.679.958	3.053.880	10.164.884	26.898.722	2.689.872	5.436.433	2.746.561	-381,5	0,0
	27	13.669.222	3.035.800	10.242.714	26.947.736	2.694.774	5.408.168	2.713.395	-376,9	0,0
10.	28	13.742.226	3.028.631	10.230.969	27.001.827	2.700.183	5.373.974	2.673.791	-371,4	0,0
	29	13.730.889	3.033.598	10.206.999	26.971.487	2.697.149	5.381.168	2.684.020	-372,8	0,0
	30	13.754.148	3.028.306	10.231.622	27.014.076	2.701.408	5.387.108	2.685.700	-410,3	0,0
11.	31	13.866.069	3.041.917	10.214.909	27.122.895	2.712.289	5.490.906	2.778.617	-385,9	0,0
	32	13.912.933	3.027.794	10.181.649	27.122.376	2.712.238	5.442.613	2.730.376	-379,2	0,0
	33	13.866.681	3.034.319	10.164.083	27.065.083	2.706.508	5.476.201	2.769.693	-384,7	0,0
12.	34	13.999.133	3.056.040	10.222.299	27.277.471	2.727.747	5.800.424	3.072.677	-426,8	0,0
	35	14.183.895	3.035.503	10.207.516	27.426.914	2.742.691	5.705.953	2.963.262	-411,6	0,0
	36	14.069.125	3.031.228	10.173.285	27.273.639	2.727.364	5.765.497	3.038.133	-464,2	0,0
01.2021.	1	14.231.175	3.033.415	10.292.775	27.557.365	2.755.736	5.891.747	3.136.011	-435,6	0,0
	2	14.280.865	3.001.091	10.234.325	27.516.281	2.751.628	5.875.155	3.123.527	-433,8	0,0
	3	14.254.102	3.049.909	10.261.306	27.596.025	2.756.532	5.897.370	3.140.838	-479,9	0,0
02.	4	14.319.756	3.041.350	10.258.049	27.619.155	2.761.915	5.922.617	3.160.702	-439,0	0,0
	5	14.327.445	3.050.562	10.218.174	27.596.181	2.759.618	5.774.632	3.015.014	-418,8	0,0
	6	14.325.196	3.014.640	10.256.189	27.596.025	2.759.602	5.799.868	3.040.265	-337,8	0,0
03.	7	14.433.992	3.089.490	10.294.917	27.818.399	2.781.840	5.957.832	3.175.993	-441,1	0,0
	8	14.448.395	3.068.257	10.284.270	27.800.922	2.780.092	5.884.586	3.104.494	-431,2	0,0
	9	14.360.775	3.079.911	10.302.523	27.743.209	2.774.321	5.875.023	3.100.702	-473,7	0,0

T28:Promet vrijednosnih papira na berzama BiH							
T28:Turnover of Securities on BH Stock Exchanges							
Banjalučka berza					Sarajevska berza		
Godina	Mjesec	Vlasnički vrijednosni papiri	Dužnički vrijednosni papiri	Ukupno vrijednosni papiri	Vlasnički vrijednosni papiri	Dužnički vrijedni papiri	Ukupno vrijednosni papiri
Promet (u KM)							
Banjaluka Stock Exchange				Sarajevo Stock Exchange			
Year	Month	Equity Securities	Debt Securities	Total Securities	Equity Securities	Debt Securities	Total Securities
Turnover (in KM)							
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)
2010.		120.337.515	55.857.565	176.195.081	81.791.397	26.762.983	108.554.379
2011.		95.349.357	330.107.627	425.456.984	132.192.009	112.595.103	244.787.112
2012.		64.765.960	196.165.980	260.931.941	107.216.183	266.361.305	373.577.488
2013.		93.836.762	282.019.751	375.856.513	97.439.701	147.791.151	245.230.851
2014.		113.921.678	472.685.884	586.607.561	212.351.234	406.592.289	618.943.523
2015.		84.755.363	475.851.240	560.606.603	583.555.637	636.027.944	1.219.583.581
2016.		50.060.378	575.098.271	625.158.649	229.052.543	526.159.208	755.211.751
2017.		49.731.565	437.142.705	486.874.270	200.324.425	332.282.930	532.607.355
2018.		102.148.845	326.022.020	428.170.864	166.388.975	121.807.256	288.196.231
2019.		76.553.140	395.580.201	472.133.341	195.685.121	235.239.354	430.924.475
2020.		112.624.363	621.394.835	734.019.198	157.601.307	383.430.414	541.031.721
2020.	01.	670.402	27.263.038	27.933.440	6.383.432	24.073	6.407.505
	02.	12.838.303	80.164.658	93.002.961	33.064.081	700.564	33.764.645
	03.	2.981.537	24.227.801	27.209.339	27.864.602	9.573	27.874.175
	04.	4.924.656	211.781.956	216.706.612	17.677.496	1.015.075	18.692.571
	05.	8.188.307	1.610.707	9.799.014	8.030.560	80.467.069	88.497.629
	06.	4.335.998	50.130.102	54.466.099	19.287.330	110.332.703	129.620.033
	07.	11.816.523	39.501.934	51.318.457	10.040.939	50.515.837	60.556.776
	08.	4.072.752	50.557.244	54.629.996	12.573.352	11.652	12.585.004
	09.	2.560.099	39.686.739	42.246.838	2.500.587	90.292.869	92.793.456
	10.	36.481.741	34.320.573	70.802.313	2.625.882	4.063	2.629.945
	11.	19.151.835	3.630.007	22.781.843	3.577.458	49.994.059	53.571.516
	12.	4.602.208	58.520.076	63.122.284	13.975.589	62.878	14.038.467
2021.	01.	1.388.360	40.485.701	41.874.061	29.044.143	9.693	29.053.836
	02.	17.669.752	73.689.044	91.358.795	23.346.010	1.986	23.347.996
	03.	5.998.011	55.155.667	61.153.678	8.348.941	0	8.348.941

T29: Transakcije u platnom prometu						` - u milionima KM -	
T29: Payments System Transactions						KM million	
Godina	Mjesec	RTGS		ŽIROKLIRING		UKUPNO	
		Br. transakcija	Iznos	Br. transakcija	Iznos	Br. transakcija	Iznos
Year	Month	RTGS		GYRO CLEARING		TOTAL	
		No. of Transactions	Amount	No. of Transactions	Amount	No. of Transactions	Amount
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6
2010.		713.755	55.281	31.060.911	12.498	31.774.666	67.779
2011.		760.459	63.608	31.729.367	13.046	32.489.826	76.653
2012.		763.522	68.310	33.073.839	13.223	33.837.361	81.533
2013.		773.099	63.232	35.026.526	13.373	35.799.626	76.605
2014.		821.897	73.897	37.108.440	13.961	37.930.337	87.858
2015.		874.575	70.655	38.212.073	14.451	39.086.648	85.106
2016.		935.319	72.876	39.068.883	15.509	40.004.202	88.380
2017.		996.043	79.855	40.111.318	16.388	41.107.361	96.243
2018.		1.067.256	85.393	41.266.770	17.277	42.334.026	102.670
2019.		1.105.320	104.826	42.496.286	18.221	43.601.606	123.056
2020.		1.072.023	87.108	42.702.383	18.024	43.774.406	105.132
2020.	01.	83.697	8.242	3.304.329	1.381	3.388.026	9.623
	02.	85.116	7.468	3.495.519	1.445	3.580.635	8.914
	03.	89.986	6.968	3.339.918	1.472	3.429.904	8.440
	04.	76.656	6.101	3.023.572	1.302	3.100.228	7.403
	05.	75.891	5.575	3.158.000	1.292	3.233.891	6.867
	06.	87.382	7.723	3.783.692	1.523	3.871.074	9.246
	07.	94.242	7.671	3.942.184	1.618	4.036.426	9.289
	08.	86.002	6.868	3.483.997	1.463	3.569.999	8.330
	09.	93.257	7.230	3.759.842	1.598	3.853.099	8.828
	10.	98.240	7.266	3.832.059	1.618	3.930.299	8.884
	11.	90.997	7.371	3.505.921	1.510	3.596.918	8.881
	12.	110.557	8.625	4.073.350	1.803	4.183.907	10.428
2021.	01.	83.811	6.454	3.237.809	1.327	3.321.620	7.781
	02.	87.647	6.937	3.607.335	1.461	3.694.982	8.398
	03.	101.020	7.931	3.986.021	1.648	4.087.041	9.579

T30: Platni bilans: Zbirna tabela						- u milionima KM -		
T30: Balance of Payments: Summary Table						in KM million		
	TEKUĆI RAČUN					KAPITALNI RAČUN	FINANSIJSKI RAČUN	NETO GREŠKE I PROPUSTI
Period	Roba	Usluge	Primarni dohodak	Sekundarni dohodak	Ukupno			
	CURRENT ACCOUNT					CAPITAL ACCOUNT	FINANCIAL ACCOUNT	NET ERRORS AND OMISSIONS
Period	Goods	Services	Primary Income	Secondary Income	Total			
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8 = - (5+6) + 7
2010.	-7.186	1.713	413	3.529	-1.531	389	-957	184
2011.	-7.827	1.593	211	3.540	-2.483	357	-2.039	88
2012.	-7.779	1.631	205	3.676	-2.266	334	-1.806	127
2013.	-7.099	1.624	357	3.694	-1.425	337	-909	179
2014.	-7.874	1.698	224	3.969	-1.983	442	-1.428	113
2015.	-7.176	1.951	195	3.573	-1.458	364	-885	209
2016.	-7.089	2.118	41	3.507	-1.424	300	-817	306
2017.	-7.417	2.329	-263	3.831	-1.520	342	-898	281
2018.	-7.521	2.592	-199	4.010	-1.118	311	-893	-86
2019.	-7.965	2.770	-21	4.130	-1.087	298	-592	197
2020.	-6.329	1.358	113	3.768	-1.090	310	-583	197
2015.Q1	-1.560	371	53	880	-257	100	-276	-119
Q2	-1.876	512	-35	901	-498	99	-286	114
Q3	-1.934	649	-17	891	-410	83	-209	118
Q4	-1.805	418	194	901	-293	82	-114	96
2016.Q1	-1.543	416	31	745	-351	70	-361	-80
Q2	-1.866	563	-27	904	-425	77	-203	145
Q3	-1.796	646	14	927	-210	78	54	185
Q4	-1.885	493	23	931	-438	75	-307	56
2017.Q1	-1.610	455	15	844	-296	82	-333	-119
Q2	-1.984	614	-189	1.005	-555	86	-259	210
Q3	-1.884	727	-127	993	-291	88	14	218
Q4	-1.938	533	38	988	-378	86	-320	-28
2018.Q1	-1.681	440	-19	894	-366	72	-515	-220
Q2	-1.902	698	-86	1.076	-214	76	-95	44
Q3	-2.015	865	-81	1.046	-185	85	-62	38
Q4	-1.923	590	-13	993	-352	79	-222	52
2019.Q1	-1.872	508	31	911	-422	73	-396	-47
Q2	-2.082	820	-101	1.075	-288	75	-290	-77
Q3	-1.987	871	-5	1.058	-63	75	179	166
Q4	-2.025	570	54	1.086	-314	75	-84	155
2020.Q1	-1.660	372	46	929	-313	66	-371	-124
Q2	-1.432	302	-10	900	-240	64	-270	-94
Q3	-1.633	336	8	955	-334	84	-32	218
Q4	-1.604	348	69	984	-203	96	90	198

T31: Platni bilans: Tekući i kapitalni račun												- u milionima KM -		
T31: Balance of Payments: Current and Capital Accounts												KM million		
	TEKUĆI RAČUN											KAPITALNI RAČUN		
	Roba		Usluge		Primarni dohodak		Sekundarni dohodak		Potražuje	Duguje	Saldo	Potražuje	Duguje	Saldo
Period	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje						
	CURRENT ACCOUNT											CAPITAL ACCOUNT		
	Goods		Services		Primary Income		Secondary Income		Credit	Debit	Balance	Credit	Debit	Balance
Period	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 1+3+5+7	10 = 2+4+6+8	11 = 9-10	12	13	14 = 12 -
2010.	5.015	12.201	2.518	804	881	468	3.787	257	12.200	13.731	-1.531	389	0	389
2011.	6.029	13.856	2.374	781	935	725	3.818	278	13.157	15.640	-2.483	357	0	357
2012.	6.067	13.846	2.416	785	874	669	3.954	277	13.311	15.577	-2.266	334	0	334
2013.	6.645	13.743	2.391	768	864	507	3.973	279	13.873	15.297	-1.425	337	0	337
2014.	6.847	14.721	2.452	754	955	731	4.267	298	14.521	16.504	-1.983	442	0	442
2015.	7.196	14.372	2.962	1.012	929	734	3.909	336	14.997	16.454	-1.458	364	0	364
2016.	7.700	14.789	3.168	1.051	929	889	3.852	345	15.649	17.073	-1.424	300	0	300
2017.	9.341	16.758	3.484	1.154	969	1.233	4.192	362	17.986	19.506	-1.520	342	0	342
2018.	10.418	17.940	3.802	1.209	1.026	1.226	4.404	394	19.651	20.769	-1.118	311	0	311
2019.	10.179	18.145	4.107	1.337	1.133	1.154	4.543	412	19.961	21.048	-1.087	298	0	298
2020.	9.403	15.733	2.242	884	699	586	4.201	433	16.545	17.635	-1.090	311	0	310
2015.Q1	1.666	3.227	566	194	239	186	949	69	3.420	3.677	-257	100	0	100
Q2	1.803	3.679	755	243	219	254	989	88	3.766	4.264	-498	99	0	99
Q3	1.870	3.804	1.009	360	250	266	979	88	4.107	4.518	-410	83	0	83
Q4	1.858	3.663	632	214	222	28	992	91	3.704	3.996	-293	82	0	82
2016.Q1	1.657	3.200	616	200	221	190	830	85	3.324	3.675	-351	70	0	70
Q2	1.950	3.816	793	230	223	250	988	84	3.955	4.380	-425	77	0	77
Q3	1.985	3.781	1.040	394	256	242	1.011	84	4.292	4.501	-210	78	0	78
Q4	2.107	3.992	719	227	229	206	1.023	91	4.078	4.516	-438	75	0	75
2017.Q1	2.043	3.653	662	206	235	220	935	90	3.874	4.170	-296	82	0	82
Q2	2.302	4.287	885	272	240	429	1.092	87	4.520	5.074	-555	86	0	86
Q3	2.491	4.375	1.160	433	257	384	1.086	92	4.994	5.285	-291	88	0	88
Q4	2.505	4.442	776	243	238	199	1.080	92	4.598	4.977	-378	86	0	86
2018.Q1	2.390	4.072	683	243	252	270	986	92	4.311	4.677	-366	72	0	72
Q2	2.672	4.574	973	276	251	337	1.172	96	5.068	5.282	-214	76	0	76
Q3	2.692	4.707	1.309	444	259	340	1.140	94	5.400	5.586	-185	85	0	85
Q4	2.664	4.587	837	246	265	277	1.106	113	4.871	5.224	-352	79	0	79
2019.Q1	2.368	4.241	757	249	283	252	1.003	91	4.411	4.833	-422	73	0	73
Q2	2.694	4.775	1.136	317	260	361	1.174	99	5.263	5.551	-288	75	0	75
Q3	2.585	4.572	1.359	487	269	275	1.164	106	5.377	5.440	-63	75	0	75
Q4	2.532	4.557	855	284	321	267	1.202	116	4.910	5.224	-314	75	0	75
2020.Q1	2.340	4.000	611	239	233	187	1.029	100	4.214	4.526	-313	66	0	66
Q2	2.042	3.474	459	157	145	155	996	96	3.642	3.882	-240	64	0	64
Q3	2.383	4.016	595	259	159	150	1.073	118	4.210	4.544	-334	84	0	84
Q4	2.638	4.242	577	229	162	93	1.103	119	4.480	4.683	-203	96	0	96

T32: Platni bilans: Roba i usluge																			- u milionima KM -			
T32: Balance of Payments: Goods and Services																			KM million			
Period	ROBA			Saldo	USLUGE															Potražuje	Duguje	Saldo
	Izvoz f.o.b.	Uvoz f.o.b.	Roba za procesuiranje u BiH		Roba za procesuiranje u inostanstvu	Prevoz		Putovanja		Građevinski radovi		Telekomunikacioni, kompjuterski i informacioni sistemi		Ostalo								
	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje							
Period	GOODS			Balance	SERVICES															Credit	Debit	Balance
	Exports f.o.b.	Imports f.o.b.	Goods for Processing in BH		Goods for Processing Abroad	Transportation		Travel		Construction		Telecommunications, Computer, and Information Systems		Other								
	Credit	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit							
	1	2	3 = 1+2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=4+6+ 8+10+12	19=5+7+ 9+11+13	20=18-19		
2010.	5.015	12.201	-7.186	2.154	1.421	9	12	416	267	877	292	248	27	187	119	56	96	3.948	2.234	1.713		
2011.	6.029	13.856	-7.827	2.280	1.603	11	29	459	293	888	222	122	52	186	114	43	83	3.988	2.395	1.593		
2012.	6.067	13.846	-7.779	2.008	1.371	9	11	461	319	942	215	125	34	201	111	50	105	3.796	2.165	1.631		
2013.	6.645	13.743	-7.099	1.957	1.411	13	10	491	319	1.010	197	102	22	186	107	55	125	3.815	2.191	1.624		
2014.	6.847	14.721	-7.874	2.047	1.479	11	11	494	312	1.043	187	112	34	189	104	47	118	3.942	2.244	1.698		
2015.	7.196	14.372	-7.176	2.038	1.429	10	10	609	333	1.328	362	115	46	214	91	87	178	4.400	2.450	1.951		
2016.	7.700	14.789	-7.089	1.999	1.390	11	13	627	335	1.462	396	118	15	241	75	112	227	4.570	2.452	2.118		
2017.	9.341	16.758	-7.417	2.075	1.450	10	9	754	426	1.596	424	124	12	279	69	105	224	4.943	2.613	2.329		
2018.	10.418	17.940	-7.521	1.954	1.378	10	9	818	460	1.824	444	139	18	305	65	140	222	5.190	2.597	2.592		
2019.	10.179	18.145	-7.965	1.806	1.243	9	9	845	502	2.055	485	136	29	367	81	142	241	5.359	2.589	2.770		
2020.	9.403	15.733	-6.329	1.466	1.009	12	15	609	344	600	178	140	16	310	100	126	242	3.263	1.904	1.358		
2015.Q1	1.666	3.227	-1.560	500	333	2	2	124	72	184	51	27	14	44	18	20	39	901	530	371		
Q2	1.803	3.679	-1.876	526	387	3	3	160	85	343	72	32	10	57	23	24	54	1.145	633	512		
Q3	1.870	3.804	-1.934	520	342	2	3	173	92	537	191	33	11	62	25	26	41	1.353	703	649		
Q4	1.858	3.663	-1.805	491	367	3	2	152	85	264	48	22	11	51	25	18	44	1.001	584	418		
2016.Q1	1.657	3.200	-1.543	510	329	3	4	127	75	206	50	24	5	51	17	25	52	947	531	416		
Q2	1.950	3.816	-1.866	517	382	3	3	162	87	380	62	31	8	58	20	29	53	1.179	615	563		
Q3	1.985	3.781	-1.796	461	317	2	2	177	87	586	227	32	1	71	21	30	57	1.359	713	646		
Q4	2.107	3.992	-1.885	511	362	3	4	161	85	290	57	30	2	61	17	28	65	1.084	592	493		
2017.Q1	2.043	3.653	-1.610	507	328	3	2	151	89	225	49	23	6	59	16	25	46	993	538	455		
Q2	2.302	4.287	-1.984	512	375	2	3	195	110	427	79	31	4	69	17	26	62	1.263	649	614		
Q3	2.491	4.375	-1.884	522	360	2	2	217	117	639	241	37	1	80	18	25	56	1.522	795	727		
Q4	2.505	4.442	-1.938	534	387	2	2	190	110	306	56	33	1	72	17	29	60	1.165	632	533		
2018.Q1	2.390	4.072	-1.681	480	332	2	2	168	104	247	63	25	2	66	15	28	58	1.017	577	440		
Q2	2.672	4.574	-1.902	501	379	3	4	209	116	483	95	39	3	85	16	35	46	1.356	658	698		
Q3	2.692	4.707	-2.015	488	319	2	2	234	119	752	245	38	8	80	18	37	54	1.630	765	865		
Q4	2.664	4.587	-1.923	486	348	2	2	206	120	343	42	36	4	74	16	40	65	1.187	597	590		
2019.Q1	2.368	4.241	-1.872	489	338	2	2	190	118	277	62	25	4	76	16	39	49	1.097	588	508		
Q2	2.694	4.775	-2.082	498	354	2	2	223	123	590	94	36	9	110	23	33	67	1.492	672	820		
Q3	2.585	4.572	-1.987	417	273	2	3	233	129	812	269	37	7	101	23	32	58	1.634	762	871		
Q4	2.532	4.557	-2.025	401	279	3	3	199	131	376	59	38	9	80	19	39	67	1.137	566	570		
2020.Q1	2.340	4.000	-1.660	381	258	2	2	145	104	215	47	26	7	67	26	35	55	872	500	372		
Q2	2.042	3.474	-1.432	326	228	2	2	134	58	86	22	40	4	76	24	24	49	689	387	302		
Q3	2.383	4.016	-1.633	363	243	4	8	158	92	162	84	42	1	79	26	34	51	842	505	336		
Q4	2.638	4.242	-1.604	396	280	3	4	172	90	137	24	32	4	88	24	32	86	860	512	348		

T33: Platni bilans: Finansijski račun						- u milionima KM -
T33: Balance of Payments: Financial Account						KM million
Period	FINANSIJSKI RAČUN					
	Direktne investicije	Portfolio investicije	Finansijski derivativi	Ostale investicije	Rezervna aktiva	Ukupno
Period	FINANCIAL ACCOUNT					
	Direct Investment	Portfolio Investment	Financial derivatives	Other Investment	Reserve Assets	Total
	1	2	3	4	5	6 = 1+...+5
2010.	-532	173	0	-857	258	-957
2011.	-674	46	0	-1.378	-33	-2.039
2012.	-506	19	0	-1.391	73	-1.806
2013.	-342	144	0	-1.420	709	-909
2014.	-784	107	0	-1.463	712	-1.428
2015.	-509	110	0	-1.366	881	-885
2016.	-550	167	1	-1.365	930	-817
2017.	-717	157	1	-1.473	1.136	-898
2018.	-992	256	-5	-1.265	1.114	-893
2019.	-693	216	-1	-1.048	935	-592
2020.	-645	40	0	-1.221	1.244	-583
2015.Q1	-105	-14	0	-106	-52	-276
Q2	-210	-44	0	-245	213	-286
Q3	-105	77	0	-558	378	-209
Q4	-89	91	0	-458	342	-114
2016.Q1	-172	1	0	-128	-62	-361
Q2	-59	47	0	-343	152	-203
Q3	-123	80	0	-595	692	54
Q4	-197	39	0	-298	148	-307
2017.Q1	-317	66	1	175	-257	-333
Q2	-118	22	0	-422	260	-259
Q3	-155	64	0	-642	747	14
Q4	-128	5	0	-583	386	-320
2018.Q1	-329	-19	0	-470	304	-515
Q2	-188	23	-1	-163	233	-95
Q3	-314	82	-1	-384	555	-62
Q4	-160	169	-3	-249	22	-222
2019.Q1	-265	64	0	30	-225	-396
Q2	-394	111	0	-500	492	-290
Q3	-86	14	-1	-131	382	179
Q4	52	27	0	-448	286	-84
2020.Q1	-243	-29	0	46	-145	-371
Q2	-151	27	0	-667	520	-270
Q3	-97	-1	-1	-255	322	-32
Q4	-155	43	1	-344	546	90

T34: Platni bilans: Ostale investicije i rezervna aktiva																- u milionima KM -	
T34: Balance of Payments: Other Investment and Reserve Assets																KM million	
Period	OSTALE INVESTICIJE										Ukupno	REZERVNA AKTIVA					Ukupno
	Aktiva					Pasiva						Monetarno zlato	Valuta i depoziti	Vrijednosni papiri	Ostala rezervna aktiva		
	Valuta i depoziti	Zajmovi	Trgovinski krediti i avansi	Ostala finansijska aktiva	Ukupno	Valuta i depoziti	Zajmovi	Trgovinski krediti i avansi	Ostala finansijska pasiva	Ukupno							
Period	OTHER INVESTMENT										Total	RESERVE ASSETS					Total
	Assets					Liabilities						Monetary gold	Currency and deposits	Securities	Other reserve assets		
	Currency and deposits	Loans	Trade credit and advances	Other financial assets	Total	Currency and deposits	Loans	Trade credit and advances	Other financial liabilities	Total							
	1	2	3	4	5 = 1+...+4	6	7	8	9	10 = 6+...+9	11 = 5-10	12	13	14	15	16 = 12+...+15	
2010.	-748	23	-65	24	-766	-608	135	475	88	91	-857	-18	-297	584	-11	258	
2011.	-609	-99	146	6	-555	-484	793	501	13	823	-1.378	65	1.382	-1.473	-8	-33	
2012.	-483	-18	89	25	-387	-83	546	514	27	1.004	-1.391	1	-2.051	2.079	43	73	
2013.	-339	5	89	7	-238	-119	768	510	22	1.182	-1.420	77	-117	792	-43	709	
2014.	-598	-23	86	-50	-584	-281	645	526	-12	878	-1.463	0	-36	766	-17	712	
2015.	-366	-80	92	-63	-417	-58	522	523	-36	950	-1.366	0	-1.121	2.004	-1	881	
2016.	-316	-74	81	16	-294	-107	698	487	-7	1.070	-1.365	0	2.033	-1.102	-1	930	
2017.	-547	-289	100	46	-690	69	127	582	5	783	-1.473	0	-230	1.367	-1	1.136	
2018.	-48	221	98	23	294	393	533	618	16	1.560	-1.265	0	253	860	1	1.114	
2019.	-14	-89	73	31	1	74	373	629	-27	1.049	-1.048	0	238	699	-2	935	
2020.	-207	20	65	8	-114	-811	1.383	532	3	1.107	-1.221	0	547	696	1	1.244	
2015.Q1	-307	-43	21	-21	-350	-264	-85	118	-13	-243	-106	0	-955	899	4	-52	
Q2	115	4	23	-14	128	16	157	135	64	373	-245	0	-124	340	-3	213	
Q3	-205	-29	24	-17	-227	31	241	136	-78	331	-558	0	-452	833	-3	378	
Q4	30	-12	24	-10	32	159	208	133	-10	490	-458	0	410	-68	0	342	
2016.Q1	-334	16	18	-7	-308	-270	-15	107	-2	-180	-128	0	158	-220	0	-62	
Q2	54	-43	23	5	39	17	187	125	54	382	-343	0	1.197	-1.045	0	152	
Q3	-269	-18	17	-7	-277	-135	393	123	-63	318	-595	0	613	80	-1	692	
Q4	234	-30	23	25	251	281	133	132	4	549	-298	0	65	83	0	148	
2017.Q1	-121	-6	21	34	-73	-261	-112	132	-6	-247	175	0	-362	105	0	-257	
Q2	-67	4	26	11	-26	160	11	146	79	396	-422	0	-90	349	0	260	
Q3	-125	-265	26	12	-352	-72	284	151	-72	290	-642	0	74	674	-1	747	
Q4	-234	-22	27	-10	-239	243	-56	154	4	344	-583	0	147	238	0	386	
2018.Q1	-210	21	21	-5	-173	-145	300	140	3	297	-470	0	-174	478	0	304	
Q2	390	21	25	12	449	399	-8	160	60	611	-163	0	-41	274	0	233	
Q3	-346	151	25	4	-165	-118	208	159	-30	219	-384	0	157	398	-1	555	
Q4	118	28	26	11	184	257	33	159	-17	432	-249	0	311	-290	1	22	
2019.Q1	83	-8	20	1	97	-238	153	148	4	66	30	0	-229	6	-2	-225	
Q2	-112	-40	18	12	-122	182	-49	166	79	377	-500	0	283	209	0	492	
Q3	107	-91	16	17	50	-46	137	159	-69	180	-131	0	44	338	0	382	
Q4	-92	50	19	0	-23	176	132	156	-40	425	-448	0	140	145	0	286	
2020.Q1	-30	36	21	-22	5	-243	62	133	7	-41	46	0	75	-223	3	-145	
Q2	-168	16	14	3	-134	-365	779	119	0	533	-667	0	-91	611	0	520	
Q3	-118	-21	13	13	-113	-209	234	136	-18	142	-255	0	254	71	-3	322	
Q4	108	-11	17	14	129	6	308	144	14	473	-344	0	308	237	0	546	

T35: Servisiranje vanjskog duga T35: Foreign Debt Servicing				` u hiljadama KM - KM thousand		
	Plan otplate u 2021. Repayment Plan in 2021			Izvršeno u 2021. (kamata + glavnica) Achieved in 2021 (Interest + Principal)		
Kreditor Creditor	Glavnica Principal	Kamata Interest	Ukupno Total	Zaključno sa martom At the end of March		
				Glavnica Principal	Kamata Interest	Ukupno Total
Javni kreditori Public Creditors	641.482	125.737	767.219	144.058	30.067	174.125
Međunarodne i regionalne organizacije International and Regional Organizations	466.767	104.109	570.876	123.654	24.171	147.825
Evropska investiciona banka European Investment Bank	93.578	23.223	116.802	34.786	7.848	42.634
Evropska banka za obnovu i razvoj European Bank for Reconstr. and Development	122.780	5.250	128.030	31.738	4.870	36.607
Svjetska banka - IDA World Bank - IDA	133.896	40.353	174.250	27.671	3.412	31.084
Svjetska banka - IBRD ¹ World Bank - IBRD ¹	55.287	19.800	75.087	11.973	3.054	15.027
Razvojna banka Vijeća Evrope ¹ Council of Europe Development Bank ¹	6.746	1.379	8.125	75	269	344
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede International Fund of Agriculture Development	4.986	757	5.743	1.129	166	1.295
MMF IMF	26.023	10.223	36.246	12.370	2.595	14.966
Evropska komisija European Commission	23.470	3.124	26.594	3.912	1.956	5.867
Vlada i vladine agencije Government and Government Agencies	174.715	21.628	196.343	20.405	5.896	26.300
Pariski klub ¹ Paris Club ¹	53.220	5.251	58.471	0	666	666
Saudijski fond za razvoj Saudi Development Fund	9.027	2.052	11.079	3.972	682	4.654
Ostala bilateralna Other Bilateral	112.468	14.325	126.793	16.433	4.548	20.981
Privatni kreditori Private Creditors	36.377	124	36.501	0	3	3
Londoni klub ¹ London Club ¹	36.377	124	36.501	0	3	3
Ukupno Total	677.859	125.860	803.720	144.058	30.070	174.128

T36: Vanjski dug opšte vlade BiH po kreditorima* T36: Foreign Debt of BH General Government by Creditors*									
u hiljadama KM - KM thousand									
Kreditor Creditor	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	30.6.2020.*	30.9.2020.*	31.12.2020.*	31.03.2021.
Javni kreditori Public Creditors									
Međunarodne i regionalne organizacije International and Regional Organisations									
Evropska investiciona banka European Investment Bank	1.762.048	1.801.241	1.882.509	2.001.813	1.971.179	2.002.692	2.008.712	2.019.542	1.999.969
Evropska banka za obnovu i razvoj European Bank for Reconstr. and Development	947.254	832.260	831.436	818.206	813.329	815.868	885.982	942.308	991.148
Svjetska banka - IDA World Bank - IDA	1.964.619	1.909.596	1.793.233	1.763.617	1.770.635	1.718.957	1.655.552	1.596.099	1.602.917
Svjetska banka - IBRD ⁵⁾ World Bank - IBRD ⁵⁾	845.019	763.521	957.864	1.004.803	1.030.239	1.025.113	1.072.596	1.079.178	1.128.628
Evropska razvojna banka European Development Bank	80.361	95.558	116.149	126.974	126.349	144.146	146.255	144.734	144.853
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede International Fund for Agriculture Development	78.609	75.926	82.930	87.493	88.458	87.413	92.477	90.050	91.433
Međunarodni monetarni fond International Monetary Fund	1.028.123	591.554	414.136	306.558	308.996	941.948	921.791	907.698	933.170
Evropska komisija European Commission	226.876	219.053	211.230	183.848	179.936	179.936	160.378	160.378	156.466
Ostalo ²⁾ Others ²⁾	92.046	122.309	145.195	164.552	165.025	159.909	166.869	202.068	215.210
Vlada i vladine agencije Government and Government Agencies									
Saudijski razvojni fond Saudi Development Fund	103.815	137.404	95.966	100.748	99.648	103.173	94.233	85.848	85.599
Pariski klub ¹⁾ Paris Club ¹⁾	747.450	668.172	638.607	601.114	603.697	578.074	573.838	545.243	548.745
Japan Japan	68.319	94.318	162.931	200.178	211.196	204.706	203.889	212.720	219.097
Kuvaj ³⁾ Kuwait ³⁾	24.854	36.578	55.423	60.063	58.701	58.367	53.968	52.914	51.958
Ostalo ³⁾⁴⁾ Others ³⁾⁴⁾	534.958	522.650	547.955	513.626	510.734	481.977	485.568	535.048	532.897
Privatni kreditori Private Creditors									
Londonski klub ¹⁾ London Club ¹⁾	218.554	145.508	109.131	72.754	72.754	54.566	54.566	36.377	36.377
Ostalo Others	149.563	131.365	153.433	133.778	135.975	124.971	117.332	114.177	108.675
Ukupno Total	8.872.467	8.147.012	8.198.128	8.140.125	8.146.851	8.681.816	8.694.007	8.724.382	8.847.142

T37: Devizne rezerve CBBiH									na kraju perioda, u milionima KM -		
T37: Foreign Reserves of the CBBH									end of period, KM million		
Godina	Mjesec	Bruto devizne rezerve									
		Zlato	Držanje SDR	Strana valuta u trezoru CBBiH	Depoziti kod nerezidentnih banaka	Ostalo	Investicije u vrijednosne papire		Neto devizne rezerve	Monetarna pasiva	Neto strana aktiva CBBiH
Year	Month	Gross Foreign Reserves									
		Gold	Holdings of SDR	Foreign Currency in CBBH Vault	Deposits with Nonresident Banks	Other	Investment in Securities		Net Foreign Reserves	Monetary Liabilities	Net Foreign Assets of CBBH
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10	11	12=10-11
2010.	12.	66,9	0,0	102,2	3.000,8	2,7	3.285,1	6.457,7	6.456,3	5.969,6	486,8
2011.	12.	151,3	1,1	93,6	4.385,6	0,0	1.792,0	6.423,6	6.422,5	5.915,1	507,4
2012.	12.	159,0	4,5	133,2	2.334,5	0,0	3.877,4	6.508,6	6.507,4	5.987,0	520,4
2013.	12.	164,1	2,7	91,6	2.217,6	0,0	4.592,3	7.068,3	7.067,3	6.659,2	408,1
2014.	12.	182,7	5,2	71,8	2.181,7	0,0	5.384,1	7.825,6	7.824,5	7.293,1	531,4
2015.	12.	182,3	3,8	128,5	1.003,6	0,0	7.288,1	8.606,3	8.605,0	8.064,6	540,4
2016.	12.	205,1	2,6	194,8	2.970,4	0,0	6.158,2	9.531,1	9.529,0	8.926,3	602,6
2017.	12.	203,9	1,5	236,4	2.698,6	0,0	7.416,1	10.556,6	10.555,0	9.977,1	577,8
2018.	12.	210,0	2,2	274,1	2.911,4	0,0	8.225,4	11.623,2	11.621,4	10.983,3	638,1
2019.	12.	254,1	0,2	322,6	3.102,8	0,0	8.917,4	12.597,1	12.595,4	11.824,2	771,2
2020.	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2020.	01.	269,1	5,1	328,3	2.934,6	0,0	8.943,3	12.480,3	12.477,8	11.619,9	857,9
	02.	269,9	3,0	328,2	3.084,8	0,0	8.778,9	12.464,7	12.462,5	11.579,6	883,0
	03.	267,5	3,0	139,8	3.360,9	0,0	8.689,5	12.460,6	12.458,7	11.661,5	797,3
	04.	288,0	4,7	127,6	3.445,1	0,0	9.313,3	13.178,5	13.175,9	12.323,0	853,0
	05.	292,1	3,1	129,4	3.341,0	0,0	9.294,7	13.060,3	13.058,1	12.215,3	842,8
	06.	297,7	3,1	135,6	3.270,3	0,0	9.316,1	13.022,7	13.020,9	12.147,7	873,2
	07.	314,9	3,0	138,0	3.464,6	0,0	9.320,3	13.240,8	13.238,9	12.331,5	907,4
	08.	309,9	0,5	137,8	3.571,1	0,0	9.294,1	13.313,3	13.311,4	12.434,7	876,8
	09.	302,1	0,5	137,8	3.524,0	0,0	9.379,6	13.343,9	13.341,7	12.443,6	898,1
	10.	302,7	3,5	137,8	3.745,0	0,0	9.220,5	13.409,5	13.407,9	12.484,2	923,7
	11.	279,7	0,9	137,8	3.575,6	0,0	9.525,8	13.519,7	13.517,8	12.630,4	887,4
	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2021.	01.	285,6	3,4	143,7	3.534,3	0,0	9.795,2	13.762,3	13.760,6	12.886,0	874,5
	02.	269,6	0,8	143,5	3.104,1	0,0	10.154,9	13.673,0	13.671,2	12.875,3	795,9
	03.	273,3	0,9	143,1	3.162,9	0,0	10.058,9	13.639,0	13.636,9	12.825,4	811,5

T38: Vanjskotrgovinska razmjena BiH					- u milionima KM -
T38: Foreign Trade Balance of BH					KM million
Godina	Mjesec	Izvoz robe	Uvoz robe	Saldo izvoza i uvoza robe	Pokrivenost uvoza izvozom u %
Year	Month	Exports of Goods	Imports of Goods	Export and Import Balance	Coverage of imports by Exports in %
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(3/4)x100
2010.		7.096	13.616	-6.521	52,1
2011.		8.222	15.525	-7.303	53,0
2012.		7.858	15.253	-7.395	51,5
2013.		8.380	15.170	-6.790	55,2
2014.		8.682	16.199	-7.518	53,6
2015.		8.987	15.852	-6.865	56,7
2016.		9.418	16.161	-6.743	58,3
2017.		11.055	18.186	-7.130	60,8
2018.		11.900	19.274	-7.374	61,7
2019.		11.493	19.499	-8.006	58,9
2020.		10.515	16.885	-6.369	62,3
2020.	01.	856	1.236	-380	69,3
	02.	923	1.568	-645	58,9
	03.	848	1.483	-635	57,2
	04.	696	1.133	-437	61,4
	05.	737	1.183	-446	62,3
	06.	888	1.417	-528	62,7
	07.	875	1.511	-636	57,9
	08.	775	1.307	-532	59,3
	09.	977	1.483	-506	65,9
	10.	1.020	1.601	-581	63,7
	11.	963	1.445	-482	66,7
	12.	956	1.518	-562	63,0
2021.	01.	881	1.166	-285	75,6
	02.	1.028	1.461	-434	70,3
	03.	1.155	1.775	-619	65,1

T39: BiH - Izvoz prema zemlji destinacije											u hiljadama KM -
T39: BH-Exports by Country of Destination											KM thousand
Godina	Mjesec	Njemačka	Hrvatska	Italija	Srbija	Slovenija	Austrija	Turska	Crna Gora	Ostale zemlje	Ukupno
Year	Month	Germany	Croatia	Italy	Serbia	Slovenia	Austria	Turkey	Montenegro	Other Countries	Total
2010.		1.085.936	1.070.625	862.022	894.775	611.744	470.584	81.662	310.180	1.707.975	7.095.503
2011.		1.215.957	1.204.440	963.546	1.001.879	706.818	619.042	150.054	300.430	2.059.947	8.222.112
2012.		1.210.103	1.165.019	939.241	710.002	653.304	654.764	182.874	249.230	2.093.426	7.857.962
2013.		1.310.844	1.194.637	1.003.294	766.745	686.503	687.565	174.625	270.745	2.285.317	8.380.275
2014.		1.317.490	955.047	1.195.438	800.690	697.785	755.827	234.392	293.818	2.431.255	8.681.742
2015.		1.412.906	925.166	1.214.930	770.695	748.870	743.062	354.630	262.844	2.554.212	8.987.315
2016.		1.479.411	985.360	1.131.096	822.846	807.200	730.590	401.047	240.751	2.819.806	9.418.109
2017.		1.595.704	1.284.200	1.209.035	1.093.685	973.397	899.235	431.094	352.507	3.216.524	11.055.383
2018.		1.741.537	1.464.002	1.352.791	1.251.474	1.057.052	1.020.991	323.223	402.113	3.287.069	11.900.251
2019.		1.675.709	1.399.922	1.300.534	1.308.885	1.006.226	1.089.881	292.554	407.303	3.011.551	11.492.564
2020.		1.630.632	1.362.907	1.015.184	1.152.068	954.078	1.005.474	314.249	293.098	2.787.605	10.515.296
2020.	01.	140.985	107.503	84.756	90.825	71.886	77.789	33.029	22.141	227.356	856.270
	02.	149.502	121.264	89.989	91.294	88.020	88.510	27.954	34.913	231.564	923.011
	03.	135.778	123.903	62.824	88.438	81.087	83.594	19.236	32.023	221.378	848.261
	04.	112.808	109.722	53.771	79.734	58.964	73.166	12.983	23.413	171.914	696.474
	05.	115.187	105.717	72.464	77.652	61.992	79.244	21.152	19.275	184.121	736.804
	06.	133.116	113.843	95.333	96.074	71.874	86.124	21.117	23.681	246.942	888.104
	07.	137.286	107.570	104.111	101.349	80.244	86.370	19.847	19.842	218.437	875.055
	08.	124.107	101.435	59.981	93.251	72.247	81.094	21.129	20.169	201.807	775.220
	09.	150.665	114.064	95.010	108.121	93.100	91.424	33.804	24.465	266.523	977.175
	10.	154.027	124.912	103.632	108.103	96.165	91.590	42.948	22.075	276.173	1.019.625
	11.	151.406	115.086	102.095	99.616	92.620	91.871	27.224	22.198	261.307	963.423
	12.	125.768	117.888	91.217	117.611	85.879	74.698	33.826	28.903	280.083	955.873
2021.	01.	140.886	118.838	85.774	87.675	80.900	82.532	25.916	22.344	236.434	881.299
	02.	152.941	154.272	94.418	105.780	94.088	89.383	27.910	36.267	272.640	1.027.699
	03.	165.821	167.940	114.340	121.688	106.254	106.330	42.903	42.051	288.143	1.155.470

T40: BiH - Uvoz prema zemljama porijekla												- u hiljadama KM -
T40: BH-Imports by Country of Origin												KM thousand
Godina	Mjesec	Njemačka	Italija	Srbija	Hrvatska	Kina	Slovenija	Ruska Federacija	Turska	Austrija	Ostale zemlje	Ukupno
Year	Month	Germany	Italy	Serbia	Croatia	China	Slovenia	Russian Federation	Turkey	Austria	Other Countries	Total
2010.		1.424.980	1.210.391	1.429.477	2.058.946	655.539	808.852	1.189.105	379.083	489.083	3.970.781	13.616.238
2011.		1.648.403	1.381.687	1.465.645	2.226.507	774.881	828.564	1.635.091	450.110	491.679	4.622.860	15.525.428
2012.		1.725.796	1.429.362	1.431.534	2.202.545	816.377	803.360	1.493.885	449.381	504.094	4.396.607	15.252.942
2013.		1.734.842	1.482.256	1.485.608	1.956.353	914.082	754.344	1.505.995	493.202	521.188	4.321.922	15.169.792
2014.		1.869.564	1.653.565	1.629.521	1.851.693	1.359.548	763.235	1.292.467	582.203	532.109	4.665.372	16.199.278
2015.		1.914.123	1.758.287	1.728.431	1.673.068	1.091.670	773.503	910.072	644.698	560.859	4.797.152	15.851.863
2016.		1.998.877	1.899.582	1.828.142	1.617.713	1.091.966	831.403	729.427	687.349	556.399	4.920.158	16.161.014
2017.		2.103.758	2.062.127	2.029.997	1.828.432	1.186.073	912.704	907.315	766.728	618.743	5.769.765	18.185.642
2018.		2.297.072	2.170.785	2.070.768	1.915.158	1.339.232	917.011	892.371	874.490	672.990	6.124.091	19.273.968
2019.		2.337.802	2.333.081	2.150.219	2.020.597	1.449.423	906.606	451.193	964.624	721.547	6.163.492	19.498.584
2020.		2.074.765	1.949.079	1.895.712	1.523.367	1.355.872	840.875	359.086	896.725	682.570	5.308.199	16.886.250
2020.	01.	149.996	154.266	133.595	120.799	103.998	61.197	31.890	56.900	47.202	376.949	1.236.794
	02.	199.161	185.885	158.717	130.004	130.966	74.565	38.579	79.250	57.499	513.023	1.567.650
	03.	192.218	152.472	154.766	140.875	92.871	74.548	34.944	82.041	63.250	495.153	1.483.138
	04.	135.100	112.724	142.422	100.489	87.770	57.726	32.077	55.911	49.406	359.802	1.133.427
	05.	139.002	156.241	135.489	104.026	100.679	58.781	26.650	55.218	48.682	358.430	1.183.197
	06.	176.045	167.764	162.576	124.406	115.329	64.601	23.579	76.139	53.522	452.626	1.416.588
	07.	179.037	190.165	164.516	149.570	130.679	78.335	23.828	80.796	59.788	454.578	1.511.292
	08.	167.761	130.970	164.395	123.529	115.047	59.080	23.957	65.068	50.955	406.210	1.306.971
	09.	177.793	163.168	177.342	141.353	121.786	76.603	22.211	83.310	61.522	458.052	1.483.140
	10.	191.452	191.765	173.339	136.548	121.421	85.879	22.833	87.126	65.451	524.973	1.600.786
	11.	181.382	171.092	153.335	121.079	120.066	73.815	32.672	81.628	62.960	447.573	1.445.602
	12.	185.816	172.567	175.220	130.692	115.261	75.746	45.865	93.339	62.332	460.828	1.517.666
2021.	01.	150.254	139.665	118.499	102.525	99.420	64.986	30.621	61.475	47.970	350.467	1.165.880
	02.	189.079	175.037	162.320	119.058	112.694	70.575	32.087	80.535	62.130	457.980	1.461.494
	03.	225.078	210.067	190.777	145.716	142.710	83.155	42.474	102.445	70.406	561.925	1.774.753

T41: Struktura izvoza robe T41: Structure of Exported Goods				
Period:	Period:	januar - mart 2020.	januar - mart 2021.	Procenat promjene u odnosu na isti period prethodne godine Percentage of change compared to the same period in previous year
		January - March 2020	January - March 2021	
Grupa proizvoda Commodity Group		Iznos u hiljadama KM Amount in KM thousand	Iznos u hiljadama KM Amount in KM thousand	Procenat učešća Share in percents
Životinje i proizvodi životinjskog porijekla Animals & Products of Animal Origin		43.468	32.508	1,1
Proizvodi biljnog porijekla Vegetable Products		49.611	45.881	1,5
Masti i ulja životinjskog porijekla i biljnog porijekla Animal and Vegetable Fats and Oils		28.969	24.738	0,8
Prehrambene preradevine Food Products		76.867	83.671	2,7
Proizvodi mineralnog porijekla Mineral Origin Products		277.063	330.953	10,8
Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Chemical Products and Related Industries Products		195.216	206.026	6,7
Plastične mase, guma i kaučuk Plastic, Rubber and Caoutchouc		124.051	143.881	4,7
Koža i krzno Fur and Leather		32.742	29.536	1,0
Drvo i proizvodi od drveta Wood & Wood Products		155.367	183.625	6,0
Celuloza, papir i karton i njihovi proizvodi Cellulose, Paper and Cardboard and their Products		72.226	79.938	2,6
Tekstil i tekstilni proizvodi Textile & Textile Products		150.362	155.493	5,1
Obuća, šeširi, kape i slični proizvodi Footwear, Headwear and Similar		169.240	163.882	5,3
Proizvodi od kamena, gipsa, cementa i sličnih materijala, keramički proizvodi, staklo i stakleni proizvodi Stone, Plaster, Cement and Similar Material Products, Ceramic Products, Glass and Glass Products		28.406	27.679	0,9
Biseri, plemeniti metali i njihovi proizvodi, drago i poludrago kamenje Pearls, Precious Metals and their Products, Precious and Semi-precious Stones		10.263	16.703	0,5
Bazni metali i proizvodi od baznih metala Base Metals and Base Metal Products		410.643	571.004	18,6
Mašine, aparati, mehanički i električni uređaji Machinery, Devices, Mechanical and Electric Appliances		393.477	479.831	15,7
Transportna sredstva i njihovi dijelovi i pribor Means of Transportation, and their Parts and Equipment		86.654	93.341	3,0
Satovi, mjerni, muzički i medicinski instrumenti Watches, Musical and Medical Instruments, Measuring Tools		7.287	10.884	0,4
Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor Arms and Ammunition, their Parts and Equipment		43.127	52.549	1,7
Razni proizvodi Miscellaneous		272.490	332.072	10,8
Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti Works of Arts, Collectors' Pieces and Antiques		6	41	0,0
Nerazvrstano Unclassified		7	231	0,0
Ukupno Total		2.627.542	3.064.468	100,0

T42: Struktura uvoza robe T42: Structure of Imported Goods					
Period:	Period:	januar - mart 2020.	januar - mart 2021.	Procentat promjene u odnosu na isti period prethodne godine Percentage of change compared to the same period in previous year	
		January - March 2020	January - March 2021		
Grupa proizvoda Commodity Group		Iznos u hiljadama KM Amount in KM thousand	Iznos u hiljadama KM Amount in KM thousand	Procentat učešća Share in percents	
Životinje i proizvodi životinjskog porijekla Animals and Animal Origin Products		127.623	131.768	3,0	3,2
Proizvodi biljnog porijekla Vegetable Products		223.462	193.360	4,4	-13,5
Masti i ulja životinjskog porijekla i biljnog porijekla Animal and Vegetable Fats and Oils		32.432	34.429	0,8	6,2
Prehrambene preradevine Food Products		375.551	376.659	8,6	0,3
Proizvodi mineralnog porijekla Mineral Origin Products		538.391	476.082	10,8	-11,6
Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Chemical Products or Related Industries Products		438.081	441.358	10,0	0,7
Plastične mase, guma i kaučuk Plastic, Rubber and Caoutchouc		295.513	343.406	7,8	16,2
Koža i krzno Fur and Leather		84.263	70.368	1,6	-16,5
Drvo i proizvodi od drveta Wood & Wood Products		67.859	79.498	1,8	17,2
Celuloza, papir i karton i njihovi proizvodi Cellulose, Paper and Cardboard and their Products		105.323	102.592	2,3	-2,6
Tekstil i tekstilni proizvodi Textile & Textile Products		280.668	298.448	6,8	6,3
Obuća, šeširi, kape i slični proizvodi Footwear, Headwear and Similar		93.476	82.587	1,9	-11,6
Proizvodi od kamena, gipsa, cementa i sličnih materijala, keramički proizvodi, staklo i stakleni proizvodi Stone, Plaster, Cement and Similar Materials Products, Ceramics Products, Glass and Glass Products		79.106	81.668	1,9	3,2
Biseri, plemeniti metali i njihovi proizvodi, drago i poludrago kamenje Pearls, Precious Metals and their Products, Precious and Semi-precious Stones		9.748	14.848	0,3	52,3
Bazni metali i proizvodi od baznih metala Base Metals and Base Metal Products		466.329	574.402	13,0	23,2
Mašine, aparati, mehanički i električni uređaji Machinery, Devices, Mechanical and Electric Appliances		579.859	637.535	14,5	9,9
Transportna sredstva i njihovi dijelovi i pribor Means of Transportation and their Parts and Equipment		310.388	285.691	6,5	-8,0
Satovi, mjerni, muzički i medicinski instrumenti Watches, Musical and Medical Instruments, Measuring Tools		70.535	63.826	1,4	-9,5
Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor Arms and Ammunition, their Parts and Equipment		3.157	3.229	0,1	2,3
Razni proizvodi Miscellaneous		105.416	108.969	2,5	3,4
Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti Works of Arts, Collectors' Pieces and Antiques		63	126	0,0	99,0
Nerazvrstano Unclassified		339	1.277	0,0	276,3
Ukupno	Total	4.287.581	4.402.127	100,0	2,7

T43: Average Middle Exchange Rates of Convertible Mark												
Godina Year	Mjesec Month	EMU	Hrvatska	Češka R.	Mađarska	Japan	Švicarska	Turska	V. Britanija	SAD	Kina	Srbija
		EMU	Croatia	Czech R	Hungary	Japan	Switzerland	Turkey	UK	USA	China	Serbia
		EUR	HRK	CZK	HUF	JPY	CHF	TRY	GBP	USD	CNY	RSD
		1	100	1	100	100	1	1	1	1	1	100
2010.		1,955830	26,836049	0,077335	0,710646	1,684634	1,417637	0,979613	2,280434	1,476950	...	1,903300
2011.		1,955830	26,296474	0,079574	0,702511	1,765578	1,589068	0,840993	2,253721	1,406117	...	1,918824
2012.		1,955830	26,003868	0,077784	0,676389	1,909803	1,622699	0,845478	2,412276	1,522668	...	1,732491
2013.		1,955830	25,806786	0,075328	0,658705	1,512911	1,589326	0,775940	2,304432	1,473557	0,239647	1,729721
2014.		1,955830	25,619449	0,071033	0,633710	1,393940	1,610337	0,673375	2,426325	1,474019	0,239264	1,668863
2015.		1,955830	25,688577	0,071687	0,631327	1,456462	1,832914	0,650180	2,694477	1,762605	0,280568	1,619915
2016.		1,955830	25,960428	0,072346	0,627987	1,628845	1,794449	0,586378	2,396405	1,768011	0,266189	1,588875
2017.		1,955830	26,205454	0,074317	0,632480	1,546889	1,761597	0,476205	2,232882	1,735482	0,256628	1,611317
2018.		1,955830	26,365492	0,076267	0,613697	1,500585	1,693763	0,351884	2,210985	1,657498	0,250633	1,653621
2019.		1,955830	26,365089	0,076197	0,601572	1,603053	1,758109	0,307940	2,230125	1,747204	0,252963	1,659447
2020.		1,955830	25,946780	0,074002	0,557563	1,607387	1,827419	0,247515	2,201320	1,716607	0,248658	1,663431
2020.	01.	1,955830	26,279657	0,077513	0,585676	1,610655	1,815112	0,297118	2,302497	1,760392	0,254269	1,663573
	02.	1,955830	26,243698	0,078077	0,580170	1,628638	1,835891	0,295843	2,327277	1,792315	0,256328	1,663504
	03.	1,955830	25,862361	0,074014	0,567939	1,644355	1,846850	0,279727	2,194793	1,770131	0,252223	1,663610
	04.	1,955830	25,748551	0,071812	0,548246	1,668842	1,854896	0,263592	2,233081	1,801671	0,254603	1,663619
	05.	1,955830	25,819834	0,071776	0,557195	1,676773	1,850228	0,258844	2,210637	1,795166	0,252837	1,663244
	06.	1,955830	25,843408	0,073279	0,562969	1,615352	1,825449	0,254617	2,176043	1,737783	0,245269	1,663322
	07.	1,955830	25,959218	0,073674	0,556174	1,601932	1,827950	0,249369	2,161270	1,712728	0,244123	1,663329
	08.	1,955830	26,058817	0,074744	0,561274	1,562030	1,816554	0,228075	2,171777	1,653798	0,238487	1,663319
	09.	1,955830	25,936518	0,073265	0,543138	1,570128	1,813521	0,220043	2,151155	1,657624	0,243219	1,663341
	10.	1,955830	25,822827	0,071908	0,540024	1,578348	1,820424	0,209445	2,154326	1,661116	0,246911	1,663397
	11.	1,955830	25,857787	0,073772	0,543073	1,584313	1,814952	0,206866	2,181138	1,653100	0,250272	1,663496
	12.	1,955830	25,934905	0,074334	0,545274	1,548943	1,807718	0,208306	2,157914	1,607823	0,245813	1,663429
2021.	01.	1,955830	25,860293	0,074783	0,543679	1,547698	1,811942	0,216896	2,189223	1,605321	0,247836	1,663381
	02.	1,955830	25,828452	0,075585	0,545964	1,534443	1,802131	0,227968	2,240480	1,617026	0,250376	1,663453
	03.	1,955830	25,807145	0,074718	0,534903	1,511516	1,767484	0,215645	2,276209	1,642472	0,252371	1,663448

T44: Vladine finansije BiH - jedinice sektora vladne uprave												- u milionima KM -	
T44: Government Finance of BH - Government Sector Units												KM million	
Godina Year	Period Period	Institucije BiH	FBiH	RS	Brčko	Konsolidovani prihodi	Institucije BiH	FBiH	RS	Brčko	Konsolidovani rashodi	Neto nabavka nefinansijskih sredstava	Neto suficit/deficit
		BH Institutions	FBH	RS	Brčko	Consolidated Revenues	BH Institutions	FBH	RS	Brčko	Consolidated Expenses	Net aquisition of non financial assets	Net Surplus/Deficit
2010.		1.009,8	6.474,1	3.234,6	235,7	10.862,6	996,5	6.324,5	3.410,6	200,4	10.840,3	634,2	-611,9
2011.		968,6	6.571,2	3.685,6	237,4	11.357,1	983,6	6.449,7	3.372,1	209,1	10.908,7	771,1	-322,7
2012.		1.045,6	6.642,8	3.652,6	246,1	11.459,5	952,9	6.595,9	3.534,1	215,5	11.170,8	815,7	-526,9
2013.		1.069,8	6.608,6	3.604,4	232,6	11.406,5	939,0	6.474,5	3.415,1	219,2	10.938,8	1.046,8	-579,2
2014.		1.109,8	6.972,1	3.769,8	223,7	11.961,7	940,3	6.652,2	3.652,3	219,0	11.350,1	1.166,8	-555,3
2015.		1.088,4	7.196,5	3.931,3	232,0	12.335,1	935,9	6.843,5	3.700,6	220,1	11.587,0	559,1	188,9
2016.		1.062,9	7.645,4	3.937,0	248,5	12.767,3	949,3	7.013,5	3.636,9	198,6	11.672,0	724,5	370,8
2017.		1.049,4	8.150,9	4.141,8	263,7	13.479,2	967,0	7.164,3	3.696,0	212,8	11.913,4	759,7	806,0
2018.		1.045,0	8.833,6	4.364,6	280,9	14.402,3	995,9	7.660,0	3.983,4	233,7	12.738,5	889,2	774,5
2019.		1.051,4	9.217,5	4.584,0	288,8	15.018,1	985,5	8.120,3	4.097,6	254,6	13.334,3	1.006,6	677,2
2015.	Q1	241,1	1.440,2	738,2	51,8	2.448,9	215,3	1.378,9	706,6	46,2	2.324,7	24,1	100,1
	Q2	293,0	1.532,0	818,4	57,6	2.670,8	226,1	1.446,6	757,9	47,2	2.447,5	26,5	196,8
	Q3	252,9	1.685,4	850,7	61,8	2.826,7	229,3	1.523,4	803,0	60,1	2.591,8	51,2	183,7
	Q4	301,4	1.642,6	829,5	60,9	2.798,6	265,3	1.793,5	914,3	66,6	3.003,9	137,2	-342,5
2016.	Q1	242,5	1.498,3	706,4	54,9	2.478,4	226,3	1.430,0	687,6	43,1	2.363,4	24,0	91,0
	Q2	288,3	1.622,2	813,1	57,9	2.745,9	230,2	1.521,8	747,5	43,6	2.507,4	51,7	186,7
	Q3	256,6	1.761,1	812,0	62,4	2.867,4	227,9	1.494,9	776,2	41,0	2.515,2	105,3	246,9
	Q4	275,6	1.791,9	897,5	65,6	2.990,8	265,0	1.818,6	882,6	67,9	2.994,2	166,0	-169,4
2017.	Q1	251,8	1.621,7	742,5	51,7	2.642,3	223,9	1.457,0	689,4	31,9	2.376,8	30,2	235,4
	Q2	273,3	1.792,9	827,2	61,1	2.920,7	231,1	1.556,0	747,9	44,0	2.545,1	70,1	305,4
	Q3	252,0	1.931,1	940,7	64,5	3.162,1	238,7	1.587,4	767,1	56,3	2.623,1	31,6	507,3
	Q4	272,3	1.851,2	887,8	76,2	3.050,0	273,3	1.863,6	906,1	77,0	3.082,6	204,3	-236,8
2018.	Q1	277,7	1.762,1	816,9	57,0	2.882,0	231,4	1.499,4	728,4	34,3	2.462,0	30,9	389,0
	Q2	242,8	1.914,5	884,1	61,4	3.075,2	231,7	1.683,3	784,4	51,8	2.723,4	66,5	285,3
	Q3	400,3	1.951,9	861,7	69,0	3.250,5	243,9	1.651,7	835,0	56,0	2.754,4	91,2	404,9
	Q4	124,1	2.138,2	960,8	75,4	3.259,2	289,0	2.104,9	983,4	78,9	3.416,8	237,9	-395,5
2019.	Q1	238,9	1.899,1	845,3	60,2	3.013,8	225,9	1.600,5	806,8	42,5	2.646,0	26,0	341,9
	Q2	261,7	1.990,1	902,3	67,3	3.187,1	239,2	1.770,8	789,9	63,1	2.828,7	71,9	286,5
	Q3	270,0	2.079,8	924,2	71,6	3.309,8	253,8	1.800,7	823,5	54,3	2.896,5	78,9	334,4
	Q4	280,8	2.080,5	1.015,2	72,2	3.412,9	266,6	2.177,5	972,4	81,1	3.461,9	210,4	-259,4
2020.	Q1	286,0	1.906,0	862,8	59,7	3.081,9	235,6	1.695,3	877,3	42,7	2.818,4	40,6	222,9
	Q2	235,6	1.674,2	887,0	53,6	2.815,4	232,8	1.834,2	1.090,5	62,6	3.185,2	102,1	-471,9
	Q3	266,9	1.963,7	970,8	67,0	3.236,3	231,7	2.024,8	933,7	69,8	3.227,7	96,5	-88,0

T45: Vladine finansije BiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda													- u milionima KM -			
T45: Government Finance of BH - Structure of Consolidated Revenues and Expenses															KM million	
Godina Year	Period Period	Prihodi				Rashodi							Neto nabavka nefinansijskih sredstava Net Acquisition of Non-financial Assets			
		Porez Taxes	Doprinosi za socijalno Social Contributions	Grantovi i ostali prihodi Grants and Other Revenues	Revenues	Kompensacije zaposlenih Compensation of Employees	Korištenje roba i usluga Use of Goods and Services	Kamate Interest	Subvencije Subsidies	Socijalna davanja Social Benefits	Grantovi i ostali rashodi Grants and Other Expenses	Expenses				
2010.		5.640,2	3.813,0	1.409,4	10.862,6	3.169,8	2.593,1	122,7	476,6	3.770,3	707,8	10.840,3	634,2			
2011.		6.032,2	4.036,4	1.288,5	11.357,1	3.336,9	2.088,2	161,4	402,8	4.330,3	589,1	10.908,7	771,1			
2012.		6.037,9	4.046,6	1.375,0	11.459,5	3.323,8	2.156,4	200,6	416,1	4.394,4	679,5	11.170,8	815,7			
2013.		5.917,2	4.105,2	1.384,1	11.406,5	3.278,1	2.122,7	201,1	383,9	4.423,7	529,3	10.938,8	1.046,8			
2014.		6.078,6	4.234,8	1.648,3	11.961,7	3.265,5	2.127,2	238,9	364,9	4.658,0	695,6	11.350,1	1.166,8			
2015.		6.439,7	4.329,6	1.565,8	12.335,1	3.294,3	2.138,8	264,3	384,8	4.729,5	775,4	11.587,0	559,1			
2016.		6.760,4	4.473,6	1.533,4	12.767,3	3.295,5	2.187,5	252,0	382,8	4.755,0	799,3	11.672,0	724,5			
2017.		7.151,1	4.734,2	1.594,0	13.479,2	3.312,6	2.340,6	223,0	444,0	4.758,5	834,7	11.913,4	759,7			
2018.		7.688,4	5.041,8	1.672,0	14.402,3	3.422,1	2.534,0	242,5	476,0	5.013,2	1.050,8	12.738,5	889,2			
2019.		8.014,1	5.345,7	1.658,4	15.018,1	3.738,1	2.688,3	241,1	507,3	5.223,4	936,1	13.334,3	1.006,6			
2015.	Q1	1.255,6	981,8	211,5	2.448,9	712,6	393,8	41,3	28,7	1.079,3	69,0	2.324,7	24,1			
	Q2	1.356,0	1.076,0	238,8	2.670,8	702,9	402,6	65,5	46,5	1.124,0	105,9	2.447,5	26,5			
	Q3	1.426,4	1.099,4	300,9	2.826,7	718,1	410,2	42,9	111,9	1.143,3	165,3	2.591,8	51,2			
	Q4	1.424,4	1.172,5	201,8	2.798,6	735,3	533,8	75,0	152,9	1.249,1	257,8	3.003,9	137,2			
2016.	Q1	1.290,0	998,7	189,6	2.478,4	711,1	400,5	44,3	30,4	1.097,8	79,3	2.363,4	24,0			
	Q2	1.412,5	1.095,5	237,8	2.745,9	706,1	418,8	71,8	66,5	1.135,6	108,6	2.507,4	51,7			
	Q3	1.468,4	1.136,0	262,9	2.867,4	702,8	409,8	42,8	65,3	1.163,2	131,3	2.515,2	105,3			
	Q4	1.612,0	1.243,2	135,5	2.990,8	732,8	552,0	56,9	160,9	1.220,8	270,8	2.994,2	166,0			
2017.	Q1	1.349,6	1.076,7	220,7	2.646,9	707,8	403,5	45,6	35,4	1.114,3	69,5	2.376,1	30,0			
	Q2	1.530,4	1.192,4	197,9	2.920,7	703,6	438,4	74,0	85,8	1.133,6	109,6	2.545,1	70,1			
	Q3	1.692,0	1.196,0	274,0	3.162,1	720,4	440,3	46,8	109,6	1.134,6	171,4	2.623,1	31,6			
	Q4	1.568,6	1.269,1	212,3	3.050,0	726,8	538,0	54,2	146,5	1.224,5	392,7	3.082,6	204,3			
2018.	Q1	1.526,1	1.153,2	202,7	2.882,0	719,0	432,2	47,4	42,4	1.136,3	84,9	2.462,0	30,9			
	Q2	1.597,5	1.243,8	234,0	3.075,2	742,6	464,6	65,0	108,2	1.198,7	144,2	2.723,4	66,5			
	Q3	1.787,5	1.241,5	221,6	3.250,5	730,6	470,6	46,4	103,1	1.224,5	179,2	2.754,4	91,2			
	Q4	1.570,5	1.403,3	285,4	3.259,2	766,9	587,9	56,2	148,4	1.295,6	561,8	3.416,8	237,9			
2019.	Q1	1.528,5	1.247,2	238,1	3.013,8	787,8	462,1	41,8	40,5	1.202,7	111,1	2.646,0	26,0			
	Q2	1.669,1	1.335,2	182,8	3.187,1	806,1	494,9	68,5	81,8	1.254,2	123,2	2.828,7	71,9			
	Q3	1.734,1	1.336,0	239,6	3.309,8	805,4	517,7	43,3	112,2	1.252,3	165,5	2.896,5	78,9			
	Q4	1.904,0	1.427,3	81,6	3.412,9	850,7	617,2	52,5	189,6	1.349,2	402,7	3.461,9	210,4			
2020.	Q1	1.556,2	1.286,5	239,2	3.081,9	817,7	482,1	69,8	60,4	1.274,3	114,1	2.818,4	40,6			
	Q2	1.327,2	1.223,4	264,8	2.815,4	861,7	495,5	43,3	157,1	1.277,1	350,5	3.185,2	102,1			
	Q3	1.564,3	1.418,6	253,4	3.236,3	850,4	486,3	42,4	262,8	1.357,6	228,3	3.227,7	96,5			

T46: Vladine finansije FBiH - jedinice sektora vlade										` u milionima KM -	
T46: Government Finance of FBH - Government Sector Units										KM million	
Godina Year	Period Period	Konsolidovani prihodi				Konsolidovani rashodi				Neto nabavka nefinansijskih sredstava Net Acquisition of Non-financial Assets	Neto suficit/deficit Net Surplus/Deficit
		Budžet Federacije BiH Federation BH Budget	Fondovi socijalnog osiguranja Social Security Funds	Kantoni Cantons	Consolidated Revenues	Budžet Federacije BiH Federation BH Budget	Fondovi socijalnog osiguranja Social Security Funds	Kantoni Cantons	Consolidated Expenses		
	2010.	1.398,7	2.875,2	1.854,8	6.474,1	1.325,5	2.859,8	1.894,5	6.324,5	281,3	-131,7
	2011.	1.321,6	2.924,0	1.903,6	6.571,2	1.318,7	2.990,4	1.897,4	6.449,7	338,8	-217,3
	2012.	1.416,5	2.986,2	1.830,7	6.642,8	1.378,5	3.031,6	1.936,2	6.595,9	442,5	-395,5
	2013.	1.457,5	2.988,2	1.709,7	6.608,6	1.344,2	3.034,8	1.826,9	6.474,5	645,6	-511,5
	2014.	1.581,3	3.117,2	1.812,1	6.972,1	1.361,0	3.164,5	1.846,5	6.652,2	685,7	-365,8
	2015.	1.510,0	3.175,8	1.919,5	7.196,5	1.354,1	3.224,3	1.869,1	6.843,5	221,4	131,6
	2016.	1.652,8	3.323,4	2.012,1	7.645,4	1.380,2	3.314,2	1.885,5	7.013,5	248,1	383,7
	2017.	1.876,9	3.538,4	2.108,4	8.150,9	1.394,8	3.423,3	1.970,4	7.164,3	353,6	633,1
	2018.	2.008,2	3.815,7	2.292,5	8.833,6	1.552,7	3.660,1	2.075,7	7.660,0	426,4	747,2
	2019.	1.878,3	4.069,5	2.473,2	9.217,5	1.493,6	3.953,0	2.274,3	8.120,3	564,8	532,5
	2015. Q1	319,6	751,1	433,5	1.440,2	256,4	785,7	400,9	1.378,9	4,1	57,1
	Q2	360,7	762,8	471,7	1.532,0	289,8	798,5	421,4	1.446,6	10,0	75,4
	Q3	436,7	788,6	526,8	1.685,4	337,4	797,1	455,6	1.523,4	14,0	148,0
	Q4	393,1	864,1	487,6	1.642,6	470,4	833,9	591,3	1.793,5	26,5	-177,3
	2016. Q1	336,4	763,3	465,1	1.498,3	274,9	811,7	409,9	1.430,0	4,0	64,3
	Q2	392,2	809,2	493,1	1.622,2	337,3	821,0	435,8	1.521,8	10,1	90,3
	Q3	474,2	829,7	531,7	1.761,1	305,9	817,1	446,4	1.494,9	14,4	251,8
	Q4	450,1	907,2	522,2	1.791,9	462,1	850,6	593,5	1.818,6	44,3	-71,1
	2017. Q1	331,3	821,8	501,9	1.621,7	273,6	834,9	412,6	1.457,0	6,2	158,5
	Q2	407,4	891,5	541,7	1.792,9	345,2	841,5	445,9	1.556,0	12,6	224,4
	Q3	439,1	869,8	589,8	1.931,1	341,8	841,6	479,6	1.587,4	11,9	331,9
	Q4	699,1	933,5	475,1	1.851,2	434,1	885,8	632,2	1.863,6	57,3	-69,7
	2018. Q1	414,4	884,7	531,6	1.762,1	273,2	866,2	428,7	1.499,4	6,4	256,2
	Q2	465,1	947,8	589,1	1.914,6	366,7	910,3	493,8	1.683,3	15,8	215,4
	Q3	478,4	933,5	629,2	1.951,8	341,4	902,7	496,9	1.651,7	32,1	268,0
	Q4	650,3	1.029,9	542,6	2.138,2	571,3	961,8	656,3	2.104,9	82,4	-49,1
	2019. Q1	412,7	947,2	612,9	1.899,1	267,8	937,0	469,4	1.600,5	-4,7	303,3
	Q2	459,2	1.017,7	605,2	1.990,1	351,5	986,1	525,1	1.770,8	35,9	183,5
	Q3	491,1	1.010,4	678,4	2.079,8	379,3	987,6	533,9	1.800,7	21,0	258,1
	Q4	515,3	1.072,8	576,8	2.080,5	495,1	1.020,8	745,9	2.177,5	79,4	-176,4
	2020. Q1	895,0	408,3	614,8	1.906,0	809,3	427,7	470,4	1.695,3	7,3	203,4
	Q2	823,9	388,3	482,2	1.674,2	882,4	426,8	545,2	1.834,2	28,6	-188,6
	Q3	971,5	444,0	757,0	1.963,7	1.233,7	431,2	568,7	2.024,8	29,7	-90,8

T47: Vladine finansije FBiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda													- u milionima KM -
T47: Government Finance of FBH - Structure of Consolidated Revenues and Expenses													KM million
Godina Year	Period Period	Prihodi				Rashodi							Neto nabavka nefinansijskih sredstava Net Acquisition of Non-financial Assets
		Porez Taxes	Doprinosi za socijalno Social Contributions	Grantovi i ostali prihodi Grants and Other Revenues	Revenues	Kompensacije zaposlenih Compensation of Employees	Korištenje roba i usluga Use of Goods and Services	Kamate Interest	Subvencije Subsidies	Socijalna davanja Social Benefits	Grantovi i ostali rashodi Grants and Other Expenses	Expenses	
2010.		3.102,7	2.617,2	754,2	6.474,1	1.618,7	1.518,0	65,4	294,6	2.461,3	366,4	6.324,5	281,3
2011.		3.222,4	2.650,8	698,1	6.571,2	1.663,0	1.547,5	91,1	251,4	2.513,7	382,9	6.449,7	338,8
2012.		3.172,8	2.668,8	801,1	6.642,8	1.681,9	1.573,3	99,4	258,5	2.539,0	443,6	6.595,9	442,5
2013.		3.121,9	2.706,9	779,8	6.608,6	1.700,2	1.580,7	93,8	239,9	2.520,2	339,9	6.474,5	645,6
2014.		3.299,8	2.819,9	852,5	6.972,1	1.655,5	1.569,0	103,0	233,5	2.636,5	454,7	6.652,2	685,7
2015.		3.500,3	2.875,6	820,6	7.196,5	1.660,1	1.607,1	120,1	256,8	2.672,9	526,5	6.843,5	221,4
2016.		3.779,4	3.005,6	860,4	7.645,4	1.656,8	1.664,0	129,0	253,6	2.723,9	586,2	7.013,5	248,1
2017.		4.058,5	3.203,9	888,4	8.150,9	1.685,2	1.739,2	119,2	284,4	2.787,5	548,8	7.164,3	353,6
2018.		4.416,3	3.456,5	960,8	8.833,6	1.753,1	1.845,8	103,9	300,5	2.932,6	724,1	7.660,0	426,4
2019.		4.646,9	3.688,8	881,8	9.217,5	1.994,9	2.009,1	101,2	344,0	3.094,9	576,2	8.120,3	564,8
2015.	Q1	665,1	680,2	1.473,2	1.440,2	354,8	320,7	22,5	19,1	624,1	37,7	1.473,2	4,1
	Q2	739,4	699,9	-1.285,7	1.532,0	346,1	338,0	35,3	22,3	646,9	58,1	1.352,3	10,0
	Q3	782,0	725,8	177,6	1.685,4	358,5	335,8	21,9	81,5	646,3	79,5	1.523,4	14,0
	Q4	812,5	769,6	60,6	1.642,6	370,4	402,8	33,4	99,7	694,3	192,9	1.793,5	26,5
2016.	Q1	700,1	691,4	106,8	1.498,3	352,4	336,4	24,2	21,7	645,1	50,2	1.430,0	4,0
	Q2	777,6	735,1	109,5	1.622,2	347,6	353,1	40,1	49,0	659,8	72,3	1.521,8	10,1
	Q3	830,1	758,0	173,0	1.761,1	341,9	340,4	22,1	35,3	664,5	90,6	1.494,9	14,4
	Q4	925,2	821,1	45,5	1.791,9	374,4	417,0	36,5	104,4	693,4	192,9	1.818,6	44,3
2017.	Q1	739,3	749,3	133,1	1.621,7	357,3	346,4	24,3	25,9	657,4	45,7	1.457,0	6,2
	Q2	882,6	812,2	98,2	1.792,9	350,9	364,3	39,7	54,4	671,6	75,0	1.556,0	12,6
	Q3	955,3	792,6	183,2	1.931,1	365,6	354,4	22,6	63,3	676,5	105,0	1.587,4	11,9
	Q4	909,5	849,8	91,9	1.851,2	363,4	419,3	30,0	91,4	707,4	252,2	1.863,6	57,3
2018.	Q1	841,7	806,8	113,6	1.762,1	360,7	366,2	24,0	25,1	670,2	53,2	1.499,4	6,4
	Q2	937,8	859,8	117,0	1.914,6	380,9	383,3	32,0	72,0	717,4	97,7	1.683,3	15,8
	Q3	952,3	858,7	140,8	1.951,8	365,4	381,1	20,4	58,6	721,5	104,7	1.651,7	32,1
	Q4	990,3	931,2	216,8	2.138,2	397,1	450,4	26,4	89,7	747,3	394,0	2.104,9	82,4
2019.	Q1	876,0	864,8	158,2	1.899,1	415,5	396,4	21,4	22,8	716,1	28,3	1.600,5	-4,7
	Q2	963,8	925,1	101,2	1.990,1	429,9	415,8	32,6	54,3	758,6	79,5	1.770,8	35,9
	Q3	1.015,3	922,5	142,0	2.079,8	423,1	432,2	20,9	76,2	749,6	98,8	1.800,7	21,0
	Q4	1.041,7	976,4	62,4	2.080,5	465,3	488,8	24,5	128,1	794,6	276,2	2.177,5	79,4
2020.	Q1	888,3	889,9	127,8	1.906,0	418,4	417,2	23,1	37,1	753,1	46,5	1.695,3	7,3
	Q2	759,7	823,9	90,5	1.674,2	460,9	424,3	29,5	68,0	770,3	81,2	1.834,2	28,6
	Q3	842,5	973,2	148,0	1.963,7	443,5	419,7	24,1	190,6	820,7	126,1	2.024,8	29,7

T48: Vladine finansije RS - jedinice sektora vlade T48: Government Finance of RS - Government Sector Units								` - u milionima KM - KM million	
Godina Year	Period Period	Konsolidovani prihodi			Konsolidovani rashodi			Neto nabavka nefinansijskih sredstava Net Acquisition of Non-financial Assets	Neto suficit/deficit Net Surplus/Deficit
		Budžet Republike Srpske Republika Srpska Budget	Fondovi socijalnog osiguranja Social Security Funds	Consolidated Revenues	Budžet Republike Srpske Republika Srpska Budget	Fondovi socijalnog osiguranja Social Security Funds	Consolidated Expenses		
2010.		1.422,8	1.488,1	3.234,6	1.676,3	1.552,0	3.410,6	241,8	-417,7
2011.		1.656,4	1.573,7	3.685,6	1.628,8	1.497,8	3.372,1	372,6	-59,1
2012.		1.666,5	1.566,5	3.652,6	1.647,9	1.595,1	3.534,1	307,7	-189,2
2013.		1.638,4	1.616,9	3.604,4	1.546,7	1.637,1	3.415,1	310,3	-121,0
2014.		1.778,7	1.683,3	3.769,8	1.749,3	1.704,1	3.652,3	360,5	-243,1
2015.		1.804,1	1.713,5	3.931,3	1.707,5	1.754,9	3.700,6	235,3	-4,6
2016.		2.556,5	744,4	3.937,0	2.415,9	749,7	3.636,9	366,3	-66,3
2017.		2.713,7	780,7	4.141,8	2.422,3	746,2	3.696,0	268,7	177,1
2018.		2.839,4	774,2	4.364,6	2.700,8	720,0	3.983,4	337,4	43,9
2019.		2.963,6	834,5	4.584,0	2.775,6	728,5	4.097,6	376,0	110,3
2015.	Q1	435,4	359,7	738,2	352,3	411,2	706,6	6,0	25,6
	Q2	449,3	428,6	818,4	397,1	420,4	757,9	9,2	51,3
	Q3	484,2	443,5	850,7	446,7	433,3	803,0	17,4	30,3
	Q4	435,2	477,4	829,5	511,5	486,0	914,3	49,5	-134,3
2016.	Q1	574,5	138,4	706,4	537,3	156,8	687,6	13,3	5,4
	Q2	658,7	165,1	813,1	578,4	179,7	747,5	31,0	34,6
	Q3	633,4	207,3	812,0	604,3	200,5	776,2	70,5	-34,6
	Q4	690,0	228,8	897,5	695,9	208,0	882,6	49,3	-34,4
2017.	Q1	604,2	147,4	747,1	531,5	161,7	688,7	11,0	47,4
	Q2	656,9	183,1	827,2	584,8	175,8	747,9	26,4	52,9
	Q3	747,7	229,5	940,7	604,5	199,1	767,1	21,2	152,4
	Q4	704,9	216,0	887,8	734,3	204,9	906,1	64,1	-82,4
2018.	Q1	665,5	170,8	816,9	585,9	161,9	728,4	8,8	79,7
	Q2	719,3	185,4	884,1	637,6	167,4	784,4	33,4	66,3
	Q3	699,7	182,4	861,7	682,5	172,8	835,0	37,2	-10,5
	Q4	754,9	230,4	960,8	794,8	213,1	983,4	80,0	-102,7
2019.	Q1	677,6	192,4	845,3	666,6	164,9	806,8	26,1	12,4
	Q2	724,1	204,3	902,3	643,5	172,7	789,9	30,6	81,7
	Q3	743,8	210,1	924,2	677,1	176,2	823,5	46,3	54,4
	Q4	818,1	222,2	1.015,2	788,5	209,1	972,4	95,4	-52,6
2020.	Q1	687,2	201,3	862,8	722,0	181,0	877,3	29,2	-43,7
	Q2	716,2	198,0	887,0	957,7	160,0	1.090,5	56,3	-259,8
	Q3	780,2	249,8	970,8	801,3	191,6	933,7	46,4	-9,3

T49: Vladine finansije RS - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda													u milionima KM -
T49: Government Finance of RS - Structure of Consolidated Revenues and Expenses													KM million
Godina Year	Period Period	Prihodi				Rashodi							Neto nabavka nefinansijskih sredstava Net Acquisition of Non-financial Assets
		Porez Taxes	Doprinosi za socijalno Social Contributions	Grantovi i ostali prihodi Grants and Other Revenues	Revenues	Kompensacije zaposlenih Compensation of Employees	Korištenje roba i usluga Use of Goods and Services	Kamate Interest	Subvencije Subsidies	Socijalna davanja Social Benefits	Grantovi i ostali rashodi Grants and Other Expenses	Expenses	
2010.		1.616,7	1.161,3	456,6	3.234,6	830,7	853,3	56,7	176,3	1.238,4	255,2	3.410,6	241,8
2011.		1.918,8	1.351,1	415,7	3.685,6	951,0	285,5	69,3	142,3	1.739,1	184,8	3.372,1	328,1
2012.		1.895,6	1.342,3	414,7	3.652,6	937,0	346,2	100,1	146,1	1.801,5	203,2	3.534,1	307,7
2013.		1.831,8	1.362,6	410,1	3.604,4	881,3	303,6	105,7	123,2	1.854,8	146,5	3.415,1	310,3
2014.		1.847,8	1.379,9	542,1	3.769,8	922,4	313,3	133,9	108,3	1.968,7	205,8	3.652,3	360,5
2015.		1.967,1	1.417,9	546,3	3.931,3	939,3	305,2	149,3	105,0	1.998,0	203,8	3.700,6	235,3
2016.		2.001,5	1.431,1	504,4	3.937,0	946,1	300,6	120,7	111,7	1.982,3	175,5	3.636,9	366,3
2017.		2.100,5	1.490,2	551,2	4.141,8	925,8	372,6	102,2	132,6	1.925,6	237,2	3.696,0	268,7
2018.		2.279,6	1.543,1	541,9	4.364,6	950,3	436,5	136,8	148,4	2.031,5	279,9	3.983,4	337,4
2019.		2.357,8	1.612,0	614,2	4.584,0	1.002,7	424,2	137,5	145,6	2.084,0	303,5	4.097,6	376,0
2015.	Q1	368,4	294,6	75,2	738,2	184,3	19,7	18,6	7,4	447,9	28,6	706,6	6,0
	Q2	382,8	366,5	69,1	818,4	186,1	16,7	29,9	14,7	469,6	40,9	757,9	9,2
	Q3	400,1	364,7	85,9	850,7	182,6	23,0	19,6	25,1	480,9	71,8	803,0	17,4
	Q4	339,7	392,1	97,7	829,5	191,2	57,3	48,6	47,2	527,3	42,8	914,3	49,5
2016.	Q1	359,1	299,2	48,1	706,4	186,0	15,9	19,6	5,3	445,9	15,0	687,6	13,3
	Q2	403,7	351,1	58,3	813,1	186,4	19,9	31,6	10,7	468,5	30,4	747,5	31,0
	Q3	394,6	368,8	48,6	812,0	183,7	23,2	20,1	28,4	490,5	30,5	776,2	70,5
	Q4	413,0	411,9	72,6	897,5	188,8	54,5	19,4	50,9	500,8	68,1	882,6	49,3
2017.	Q1	379,2	321,1	46,8	747,1	179,0	17,4	20,8	7,7	450,4	13,5	688,7	11,0
	Q2	416,9	370,9	39,4	827,2	180,3	23,2	34,0	24,5	455,3	30,6	747,9	26,4
	Q3	495,3	393,8	51,6	940,7	177,1	23,7	23,6	35,5	450,6	56,7	767,1	21,2
	Q4	370,5	404,3	113,0	887,8	184,9	45,0	23,9	47,4	492,6	112,4	906,1	64,1
2018.	Q1	429,8	339,9	47,1	816,9	182,5	23,7	23,0	16,7	458,7	23,8	728,4	8,8
	Q2	453,2	374,1	56,8	884,1	184,9	27,8	32,6	27,6	473,6	37,9	784,4	33,4
	Q3	448,9	372,0	40,8	861,7	182,8	31,6	25,5	37,7	495,2	62,1	835,0	37,2
	Q4	435,0	457,1	68,6	960,8	188,1	50,1	29,4	47,5	522,0	146,4	983,4	80,0
2019.	Q1	424,0	373,3	48,1	845,3	191,8	24,0	19,9	17,1	479,3	74,7	806,8	26,1
	Q2	468,5	398,4	35,3	902,3	194,0	32,1	35,7	21,8	487,1	19,4	789,9	30,6
	Q3	463,2	402,2	58,8	924,2	192,6	26,6	21,7	35,1	493,3	54,1	823,5	46,3
	Q4	457,2	438,1	119,9	1.015,2	199,8	44,7	27,0	51,0	535,3	114,7	972,4	95,4
2020.	Q1	429,9	389,1	43,8	862,8	211,7	25,5	46,1	22,8	512,4	58,6	877,3	29,2
	Q2	347,7	389,0	150,2	887,0	212,9	26,1	13,7	80,2	496,5	261,2	1.090,5	56,3
	Q3	459,4	430,1	81,3	970,8	211,0	27,6	17,7	63,3	526,9	87,2	933,7	46,4

T50: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH klasifikovani prema zemlji stranog ulagača												- u milionima KM -
T50: Flows of Foreign Direct Investments in BH Classified by Country of Foreign Investor												in KM million
Godina Year	Austrija Austria	Holandija The Netherlands	Hrvatska Croatia	Italija Italy	Njemačka Germany	Rusija Russia	Slovenija Slovenia	Srbija Serbia	Švicarska Switzerland	Turska Turkey	Ostale zemlje Other Countries	Ukupno Total
2010.	60,0	47,7	85,1	16,6	34,3	89,1	-22,8	40,5	83,6	46,4	119,2	599,7
2011.	137,6	14,5	32,7	4,7	38,3	140,3	64,5	110,0	-5,9	31,6	130,2	698,6
2012.	133,6	1,6	86,1	28,5	37,7	147,5	-81,1	81,8	8,7	-5,4	161,9	601,1
2013.	8,5	32,7	18,6	22,5	36,9	-82,8	-35,6	104,6	44,0	31,1	226,7	407,1
2014.	171,1	26,0	88,7	24,0	-6,1	195,8	-1,2	33,1	8,9	17,6	253,1	811,1
2015.	5,3	83,3	161,5	66,3	52,3	28,5	21,1	36,8	-33,5	56,1	159,2	636,9
2016.	112,8	57,6	142,5	25,2	2,0	-44,3	34,6	-25,8	11,3	34,6	267,7	618,4
2017.	84,1	-3,3	159,6	46,9	57,7	-6,8	101,1	56,9	30,6	-0,3	327,1	853,6
2018.	88,7	96,6	115,0	20,8	87,2	141,9	37,2	0,4	42,3	5,3	316,3	951,7
2019.	60,7	-2,8	117,2	14,2	16,1	211,9	20,4	16,6	-19,5	-3,8	267,9	699,0
Jan-Sep 2020.	90,0	17,2	104,2	29,9	42,7	-14,5	58,0	10,8	-8,0	41,3	115,6	487,3

T51: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH prema NACE Rev2 klasifikaciji djelatnosti														- u milionima KM -
T51: Flows of Foreign Direct Investments in BH by NACE Rev2 Classification of Activities														KM million
Godina Year	Proizvodnja prehranbenih proizvoda Manufacture of Food Products	Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Manufacture of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials	Proizvodnja koka i rafiniranih naftnih proizvoda Manufacture of Coke and Refined Petroleum Products	Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Manufacture of Chemicals and Chemical Products	Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda Manufacture of Other Non-metallic Mineral Products	Proizvodnja baznih metala Manufacture of Basic Metals	Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi- trailers	Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Wholesale Trade, except of Motor Vehicles and Motorcycles	Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima Retail Trade, except of Motor Vehicles and Motorcycles	Telekomunikacije Telecommunications	Financijske usluzne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova Financial Service Activities, except Insurance and Pension Funding	Poslovanje nekretnostima Real Estate Activities	Ostale djelatnosti Other Industries	Ukupno Total
2011.	32,2	12,5	43,6	12,2	-7,3	-24,0	-5,2	125,3	63,8	10,8	165,4	78,7	190,6	698,6
2012.	-5,9	-0,1	2,6	18,7	3,4	-26,0	7,0	144,8	40,2	6,4	130,2	6,4	267,7	601,1
2013.	-4,0	2,2	-101,1	26,5	13,9	4,0	5,0	-44,4	73,7	46,1	138,5	46,1	226,9	407,1
2014.	0,3	-5,7	180,6	3,0	-25,4	35,5	-59,4	64,1	37,3	6,8	138,4	187,1	248,5	811,1
2015.	45,0	5,2	24,0	58,4	-4,4	-52,9	6,7	84,0	-29,3	57,8	116,8	89,5	236,1	636,9
2016.	16,3	5,6	-52,0	51,9	-17,6	2,0	20,3	148,4	6,4	37,1	161,4	-9,8	248,4	618,4
2017.	20,8	13,5	-26,0	1,2	-8,8	58,8	47,3	59,3	96,1	17,1	203,0	41,9	329,2	853,6
2018.	30,8	8,0	135,8	33,4	12,3	66,9	38,7	98,1	8,3	7,2	140,7	19,8	351,7	951,7
2019.	-7,0	13,4	201,6	27,9	5,2	-14,8	4,0	92,1	11,7	-17,2	154,1	12,5	215,4	699,0
Jan - Sep 2020.	1,1	0,2	n/a	15,5	-2,2	-0,6	18,3	63,8	12,1	-12,3	175,9	47,3	168,3	487,3

T52: Stanje direktnih stranih investicija u BiH po komponentama T52: Stocks of Foreign Direct Investments in BH by Components				- u milionima KM - KM million
Godina Year	Vlasnički udjeli i zadržane zarade Equity and Retained Earnings	Ostali kapital Other Capital		Ukupno direktna strana ulaganja Total Foreign Direct Investment
		Zaduživanja Borrowings	Ostalo Other	
2010.	7.473,3	1.806,7	540,0	9.820,0
2011.	7.885,6	2.365,7	522,2	10.773,5
2012.	8.006,0	2.616,4	589,8	11.212,2
2013.	8.871,6	2.632,5	554,7	12.058,8
2014.	8.449,4	3.092,7	550,9	12.093,0
2015.	9.515,7	2.891,1	457,6	12.864,4
2016.	9.698,2	3.057,6	491,9	13.247,7
2017.	10.516,6	3.058,6	373,8	13.949,0
2018.	11.178,9	2.949,4	403,1	14.531,4
2019.	11.494,3	3.059,7	468,0	15.021,9

T53: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)													
T53: International Investment Position (IIP)													
Godina	NETO MIP	Ukupno aktiva	AKTIVA										
			Direktne investicije			Portfolio investicije	Finansijski derivativi	Ukupno	Ostala ulaganja				Rezervna aktiva
			Ukupno	Vlasnički kapital i dionice investicijskih fondova	Zaduženje (razni dužnički instrumenti)				Valuta i depoziti	Zajmovi	Trgovinski krediti i avansi	Ostala aktiva	
Year	Net IIP	Total Assets	Direct Investment			Portfolio Investment	Financial Derivatives	Total	Other Investment				Reserve Assets
Total	Equity and Investment Fund Shares	Debt (Various Debt Instruments)	Currency and Deposits	Loans	Trade Credits and Advances				Other Assets				
1	2=3-15	3=4+7+8+9+14	4=5+6	5	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
31.12.2010.	-13.628,7	12.244,8	451,8	256,9	194,9	449,7	0,0	4.885,6	3.360,0	173,8	1.076,8	275,0	6.457,7
31.12.2011.	-14.737,9	11.963,8	441,4	274,8	166,5	438,9	0,0	4.659,9	3.151,4	71,0	1.156,0	281,5	6.423,6
31.12.2012.	-15.177,8	12.320,7	560,1	297,3	262,8	466,3	0,0	4.785,7	2.984,7	329,1	1.177,4	294,5	6.508,6
31.12.2013.	-15.100,8	13.466,5	695,1	290,9	404,2	532,2	0,0	5.170,9	3.287,7	333,9	1.181,4	367,8	7.068,3
31.12.2014.	-15.509,2	13.983,2	708,5	298,8	409,7	569,1	0,0	4.880,0	2.982,0	311,4	1.200,6	386,1	7.825,6
31.03.2015.	-16.419,0	13.549,3	762,3	315,8	446,5	513,5	0,0	4.476,7	2.583,3	268,7	1.221,9	402,8	7.796,8
30.06.2015.	-16.962,8	13.716,7	806,5	323,2	483,3	439,8	0,0	4.558,1	2.651,0	273,0	1.244,5	389,5	7.912,3
30.09.2015.	-16.869,2	14.253,7	847,4	326,3	521,1	519,9	0,1	4.610,3	2.710,7	243,5	1.268,9	387,2	8.276,0
31.12.2015.	-15.692,5	14.597,1	878,1	361,7	516,4	582,1	0,1	4.530,5	2.870,2	231,8	1.025,8	402,7	8.606,3
31.03.2016.	-15.734,4	14.489,1	944,1	367,3	576,9	582,3	0,6	4.368,8	2.709,2	247,5	1.027,6	384,4	8.593,3
30.06.2016.	-15.778,1	14.665,4	945,1	367,2	577,9	593,1	1,0	4.353,5	2.741,9	204,8	1.018,4	388,3	8.772,7
30.09.2016.	-15.580,8	15.280,4	989,6	379,2	610,4	670,1	1,7	4.173,8	2.616,6	187,2	998,4	371,6	9.445,3
31.12.2016.	-15.282,2	15.816,2	932,6	370,3	562,4	673,9	1,6	4.676,9	3.126,9	157,7	990,3	402,0	9.531,1
31.03.2017.	-15.563,3	15.647,2	1.011,9	379,2	632,7	743,6	0,3	4.650,2	3.099,9	150,7	974,0	425,7	9.241,2
30.06.2017.	-15.324,5	15.975,7	1.053,7	381,2	672,5	726,0	0,2	4.680,4	3.132,6	166,8	964,8	416,2	9.515,5
30.09.2017.	-14.716,3	16.818,2	1.141,4	432,2	709,2	787,9	1,8	4.631,2	3.299,2	162,8	954,8	214,4	10.256,0
31.12.2017.	-14.544,9	17.045,0	1.156,8	427,1	729,6	764,4	0,2	4.509,3	3.191,0	176,0	942,9	199,3	10.614,3
31.03.2018.	-14.885,1	17.205,1	1.146,5	430,4	716,2	745,1	0,3	4.426,3	3.067,9	207,0	959,9	191,5	10.886,9
30.06.2018.	-14.812,3	18.044,4	1.146,3	432,9	713,4	789,7	3,1	5.003,0	3.598,8	227,7	979,9	196,6	11.102,3
30.09.2018.	-14.429,1	18.726,6	1.136,1	431,1	705,0	879,8	3,2	5.143,8	3.724,3	227,2	1.000,1	192,3	11.563,7
31.12.2018.	-14.193,2	19.189,4	1.123,1	469,1	654,0	1.017,9	0,3	5.422,3	3.953,9	255,4	1.021,2	191,8	11.625,7
31.03.2019.	-14.281,6	19.362,7	1.110,1	481,0	629,1	1.083,2	1,4	5.694,3	4.186,4	241,4	1.069,9	196,6	11.473,8
30.06.2019.	-14.344,4	19.760,5	1.121,8	528,2	593,7	1.177,8	1,4	5.437,4	3.939,0	192,3	1.113,0	193,1	12.022,2
30.09.2019.	-13.567,7	20.612,7	1.084,3	544,5	539,9	1.192,8	1,4	5.880,6	4.405,8	120,3	1.150,0	204,6	12.453,4
31.12.2019.	-13.197,8	20.889,5	1.104,6	603,7	500,9	1.202,8	1,2	5.983,2	4.351,2	215,3	1.198,5	218,1	12.597,8
31.03.2020.	-13.063,0	20.644,3	1.099,0	610,7	488,2	1.178,6	0,7	5.904,8	4.283,4	253,6	1.169,0	198,8	12.461,3
30.06.2020.	-13.196,7	20.903,9	1.088,5	611,6	476,9	1.187,9	0,2	5.603,9	4.026,4	270,0	1.118,3	189,3	13.023,5
30.09.2020.	-12.373,3	21.259,8	1.089,6	629,8	459,8	1.186,9	0,4	5.638,2	4.122,6	249,2	1.071,1	195,3	13.344,7
31.12.2020.	-12.082,7	21.985,2	1.084,9	634,4	450,6	1.208,1	0,1	5.823,3	4.323,3	239,1	1.045,9	215,1	13.868,8

T53: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)											~ u milionima KM -
T53: International Investment Position (IIP)											KM million
Godina	Ukupno Pasiva	PASIVA									
		Direktne investicije			Portfolio investicije	Finansijski derivativi	Ostala ulaganja				
		Ukupno	Vlasnički kapital i dionice investicijskih fondova	Zaduženje (razni dužnički instrumenti)			Ukupno	Valuta i depoziti	Zajmovi	Trgovinski krediti i avansi	Ostala pasiva
Year	Total Liabilities	LIABILITIES									
		Total	Direct Investment		Portfolio Investment	Financial Derivatives	Total	Other Investment			
			Equity and Investment Fund Shares	Debt (Various Debt Instruments)				Currency and Deposits	Loans	Trade Credits and Advances	Other Liabilities
1	15=16+19+20+21	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23+24+25	22	23	24	25
31.12.2010.	25.873,5	9.963,1	7.473,3	2.489,8	787,1	0,0	15.123,3	2.618,9	10.043,5	1.969,0	491,9
31.12.2011.	26.701,7	10.883,7	7.885,6	2.998,1	726,8	0,0	15.091,2	2.135,8	10.371,8	2.093,3	490,3
31.12.2012.	27.498,5	11.323,7	8.006,0	3.317,6	702,9	0,0	15.472,0	2.052,6	10.758,4	2.179,1	481,9
31.12.2013.	28.567,3	12.231,2	8.871,6	3.359,6	543,7	0,0	15.792,5	1.933,9	11.113,0	2.230,8	514,8
31.12.2014.	29.492,3	12.252,8	8.449,4	3.803,4	473,5	0,0	16.766,0	1.653,0	12.309,9	2.284,0	519,1
31.03.2015.	29.968,3	12.502,2	8.661,8	3.840,4	508,9	0,0	16.957,2	1.388,7	12.614,4	2.402,0	552,1
30.06.2015.	30.679,5	13.004,2	9.004,4	3.999,8	471,4	0,0	17.203,9	1.404,8	12.646,5	2.537,3	615,3
30.09.2015.	31.122,9	13.200,2	9.244,5	3.955,7	440,1	0,0	17.482,5	1.436,1	12.832,6	2.673,7	540,1
31.12.2015.	30.289,6	13.062,8	9.515,7	3.547,1	348,6	0,0	16.878,2	1.594,7	12.631,8	2.118,6	533,2
31.03.2016.	30.223,5	13.338,0	9.751,0	3.586,9	355,8	0,6	16.529,1	1.325,2	12.494,6	2.191,3	518,0
30.06.2016.	30.443,6	13.344,3	9.671,5	3.672,8	320,8	1,2	16.777,2	1.342,0	12.609,5	2.245,0	580,7
30.09.2016.	30.861,3	13.499,3	9.850,8	3.648,5	319,3	1,8	17.041,0	1.207,3	13.042,6	2.282,2	508,9
31.12.2016.	31.098,4	13.382,2	9.698,2	3.684,0	298,9	1,5	17.415,7	1.488,8	13.073,7	2.341,2	512,1
31.03.2017.	31.210,5	13.872,8	10.066,7	3.806,2	319,2	0,0	17.018,4	1.227,4	12.977,6	2.306,6	506,9
30.06.2017.	31.300,2	13.937,5	10.235,6	3.701,9	287,1	0,3	17.075,4	1.385,9	12.831,3	2.284,3	573,9
30.09.2017.	31.534,5	14.206,5	10.486,1	3.720,4	287,7	0,1	17.040,3	1.311,9	12.961,4	2.269,3	497,8
31.12.2017.	31.589,9	14.166,0	10.516,6	3.649,3	239,7	0,1	17.184,1	1.554,3	12.889,5	2.242,7	497,5
31.03.2018.	32.090,3	14.472,8	10.699,9	3.772,8	259,4	0,0	17.358,1	1.408,5	13.146,3	2.293,7	509,6
30.06.2018.	32.856,7	14.576,2	10.885,2	3.691,0	283,4	0,0	17.997,1	1.809,3	13.265,8	2.341,2	580,8
30.09.2018.	33.155,7	14.788,9	11.123,9	3.665,0	285,7	0,0	18.081,1	2.493,7	12.643,2	2.387,0	557,1
31.12.2018.	33.382,6	14.742,7	11.178,9	3.563,8	245,9	0,2	18.393,8	2.750,9	12.665,5	2.434,9	542,5
31.03.2019.	33.644,3	14.963,3	11.252,9	3.710,4	261,3	0,0	18.419,7	2.513,5	12.876,1	2.465,2	564,9
30.06.2019.	34.104,9	15.283,3	11.550,6	3.732,7	253,4	0,6	18.567,6	2.695,0	12.741,2	2.493,1	638,3
30.09.2019.	34.180,4	15.319,2	11.571,4	3.747,8	240,3	0,4	18.620,5	2.649,7	12.872,2	2.522,7	575,9
31.12.2019.	34.087,3	15.210,5	11.494,3	3.716,2	193,8	0,7	18.682,3	2.826,4	12.766,8	2.550,3	538,8
31.03.2020.	33.707,3	14.990,3	11.490,9	3.499,5	205,0	1,1	18.510,9	2.582,5	12.801,1	2.572,5	554,8
30.06.2020.	34.100,6	15.212,4	11.535,4	3.677,0	181,6	1,4	18.705,2	2.217,7	13.393,2	2.543,8	550,5
30.09.2020.	33.633,1	15.026,1	11.555,9	3.470,1	177,8	0,7	18.428,6	2.008,3	13.358,7	2.536,2	525,3
31.12.2020.	34.067,9	15.191,9	11.711,5	3.480,4	149,5	2,3	18.724,1	2.015,0	13.606,4	2.570,3	532,4

T54: Nominalni i realni efektivni kurs konvertibilne marke				
T54: Nominal and Real Effective Exchange Rate of Convertible Mark				
Godina Year	Mjesec Month	Efektivni kurs KM/ KM Effective Exchange Rate (2015=100)		
		NEER	REER	
2010.		97,65	105,54	
2011.		98,34	106,22	
2012.		98,51	105,08	
2013.		99,82	103,90	
2014.		101,10	103,04	
2015.		99,98	99,99	
2016.		101,19	98,89	
2017.		101,90	98,32	
2018.		103,59	99,01	
2019.		103,67	97,67	
2020.		105,41	97,06	
2020.	01.	103,52	97,71	
	02.	103,43	97,42	
	03.	104,62	98,15	
	04.	104,94	96,86	
	05.	104,95	96,12	
	06.	105,21	96,03	
	07.	105,48	95,96	
	08.	106,12	96,59	
	09.	106,48	96,95	
	10.	106,76	97,64	
	11.	106,64	97,83	
	12.	106,78	97,47	
2021.	01.	106,63	97,41	
	02.	106,24	97,18	
	03.	106,47	97,42	

SPISAK TABELA

- T01: Kvartalni ekonomski indikatori
- T02: Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine (tekuće cijene)
- T03: Indeks industrijske proizvodnje
- T04: Struktura indeksa industrijske proizvodnje
- T05: Struktura indeksa industrijske proizvodnje BiH
- T06: Indeks potrošačkih cijena za BiH (CPI)
- T07: Struktura indeksa potrošačkih cijena za BiH (CPI)
- T08: Prosječne bruto i neto plate i penzije
- T09: Monetarni agregati
- T10: Monetarni pregled
- T11: Bilans stanja CBBiH
- T12: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH
- T13: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka FBiH
- T14: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka RS
- T15: Kamatne stope na kredite stanovništvu
- T 16: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima
- T 17: Kamatne stope na depozite stanovništva
- T 18: Kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća
- T19: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka
- T20: Sektorska struktura prenosivih depozita kod komercijalnih banaka
- T21: Sektorska struktura ostalih depozita kod komercijalnih banaka
- T22: Sektorska struktura kratkoročnih kredita komercijalnih banaka
- T23: Sektorska struktura dugoročnih kredita komercijalnih banaka
- T24: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka
- T25: Kupovina i prodaja konvertibilne marke
- T26: Prosječne obavezne rezerve
- T27: Obavezne rezerve po obračunskim periodima
- T28: Promet vrijednosnih papira na berzama BiH
- T29: Transakcije u platnom prometu
- T30: Platni bilans: Zbirna tabela
- T31: Platni bilans: Tekući i kapitalni račun
- T32: Platni bilans: Roba i usluge
- T33: Platni bilans: Finansijski račun
- T34: Platni bilans: Ostale investicije i rezervna aktiva
- T35: Servisiranje vanjskog duga
- T36: Vanjski dug opšte vlade BiH po kreditorima*
- T37: Devizne rezerve CBBiH
- T38: Vanjskotrgovinska razmjena BiH
- T39: BiH - Izvoz prema zemlji destinacije

T40: BiH - Uvoz prema zemljama porijekla
T41: Struktura izvoza robe
T42: Struktura uvoza robe
T43: Pregled prosječnih srednjih kurseva konvertibilne marke
T44: Vladine finansije BiH - jedinice sektora vlade
T45: Vladine finansije BiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda
T46: Vladine finansije FBiH - jedinice sektora vlade
T47: Vladine finansije FBiH - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda
T48: Vladine finansije RS - jedinice sektora vlade
T49: Vladine finansije RS - struktura konsolidovanih prihoda i rashoda
T50: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH klasifikovani prema zemlji stranog ulagača
T51: Tokovi direktnih stranih investicija u BiH prema NACE Rev 2 klasifikaciji djelatnosti
T52: Stanje direktnih stranih investicija u BiH po komponentama
T53: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)
T54: Nominalni i realni efektivni kurs konvertibilne marke

SKRAĆENICE

APP	Programom kupovine vrijednosnih papira
BDP	Bruto domaći proizvod
BEA	Ured SAD-a za ekonomske analize
BHAS	Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
BIFX	Indeks investicionih fondova (na SASE)
BiH / BA	Bosna i Hercegovina
BIRS	Berzanski indeks Republike Srpske
BLSE	Banjalučka berza
b.p.	Bazni poen
CBBiH	Centralna banka Bosne i Hercegovine
CEFTA	Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini
COICOP	Klasifikacija lične potrošnje prema namjeni
CPI	Indeks cijena potrošača
DJIA	(Indeks) Dow Jones Industrial Average
DSI	Direktne strane investicije
EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj
ECB	Evropska centralna banka
EMU	Evropska monetarna unija
EPBiH	Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
ERS10	Indeks preduzeća Elektroprivrede RS (na BLSE)
ESI	Indikator raspoloženja tržišta
EU	Evropska unija
EUR	Euro
EUROSTAT	Statistički ured Evropske unije
FBiH	Federacija Bosne i Hercegovine
FED	Federalni sistem rezervi SAD
FOMC	Federalni odbor za otvorena tržišta
FIRS	Indeks investicionih fondova RS (na BLSE)
FOB	Franko
FPI	Indeks cijena hrane (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija)
GJ	Glavna jedinica
GWh	Gigavatsat
HRK	Hrvatska kuna
KM / BAM	Konvertibilna marka
LTRO	Operacije dugoročnijeg refinansiranja
M1	Novčana masa u užem smislu
M2	Novčana masa u širem smislu

DE	Njemačka
MKO	Mikrokreditne organizacije
MMF	Međunarodni monetarni fond
MWh	Megavatsat
NBS	Statistička agencija NR Kine
NDA	Neto domaća aktiva
NEER	Nominalni efektivni kurs
NPL	Nekvalitetni krediti
NSA	Neto strana aktiva
OPEC	Organizacija zemalja izvoznica nafte
OR	Obavezna rezerva
PELTRO	Hitne operacije dugoročnijeg refinansiranja zbog pandemije
PEPP	Hitni program kupovine zbog pandemije
PDV	Porez na dodatu vrijednost
PMI	Purchasing Managers Index (Markit Economics)
p.p.	Procentni poen
APP	Program kupovine aktive (asset purchase programme)
ERP	Program ekonomskih reformi BiH
REER	Realni efektivni kurs
ROAE	Povrat na prosječan dionički kapital
RS	Republika Srpska
RSD	Srbijanski dinar
RTGS	Bruto poravnanje u realnom vremenu
S&P 500	Berzanski indeks S&P 500
SASE	Sarajevska berza
SASX 10	Indeks Sarajevske berze 10
SASX 30	Indeks Sarajevske berze 30
SKM	Standard kupovne moći
SBA	Stand by aranžman
SDR	Specijalna prava vučenje
SWIFT	Međunarodna bankarska mreža
TZ	Trezorski zapisi
UIO	Uprava za indirektno oporezivanje
USD	Američki dolar
TLTRO	Ciljane operacije dugoročnijeg refinansiranja